

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-3458
Podgorica, 17. januar 2017. godine



CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	9. III 20 17. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	11-2/17-1
VEZA:	
EPA:	96 XXVI
SKRACENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. decembra 2016. godine, utvrdila je **Predlog zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr **MILUTIN SIMOVIĆ**, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i **DANIJELA STOLICA**, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo.

PREDSJEDNIK
Duško Marković


**ZAKON
O ŠEMAMA KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA**

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom propisuje se način i postupak utvrđivanja šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i ocjenjivanje usaglašenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa specifikacijom tih proizvoda.

Vrste šema kvaliteta

Član 2

(1) Šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda su:

- oznaka porijekla;
- geografska oznaka;
- oznaka garantovano tradicionalnih specijaliteta;
- oznaka viši kvalitet;
- oznaka planinski proizvod; i
- oznaka sa moje farme.

(2) Radi sprečavanja dovođenja potrošača u zabludu o porijeklu, prirodi ili bitnim osobinama proizvoda, šemama kvaliteta ograničava se upotreba nekih imena/naziva/oznaka hrane i pića za određene proizvode.

Primjena zakona

Član 3

(1) Ovaj zakon primjenjuje se na:

1) oznake porijekla i geografske oznake:

a) poljoprivrednih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi:

- meso i jestive iznutrice,
- sir,
- drugi proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med i drugi proizvodi od mlijeka),
- masti (maslac, margarin i ulja),
- voće, povrće i žitarice (neprerađene ili prerađene),
- ribe, školjke, rakovi i njihovi proizvodi,
- začini,
- vinsko sirće;

b) poljoprivrednih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi:

- sijeno,
- esencijalna ulja,
- pluta,
- cochineal boja (sirovina životinjskog porijekla),
- cvijeće i ukrasno bilje,
- vuna,
- pruće,
- lan;
- pamuk;
- koža;
- krzno.

c) prehrambenih proizvoda:

- pivo,
- napici proizvedeni od biljnih ekstrakta,
- hljeb, keks, kolači, poslastičarski i drugi pekarski proizvodi,
- prirodne gume i smole,
- senf,
- tjestenine,
- so;

2) oznake garantovano tradicionalnih specijaliteta:

a) poljoprivrednih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi:

- meso i jestive iznutrice,
- sir,
- drugi proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med i drugi proizvodi od mlijeka),
- masti (maslac, margarin i ulje),
- voće, povrće i žitarice (neprerađene ili prerađene),
- ribe, školjke, rakovi i njihovi proizvodi,
- začini,
- vinsko sirće;

b) prehrambenih proizvoda:

- pivo,
- čokolada i drugi prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao,
- slatkiši, hljeb, peciva, kolači, keks i ostali pekarski proizvodi,
- tjestenina (kuvana ili nekuvana, punjena ili prazna),
- gotova jela,
- gotovi začinski sosovi,
- supe ili čorbe,
- napici proizvedeni od biljnih ekstrakta,
- sladoledi i sorbei.

3) oznake viši kvalitet, oznake planinski proizvod i oznake sa moje farme na poljoprivredne i prehrambene proizvode.

(2) Ovaj zakon ne primjenjuje se na alkoholna pića, aromatizovana vina i proizvode od grožđa i vina, osim vinskog sirćeta.

Značenje izraza

Član 4

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) označavanje** je svaka riječ, pojedinost, žig, robna marka, slikovni prikaz ili znak koji se odnosi na prehrambeni proizvod, koji se nalazi na pakovanju, dokumentaciji, obavještenju, deklaraciji, prstenu ili omotu, koji prate ili se odnose na taj prehrambeni proizvod;
- 2) posebna karakteristika proizvoda** je posebno svojstvo proizvodnje po kojima se proizvod jasno razlikuje od ostalih sličnih proizvoda iste kategorije;
- 3) faza proizvodnje** je proizvodnja, prerada ili izrada;
- 4) prerađeni proizvod** je prehrambeni proizvod koji nastaje preradom neprerađenih proizvoda, koji može da sadrži sastojke koji su potrebni za njihovu proizvodnju ili za davanje posebnih karakteristika;
- 5) osnovna sirovina** je sirovina od koje potiču glavne karakteristike proizvoda i koja čini najveći udio u proizvodnji poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;
- 6) primarna proizvodnja** je biljna proizvodnja i uzgoj životinja do faze prerade.

II. ŠEME KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Oznaka porijekla i geografska oznaka

Član 5

(1) Oznaka porijekla je naziv regiona, određenog mjesta ili u izuzetnim slučajevima, države koja se koristi za označavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda:

- koji potiče iz tog regiona, odnosno iz tog mjesta ili države;
- čiji je kvalitet ili karakteristike isključivo ili bitno uslovljen prirodnim i ljudskim faktorima određene geografske sredine;
- čija se proizvodnja, prerada i priprema odvijaju na određenom geografskom području.

(2) Geografska oznaka je naziv regiona, određenog mjesta ili u izuzetnim slučajevima, države koja se koristi za označavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda:

- koji potiče iz tog regiona, odnosno iz tog mjesta ili države;
- koji ima specifičan kvalitet, reputaciju ili druge karakteristike koje se mogu pripisati njegovom geografskom porijeklu;
- čija se proizvodnja i/ili prerada, i/ili priprema odvija u određenom geografskom području.

(3) U slučaju oznake porijekla, hrana za životinje mora da bude u cjelini iz određenog geografskog područja.

(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, hrana za životinje može da potiče i izvan geografskog područja, s tim da ne smije da prelazi 50% suve materije na godišnjem nivou i da nema uticaj na kvalitet proizvoda.

Generični nazivi, homonimi i žigovi

Član 6

(1) Generični naziv je naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je i ako se odnosi na mjesto ili region gdje je proizvod prvobitno proizveden ili stavljen na tržište, postao uobičajeni naziv nekog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

(2) Generični naziv ne može se registrovati kao oznaka porijekla ili geografska oznaka.

(3) Pri utvrđivanju da li je jedan naziv postao generičan uzimaju se u obzir svi faktori, a naročito postojeća situacija u područjima potrošnje.

(4) Oznaka porijekla ili geografska oznaka ne može se registrovati kada je u suprotnosti sa nazivom biljne sorte ili rase životinja koja može dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarnog porijekla proizvoda.

(5) Homonimni naziv je identičan naziv dva ili više mjesta odakle proizvod potiče.

(6) Naziv koji je u potpunosti ili dijelom homoniman sa nazivom koji je registrovan u skladu sa ovim zakonom registrovaće se uz poštovanje lokalne i tradicionalne upotrebe tog naziva i stvarnog rizika od zablude potrošača u pogledu porijekla proizvoda.

(7) Homonimni naziv neće se registrovati ako dovodi potrošača u zabludu da proizvod potiče sa neke druge teritorije, čak i ako je takav naziv precizan u pogledu stvarnog područja, regiona ili mjesta porijekla tog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

(8) Upotreba registrovanog homonimnog naziva mora biti takva da obezbijedi adekvatno razlikovanje u praksi između homonima koji je naknadno registrovan i naziva koji je već u registru, uzimajući u obzir potrebu da se prema proizvođačima postupa na nepristrasan način i da se potrošači ne dovode u zabludu.

(9) Oznaka porijekla ili geografska oznaka neće se registrovati ukoliko bi to registrovanje, zbog reputacije i dužine upotrebe žiga, moglo dovesti potrošače u zabludu o pravom porijeklu proizvoda.

Specifikacija proizvoda

Član 7

(1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi mogu se označavati registrovanom oznakom porijekla ili registrovanom geografskom oznakom ako ispunjavaju uslove iz specifikacije proizvoda.

(2) Specifikacija iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

1) naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji čini oznaka porijekla ili geografska oznaka koja se koristi u trgovini ili svakodnevnom govoru, na jezicima koji se koriste ili su se koristili kroz istoriju za opis određenog proizvoda u određenom geografskom području;

2) opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, uključujući opis sirovine u smislu osnovnih fizičkih, hemijskih, mikrobioloških ili organoleptičkih karakteristika tog proizvoda, prema potrebi;

3) prostorno definisanje geografskog područja i detaljne podatke o ispunjavanju uslova iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona, prema potrebi;

4) dokaz da poljoprivredni ili prehrambeni proizvod potiče iz prostorno definisanog geografskog područja iz člana 5 st. 1 ili 2 ovog zakona, u zavisnosti od oznake;

5) opis metode za dobijanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, opis autentičnih i nepromjenljivih lokalnih metoda prema potrebi, kao i informacije o pakovanju, ukoliko podnosilac zahtjeva utvrdi i obrazloži zbog čega se pakovanje mora obavljati u prostorno definisanom geografskom području da bi se sačuvao kvalitet ili obezbijedilo porijeklo ili kontrola;

6) detaljne podatke o:

- vezi između kvaliteta ili karakteristika poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i geografskog porijekla iz člana 5 stav 1 ovog zakona, ili

- vezi između specifičnog kvaliteta, reputacije ili drugih karakteristika poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i geografskog porijekla iz člana 5 stav 2 ovog zakona;

7) naziv i sjedište kontrolnog tijela koje provjerava usaglašenost proizvoda sa specifikacijom i njegove zadatke;

8) posebna pravila označavanja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;

9) druge zahtjeve utvrđene posebnim propisima.

(3) Bliži sadržaj i obrazac specifikacije i dokumentacija koja se prilaže uz specifikaciju proizvoda propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Zahtjev za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake

Član 8

(1) Zahtjev za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti samo udruženje proizvođača, odnosno prerađivača koje proizvodi ili prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode (u daljem tekstu: udruženje).

(2) Članovi udruženja mogu biti i drugi proizvođači drugih poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti fizičko ili pravno lice, ako:

1) dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog proizvoda u određenom geografskom području, i/ili

2) da to geografsko područje posjeduje karakteristike koje ga značajno razlikuju od susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od proizvoda proizvedenih u susjednim područjima.

(4) Udruženje je dužno da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom.

(5) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i adresu podnosioca zahtjeva, oznaku porijekla ili geografsku oznaku čija se registracija traži.

(6) Uz zahtjev za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se:

1) specifikacija iz člana 7 ovog zakona;

2) jedinstveni dokument koji sadrži:

- glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan prostor geografskog područja, prema potrebi;

- opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona i specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi.

3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja.

(7) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti samo za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake.

(8) Način podnošenja zahtjeva za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake i obrazac jedinstvenog dokumenta iz stava 6 tačka 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Postupanje po zahtjevu za registraciju

Član 9

(1) Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se Ministarstvu.

(2) Ispunjenost uslova za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake utvrđuje komisija za sprovođenje postupka registracije oznake porijekla ili geografske oznake poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu podnijetog zahtjeva i dokumentacije, koju obrazuje Ministarstvo.

(3) Komisija vrši provjeru urednosti zahtjeva u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ukoliko zahtjev za registraciju nije uredan, Komisija obavještava podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja otkloni utvrđene nedostatke.

(5) Ako podnosilac zahtjeva za registraciju u roku iz stava 4 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, Ministarstvo, na predlog Komisije, rješenjem odbija zahtjev za registraciju oznake.

- (6) Uredan zahtjev iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (7) Specifikacija proizvoda i jedinstveni dokument objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

Prigovor na zahtjev za registraciju

Član 10

(1) Pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori može podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake.

(2) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zahtjeva u "Službenom listu Crne Gore".

(3) Prigovor iz stava 1 ovog člana prihvata se, ako:

- 1) je podniet u propisanom roku;
- 2) je ukazano da oznaka porijekla ili geografska oznaka čija se registracija zahtjevom traži ne ispunjava uslove za registraciju u skladu sa članom 5 ovog zakona;
- 3) je ukazano da bi registracija predloženog naziva bila u suprotnosti sa članom 6 st. 4, 6 i 7 ovog zakona;
- 4) je ukazano da bi se registracijom predloženog naziva ugrozilo postojanje potpuno ili djelimično istog naziva ili žiga ili postojanje proizvoda koji su zastupljeni na tržištu najmanje pet godina prije dana objavljivanja zahtjeva u "Službenom listu Crne Gore";
- 5) sadrži informacije iz kojih se može zaključiti da je naziv za koji se traži registracija generičan u skladu sa članom 6 ovog zakona.

(4) Način podnošenja prigovora iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Postupanje po prigovoru

Član 11

(1) Osnovanost prigovora na zahtjev za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake utvrđuje Komisija.

(2) Ako nije podniet nijedan prigovor u roku iz člana 10 stav 2 ovog zakona, Komisija predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o registraciji oznake porijekla ili geografske oznake.

(3) Ako je prigovor podniet u skladu sa članom 10 ovog zakona, Komisija poziva zainteresovane strane da se dogovore.

(4) Ukoliko zainteresovane strane ne postignu dogovor, Komisija predlaže Ministarstvu prihvatanje ili odbijanje zahtjeva za registraciju, odnosno dalje postupanje po zahtjevu za registraciju, uvažavajući mišljenja podnosioca zahtjeva i podnosioca prigovora.

(5) Oznake porijekla registruju se upisom u registar oznaka porijekla, a geografske oznake u registar geografskih oznaka rješenjem Ministarstva.

Registar oznaka porijekla i registar geografskih oznaka

Član 12

(1) Na osnovu rješenja iz člana 11 st. 2 i 4 ovog zakona, oznake porijekla upisuju se u Registar oznaka porijekla, a registrovane geografske oznake u Registar geografskih oznaka.

(2) Registre iz stava 1 ovog člana vodi Ministarstvo.

(3) Sadržaj i način vođenja registara iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Korišćenje oznake porijekla i geografske oznake

Član 13

(1) Registrovanu oznaku porijekla ili geografsku oznaku može koristiti proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, ako proizvod ispunjava uslove iz odgovarajuće specifikacije.

(2) Nakon registracije oznaka iz stava 1 ovog člana i nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom u skladu sa članom 63 ovog zakona, proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, dužan je da podnese zahtjev za upis u evidenciju korisnika registrovanih oznaka porijekla ili evidenciju korisnika registrovanih geografskih oznaka.

(3) Upis u evidencije iz stava 2 ovog člana, vrši se rješenjem Ministarstva.

(4) Proizvođač ili prerađivač poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda brisaće se iz evidencije iz stava 2 ovog člana, ako prestane da ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda.

(5) Obrazac zahtjeva za upis u evidenciju korisnika registrovanih oznaka porijekla i korisnika geografskih oznaka, sadržaj i način vođenja evidencije propisuje Ministarstvo.

Izmjena specifikacije proizvoda

Član 14

(1) Udruženje koje je podnijelo zahtjev za registrovanje geografske oznake ili oznake porijekla ovlašćeni korisnik registrovane oznake porijekla ili geografske oznake poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, može zahtijevati izmjenu specifikacije proizvoda, naročito radi prihvatanja naučno-tehnoloških dostignuća ili redefinisanja geografskog područja iz člana 7 stav 2 tačka 3 ovog zakona.

(2) Zahtjev za izmjenu specifikacije proizvoda koji sadrži opis i razloge predloženih izmjena podnosi se Ministarstvu.

(3) Na postupak po zahtjevu za izmjenu specifikacije koja obuhvata veće izmjene jedinstvenog dokumenta primjenjuju se odredbe čl. 8 do 12 ovog zakona.

(4) Ukoliko se zahtjevom traže manje izmjene specifikacije, Komisija razmatra zahtjev bez primjene postupka iz čl. 10 i 11 ovog zakona, a u slučaju da je zahtjev osnovan, Ministarstvo ga objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".

(5) Manjom izmjenom specifikacije oznake porijekla i geografske oznake ne smatra se izmjena koja:

- se odnosi na ključna obilježja proizvoda;
- utiče na vezu između kvaliteta ili karakteristika proizvoda, specifičnog kvaliteta, reputacije i geografskog područja;
- uključuje promjenu naziva ili bilo kog djela naziva proizvoda;
- utiče na određeno geografsko područje;
- predstavlja povećanje ograničenja u prometu proizvodom ili njegovim sirovinama.

(6) Kada izmjene specifikacije ne podrazumijevaju izmjenu jedinstvenog dokumenta, Ministarstvo na predlog Komisije donosi rješenje o odobravanju predloženih izmjena.

(7) Kada izmjena podrazumijeva privremenu promjenu specifikacije, koja je rezultat sprovođenja obaveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera nadležnih državnih organa, podnosilac zahtjeva dostavlja obavještenje o privremenoj izmjeni Ministarstvu koje na predlog Komisije, donosi rješenje o privremenoj promjeni specifikacije.

(8) Način podnošenja zahtjeva za izmjenu specifikacije proizvoda i obrazac obavještenja iz stava 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Ukidanje rješenja o registraciji oznake porijekla ili geografske oznake

Član 15

(1) Rješenje o registraciji oznake porijekla, odnosno geografske oznake ukinuće se ako se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da neće obezbijediti kontinuirano ispunjavanje uslova iz specifikacije proizvoda i kada najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen oznakom porijekla ili geografskom oznakom nije stavljen na tržište.

(2) Zahtjev za ukidanje rješenja iz stava 1 ovog člana, Ministarstvu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.

(3) Pravosnažno rješenje o ukidanju rješenja o registraciji oznake porijekla ili geografske oznake objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

(4) Zabranjeno je nakon ukidanja rješenja o registraciji oznake porijekla, odnosno geografske oznake koristiti oznaku porijekla, odnosno geografsku oznaku.

(5) Na osnovu rješenja iz stava 3 ovog člana, Ministarstvo briše registrovanu oznaku porijekla, odnosno geografsku oznaku iz registara iz člana 12 ovog zakona.

(6) Obrazac zahtjeva iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Zaštita oznaka

Član 16

(1) Registrovana oznaka porijekla ili geografska oznaka zaštićene su od:

1) direktne ili indirektno komercijalne upotrebe registrovane oznake za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koji nijesu obuhvaćeni registracijom, ako se ti proizvodi mogu uporediti sa proizvodima registrovanim pod tim nazivom ili ukoliko se upotrebom tog naziva eksploatiše reputacija registrovane oznake;

2) zloupotrebe, imitacije ili evociranja, čak i ako je pravo porijeklo proizvoda naznačeno ili naziv proizvoda preveden ili ako ga prate izrazi: "stil", "tip", "metod", "proizvodi se u", "imitacija" ili slično, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi koriste kao sastojci;

3) lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu porijekla, prirode ili bitnih osobina proizvoda na spoljnoj ili unutrašnjoj ambalaži, promotivnim materijalima ili dokumentima koja se odnose na dati proizvod i pakovanja proizvoda u ambalažu koja stvara pogrešan utisak o njegovom porijeklu;

4) radnje koja može potrošača dovesti u zabludu u pogledu stvarnog porijekla proizvoda.

(2) Kada registrovani naziv sadrži naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se smatra generičnim, upotreba tog generičnog naziva na odgovarajućem poljoprivrednom ili prehrambenom proizvodu zaštićena je u skladu sa stavom 1 tač. 1 i 2 ovog člana.

(3) Registrovana oznaka porijekla ili geografska oznaka ne može postati generična.

(4) Zaštita oznaka porijekla i geografskih oznaka koje su registrovane u Evropskoj uniji ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom.

Odnos prema žigovima

Član 17

(1) Kada su oznake porijekla ili geografske oznake registrovane u skladu sa ovim zakonom, prijava za registraciju žiga, radi zaštite u skladu sa članom 16 ovog zakona, a koje se odnose na istu kategoriju proizvoda, prijava za registraciju žiga odbiće se ako je podnijeta nakon dana podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake.

(2) Žigovi koji su registrovani suprotno stavu 1 ovog člana, ukinuće se u skladu sa zakonom.

(3) Žig čija je upotreba zaštićena u skladu sa članom 16 ovog zakona i koji je registrovan u dobroj vjeri prije podnošenja zahtjeva za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake u skladu sa

ovim zakonom, može se koristiti ukoliko ne postoji osnov za njegovo ukidanje u skladu sa posebnim propisom.

Nazivi, oznake i znaci

Član 18

(1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod koji je proizveden ili prerađen u skladu sa odgovarajućom specifikacijom proizvoda, na deklaraciji pored registrovanog naziva, mora da ima i vidljivu oznaku "Zaštićena oznaka porijekla" ili "ZOP", odnosno "Zaštićena geografska oznaka" ili "ZGO", uz nanošenje odgovarajućeg znaka.

(2) Pored oznake i znaka iz stava 1 ovog člana, na deklaraciji se može nalaziti i prikaz geografskog područja porijekla, kao i tekst, grafički prikazi ili simboli koji se odnose na mjesto, region ili državu u kojoj se to geografsko područje nalazi.

(3) Samo proizvođači ili prerađivači koji proizvode, odnosno prerađuju poljoprivredne ili prehrambene proizvode u skladu sa specifikacijom proizvoda i koji su upisani u evidencije iz člana 13 stav 2 ovog zakona, mogu na deklaraciji, reklamnoj ili drugoj dokumentaciji koja se odnosi na poljoprivredni ili prehrambeni proizvod stavljati oznake iz stava 1 ovog člana.

(4) Znak iz stava 1 ovog člana je grafički prikaz registrovane oznake poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

(5) Izgled, dimenzije znaka i način označavanja proizvoda oznakom i znakom iz st. 1 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Oznaka naziva "Garantovano tradicionalni specijalitet"

Član 19

(1) Garantovano tradicionalni specijalitet je poljoprivredni ili prehrambeni proizvod koji je specifičan i koji:

- 1) je rezultat načina proizvodnje, prerade ili sastava odgovarajuće tradicionalne prakse za taj proizvod ili prehrambeni proizvod; ili
- 2) se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno koriste.

(2) Naziv registrovanog garantovano tradicionalnog specijaliteta, mora:

- 1) biti tradicionalno korišćen za označavanje specifičnog proizvoda; ili
- 2) opisivati tradicionalna svojstva ili posebna svojstva proizvoda.

(3) Oznaka naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta ne može se registrovati, ukoliko se odnosi samo na tvrdnje opšte prirode koje se upotrebljavaju za određene proizvode.

(4) Tradicionalno korišćenje proizvoda je dokazana upotreba tog proizvoda na tržištu kroz vremenski period koji pokazuje prenošenje sa generacije na generaciju u trajanju od najmanje 30 godina.

(5) Posebna svojstva proizvoda su karakteristike ili niz karakteristika koje jasno razlikuju poljoprivredni ili prehrambeni proizvod od sličnih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda iste kategorije, koje mogu da se odnose na posebne karakteristike proizvoda kao što su fizičke, hemijske, mikrobiološke ili organoleptičke ili na metod proizvodnje koji proizvođač koristi ili na posebne uslove tokom njegove proizvodnje.

(6) Posebnim svojstvom ne smatraju se prezentacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

(7) Posebna svojstva proizvoda ne mogu se ograničiti na kvantitativan ili kvalitativan sastav ili na način proizvodnje utvrđen posebnim propisima ili standardima, osim ako su tim propisima ili standardima utvrđena posebna svojstva proizvoda.

Specifikacija garantovano tradicionalnih specijaliteta

Član 20

(1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod smatraće se garantovano tradicionalnim specijalitetom, ako ispunjava uslove iz specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(2) Specifikacija iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda na crnogorskom ili drugom jeziku, prema potrebi;

2) opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda uključujući i njegova glavna fizička, hemijska, mikrobiološka ili organoleptička svojstva;

3) opis metode proizvodnje koje se proizvođači moraju pridržavati, svojstva sirovina ili sastojaka koji se koriste, prema potrebi i metodu pripreme poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;

4) bitne elemente koji određuju posebna poljoprivredna ili prehrambena svojstva proizvoda sa referentnom oznakom, prema potrebi;

5) bitne elemente koji dokazuju tradicionalne karakteristike proizvoda u skladu sa članom 19 stav 4 ovog zakona;

6) minimum zahtjeva i postupaka za provjeru posebnih svojstava.

(3) Bliži sadržaj i obrazac specifikacije poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, kao garantovano tradicionalnog specijaliteta propisuje Ministarstvo.

Registar naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta

Član 21

(1) Registar naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta vodi Ministarstvo.

(2) Sadržaj i način vođenja registra iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Uslovi za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta

Član 22

(1) U Registar naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta, može se upisati poljoprivredni ili prehrambeni proizvod koji je proizveden upotrebom tradicionalnih sirovina ili ga karakteriše tradicionalni sastav ili način proizvodnje i/ili prerade.

(2) Naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda može se registrovati kao garantovano tradicionalni specijalitet, ako ispunjava uslove iz člana 19 stava 4 ovog zakona i ako:

1) je specifičan; ili

2) izražava posebna svojstva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

(3) Naziv iz stava 2 tačka 1 ovog člana mora biti tradicionalan u skladu sa ovim zakonom ili običajem.

(4) Naziv poljoprivredni ili prehrambeni proizvod ne može se upisati u Registar naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta ako:

1) se odnosi samo na tvrdnje opšte prirode koje se koriste za određene poljoprivredne ili prehrambene proizvode ili za proizvode utvrđene posebnim propisima;

2) dovodi u zabludu, odnosno upućuje na očigledno svojstvo proizvoda ili svojstvo koje ne odgovara specifikaciji proizvoda u pogledu svojstava proizvoda.

(5) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod čija posebna svojstva proizilaze iz njegovog porijekla ili geografskog porijekla ne upisuju se u Registar garantovano tradicionalnih specijaliteta.

(6) Proizvodi iz stava 5 ovog člana u nazivu mogu koristiti geografske izraze.

Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta

Član 23

(1) Zahtjev za upis u registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(2) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje.

(3) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet.

(4) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(5) Uz zahtjev za registraciju podnosi se:

- 1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona;
- 2) naziv i adresa kontrolnog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda;
- 3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda;
- 4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja.

(6) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(7) Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju propisuje Ministarstvo.

Postupanje po zahtjevu za registraciju

Član 24

(1) Zahtjev za registraciju podnosi se Ministarstvu.

(2) Ispunjenost uslova za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda utvrđuje komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta na osnovu podnijetog zahtjeva i dokumentacije, koju obrazuje Ministarstvo.

(3) Komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta vrši provjeru urednosti zahtjeva za registraciju u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva za registraciju.

(4) Ukoliko zahtjev za registraciju nije uredan, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta obavještava podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja otkloni utvrđene nedostatke.

(5) Ako podnosilac zahtjeva za registraciju u roku iz stava 4 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, Ministarstvo, na predlog komisije za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta, rješenjem odbija zahtjev za registraciju.

(6) Uredan zahtjev iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

(7) Specifikacija iz člana 20 ovog zakona objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Prigovor na zahtjev za registraciju

Član 25

(1) Pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, može podnijeti obrazložen prigovor na zahtjev za registraciju.

(2) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zahtjeva za registraciju u "Službenom listu Crne Gore".

- (3) Prigovor iz stava 1 ovog člana prihvata se ako je:
- 1) podniet u propisanom roku;
 - 2) ukazano da garantovano tradicionalni specijalitet čija se registracija zahtjevom traži ne ispunjava uslove iz čl. 19 i 23 ovog zakona;
 - 3) prigovorom ukazano da je korišćenje naziva zakonito, opštepoznato i ekonomski značajno za slične poljoprivredne ili prehrambene proizvode.
- (4) Način podnošenja prigovora iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Postupanje po prigovoru za registraciju

Član 26

- (1) Komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta utvrđuje osnovanost prigovora iz člana 25 ovog zakona.
- (2) Ako nije podniet nijedan prigovor iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta.
- (3) Ako je prigovor podniet u skladu sa članom 25 st. 2 i 3 ovog zakona, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta poziva zainteresovane strane da se dogovore.
- (4) Ukoliko zainteresovane strane ne postignu dogovor, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta predlaže Ministarstvu prihvatanje ili odbijanje zahtjeva za registraciju, odnosno dalje postupanje po zahtjevu za registraciju, uvažavajući mišljenja podnosioca zahtjeva i podnosioca prigovora o čemu Ministarstvo donosi rješenje.
- (5) Naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta registrovan u skladu sa st. 2 i 4 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (6) Način podnošenja prigovora i obrazac izvještaja o dogovoru iz stava 3 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Ukidanje rješenja o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta

Član 27

- (1) Rješenje o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta ukinuće se ako:
- se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta, utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da neće biti moguće kontinuirano obezbijediti ispunjavanje uslova iz specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta;
 - najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen oznakom garantovano tradicionalnog specijaliteta nije stavljen na tržište;
 - u vremenskom periodu od pet godina Ministarstvo ne dobije od kontrolnog tijela iz člana 62 ovog zakona, obavještenje o provjeri usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta.
- (2) Zahtjev za ukidanje rješenja iz stava 1 ovog člana, Ministarstvu može podnijeti pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.
- (3) Pravosnažno rješenje o ukidanju rješenja o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (4) Zabranjeno je nakon ukidanja rješenja o registraciji naziva "Garantovano tradicionalni specijalitet" koristiti naziv "Garantovano tradicionalni specijalitet".

(5) Na osnovu rješenja iz stava 3 ovog člana, Ministarstvo brisaće garantovano tradicionalni specijalitet iz registra naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta.

Izmjena specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta

Član 28

(1) Udruženje koje je podnijelo zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta, može zahtijevati izmjenu specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana, koji sadrži opis i razloge predloženih izmjena specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta podnosi se Ministarstvu.

(3) Na postupak po zahtjevu iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe čl. 24 do 27 ovog zakona.

(4) Ukoliko se zahtjevom traže manje izmjene specifikacije proizvoda, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta razmatra zahtjev bez primjene postupka iz člana 25 stav 6 i čl. 26 i 27 ovog zakona, a u slučaju da je zahtjev osnovan Ministarstvo ga objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".

(5) Manjom izmjenom specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta ne smatra se izmjena koja:

- se odnosi na ključna obilježja proizvoda;
- uvodi važne promjene metoda proizvodnje;
- uključuje promjenu naziva, ili bilo kojeg dijela naziva proizvoda.

(6) Izmjene specifikacije iz stava 4 ovog člana objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

(7) Proizvođače ili prerađivače koji koriste registrovani naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta, za koji je predložena izmjena specifikacije, Ministarstvo je dužno da obavijesti o načinu izmjene specifikacije iz stava 6 ovog člana.

(8) Kada izmjena specifikacije podrazumijeva privremenu promjenu specifikacije, koja je rezultat obaveznih sanitarnih i fitosanitarnih mjera nadležnih državnih organa, Ministarstvo, na predlog komisije za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta, donosi rješenje o privremenoj promjeni specifikacije.

(9) Način podnošenja zahtjeva za izmjenu specifikacije proizvoda iz stava 1 ovog člana i obrazac obavještenja iz stava 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Oznake i znaci

Član 29

(1) Naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda je registrovani naziv iz člana 19 stav 2 ovog zakona.

(2) Oznaka garantovano tradicionalni specijalitet je navod "Garantovano tradicionalni specijalitet" ili "GTS" uz navođenje odgovarajućeg znaka.

(3) Znak iz stava 2 ovog člana je grafički prikaz registrovanog garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(4) Izgled, dimenzije znaka i način označavanja oznakom, način upotrebe oznake i znaka iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Korišćenje oznake "Garantovano tradicionalni specijalitet"

Član 30

(1) Oznaku "Garantovano tradicionalni specijalitet" može da koristi proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji ispunjava uslove iz specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(2) Nakon upisa naziva u registar garantovano tradicionalnog specijaliteta i dobijanja isprave o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom u skladu sa članom 63 ovog zakona, proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda može podnijeti zahtjev za upis u evidenciju korisnika oznake "Garantovano tradicionalni specijalitet" ili "GTS" (u daljem tekstu: evidencija) Ministarstvu.

(3) Proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda brisaće se iz evidencije ako prestane da ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda.

(4) Proizvođač ili prerađivač koji proizvodi, odnosno prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode u skladu sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta i koji je upisan u evidenciju, dužan je da pri deklarisanju ili reklamiranju ili na drugoj dokumentaciji koja se odnosi na poljoprivredni ili prehrambeni proizvod, koristi naziv, oznaku i znak "Garantovano tradicionalni specijalitet" u skladu sa ovim zakonom.

(5) Naziv proizvoda garantovano tradicionalnog specijaliteta, treba da se nalazi u istom vidnom polju sa oznakom „Garantovano tradicionalni specijalitet” ili „GTS” prilikom označavanja.

(6) Sadržaj i obrazac zahtjeva za upis u evidenciju i način vođenja evidencije propisuje Ministarstvo.

Način korišćenja oznake "Garantovano tradicionalnog specijaliteta"

Član 31

(1) Naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta koji je upisan u registar garantovano tradicionalnog specijaliteta može se koristiti samo za identifikovanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, koji su proizvedeni u skladu sa specifikacijom, kao garantovano tradicionalni specijalitet, od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

(2) Naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta koji je upisan u registar garantovano tradicionalnog specijaliteta na crnogorskom jeziku, udruženje može u specifikaciji garantovano tradicionalnog specijaliteta, navesti da deklaracija može pored naziva proizvoda na crnogorskom jeziku, sadržati i naziv na drugim jezicima da je proizvod dobijen u skladu sa tradicijom područja.

Zabrana korišćenja oznake

Član 32

(1) Zabranjeno je korišćenje oznake "Garantovano tradicionalni specijalitet" ili "GTS" i znaka koji može potrošača dovesti u zabludu, kao i svaka imitacija registrovanog naziva.

(2) Zabranjeno je registrovani naziv koristiti na način koji može potrošača dovesti u zabludu, uključujući i načine koji sugerišu da je neki poljoprivredni ili prehrambeni proizvod registrovan, kao garantovano tradicionalni specijalitet.

Isključenje primjene propisa

Član 33

Na poljoprivredne i prehrambene proizvode kao garantovano tradicionalne specijalitete u skladu sa ovim zakonom ne primjenjuju se propisi kojima se uređuje intelektualna svojina.

Međunarodna registracija

Član 34

(1) Međunarodna registracija oznaka porijekla, geografskih oznaka i garantovano tradicionalnih specijaliteta sprovodi se u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.

(2) Zahtjev za međunarodnu registraciju oznaka porijekla, geografskih oznaka i garantovano tradicionalnih specijaliteta podnosi se prvo nadležnom organu Crne Gore.

Oznaka "Viši kvalitet"

Član 35

- (1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod može se označiti oznakom "Viši kvalitet" ako se prema svojim specifičnim svojstvima izdvaja u pogledu kvaliteta od drugih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda iste kategorije.
- (2) Karakteristike poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda sa oznakom "Višeg kvaliteta" određuju se prema sastavu, organoleptičkim, fizičko-hemijskim osobinama i metodama proizvodnje ili prerade.

Specifikacija proizvoda sa oznakom "Viši kvalitet"

Član 36

- (1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod može se označiti oznakom "Viši kvalitet", ako ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda sa oznakom "Viši kvalitet".
- (2) Specifikacija iz stava 1 ovog člana sadrži:
 - naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;
 - opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, uključujući, opis sirovine u pogledu osnovnih fizičkih, hemijskih, mikrobioloških ili organoleptičkih karakteristika tog proizvoda;
 - dokaz da poljoprivredni ili prehrambeni proizvod prema svojim karakteristikama odstupa od sličnog proizvoda iste kategorije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda u pogledu propisanog kvaliteta;
 - opis metode proizvodnje ili prerade koje se proizvođač, mora pridržavati uključujući prirodu i svojstva sirovina ili sastojaka koji se koriste i metode proizvodnje ili prerade poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, prema potrebi;
 - bitne elemente koji određuju posebna svojstva proizvoda i kada je potrebno referentnu osnovu;
 - specifične zahtjeve za označavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;
 - naziv i sjedište kontrolnog tijela koje provjerava usaglašenost proizvoda sa specifikacijom;
 - minimum zahtjeva i postupaka za provjeru odstupanja u pogledu kvaliteta.
- (3) Bliži sadržaj i obrazac specifikacije proizvoda sa oznakom "Viši kvalitet" propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za registraciju oznake "Viši kvalitet"

Član 37

- (1) Zahtjev za registraciju oznake "Viši kvalitet" može podnijeti udruženje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, fizičko lice, privredno društvo ili preduzetnik koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
- (2) Udruženje iz stava 1 ovog člana, može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje.

- (3) Poljoprivredni proizvođač ili prerađivač iz stava 1 ovog člana, dužan je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda sa oznakom "Viši kvalitet".
- (4) Zahtjev za registraciju oznake "Viši kvalitet" podnosi se Ministarstvu.
- (5) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu podnosioca zahtjeva koje podnosi zahtjev za registraciju oznake "Viši kvalitet".
- (6) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o:
 - proizvođaču (naziv, sjedište, odnosno ime i adresa, jedinstveni matični broj, poreski broj, šifra djelatnosti i kontakt podatke);
 - odgovornom licu (ime i prezime, odnosno ime i adresa i jedinstveni matični broj);
 - vrsti i kategoriji proizvoda;
 - odstupanju u pogledu kvaliteta.
- (7) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja se sljedeća dokumentacija:
 - dokaz o upisu u odgovarajući registar poljoprivrednih proizvođača;
 - statut ili drugi dokument o osnivanju, ako zahtjev podnosi pravno lice ili udruženje;
 - specifikaciju za viši kvalitet;
 - procedure o vršenju interne kontrole;
 - dokaz o odstupanju u pogledu kvaliteta.
- (8) Zahtjevom za registraciju može se tražiti registracija samo jednog proizvoda sa oznakom "Viši kvalitet".
- (9) Način podnošenja zahtjeva iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Postupanje po zahtjevu za registraciju

Član 38

- (1) Ispunjenost uslova za registraciju oznake "Viši kvalitet" utvrđuje komisija za sprovođenje postupka registracije oznake viši kvalitet na osnovu podnijetog zahtjeva i dokumentacije.
- (2) Komisija za sprovođenje postupka registracije oznake "Viši kvalitet", vrši provjeru urednosti zahtjeva za registraciju u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.
- (3) Za uredan zahtjev za registraciju oznake "Viši kvalitet" komisija za sprovođenje postupka registracije oznake viši kvalitet predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o prihvatanju zahtjeva.
- (4) Ukoliko zahtjev za registraciju nije uredan, komisija za sprovođenje postupka registracije oznake viši kvalitet obavještava podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja otkloni utvrđene nedostatke.
- (5) Ako podnosilac zahtjeva za registraciju u roku iz stava 4 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, Ministarstvo, na predlog komisije za sprovođenje postupka registracije oznake viši kvalitet, rješenjem odbija zahtjev za registraciju.
- (6) Uredan zahtjev iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Prigovor na zahtjev za registraciju

Član 39

- (1) Pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori može podnijeti obrazložen prigovor na zahtjev za registraciju oznake "Viši kvalitet".

(2) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja zahtjeva za registraciju u "Službenom listu Crne Gore".

(3) Komisija za sprovođenje postupka registracije oznake "Viši kvalitet" utvrđuje osnovanost prigovora iz stava 2 ovog člana.

Korišćenje oznake "Viši kvalitet" i evidencija ovlašćenih korisnika

Član 40

- (1) Registrovanu oznaku „Viši kvalitet“ može da koristi proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda na osnovu rješenja o registraciji oznake viši kvalitet i nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom u skladu sa članom 63 ovog zakona.
- (2) Proizvođač ili prerađivač iz stava 1 ovog člana je ovlašćeni korisnik oznake "Viši kvalitet" (u daljem tekstu: ovlašćeni korisnik).
- (3) Ovlašćeni korisnik se upisuje u evidenciju korisnika koju vodi Ministarstvo.
- (4) Sadržaj i način vođenja evidencije ovlašćenih korisnika propisuje Ministarstvo.

Izmjena specifikacije za oznaku "Viši kvalitet"

Član 41

- (1) Ovlašćeni korisnik može podnijeti zahtjev za dobijanje odobrenja za izmjenu specifikacije.
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu i mora da sadrži opis predloženih izmjena specifikacije i njihovu opravdanost, kao i promijenjenu specifikaciju proizvoda.
- (3) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja se izmijenjena specifikacija proizvoda.
- (4) Po prijemu zahtjeva za izmjenu specifikacije za oznaku "viši kvalitet", Ministarstvo, odnosno komisija za sprovođenje postupka registracije oznake viši kvalitet, provjerava urednost i opravdanost zahtjeva u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.
- (5) Na osnovu urednog i opravdanog zahtjeva za izmjenu specifikacije, komisija za sprovođenje postupka registracije oznake viši kvalitet, daje predlog za donošenje rješenja o odobravanju izmjene specifikacije i potvrđuje izmijenjenu specifikaciju.
- (6) Obrazac i način podnošenja zahtjeva za izmjenu specifikacije propisuje Ministarstvo.

Ukidanje rješenja o registraciji

Član 42

- (1) Rješenje o registraciji oznake „Viši kvalitet“ ukinuće se ako se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da se neće obezbijediti kontinuirano ispunjavanje uslova iz specifikacije proizvoda i kada najmanje pet godina nijedan proizvod zaštićen oznakom viši kvalitet nije stavljen na tržište.
- (2) Zahtjev za ukidanje rješenja iz stava 1 ovog člana Ministarstvu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.
- (3) Pravosnažno rješenje o ukidanju rješenja o registraciji oznake „Viši kvalitet“ objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (4) Zabranjeno je nakon ukidanja rješenja o registraciji oznake „Viši kvalitet“ koristiti oznaku "Viši kvalitet".
- (5) Na osnovu rješenja iz stava 3 ovog člana Ministarstvo brisaće registrovanu oznaku „Viši kvalitet“ iz registra iz člana 43 ovog zakona.
- (6) Obrazac zahtjeva iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Registar oznaka viši kvalitet

Član 43

- (1) Na osnovu rješenja o registraciji oznake viši kvalitet iz člana 38 stav 3 ovog zakona, registrovana oznaka viši kvalitet upisuje se u registar oznaka viši kvalitet.
- (2) Sadržaj i način vođenja registra iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Način označavanja proizvoda

Član 44

- (1) Oznaka za proizvod viši kvalitet je "Viši kvalitet" uz nanošenje odgovarajućeg znaka .
- (2) Znak iz stava 1 ovog člana je grafički prikaz registrovanog proizvoda viši kvalitet.
- (3) Oznaka "Viši kvalitet" treba da se nalazi u istom vidnom polju kao kategorija i vrsta proizvoda.
- (4) Izgled, dimenzije, sadržaj, tehničke karakteristike znaka iz stava 1 ovog člana i način označavanja proizvoda propisuje Ministarstvo.

Troškovi

Član 45

- (1) Troškove rada stručnih komisija za registraciju oznake porijekla, geografske oznake, oznake garantovano tradicionalnog specijaliteta i oznake viši kvalitet, plaća podnosilac zahtjeva.
- (2) Naknadu iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Oznaka "Planinski proizvod"

Član 46

- (1) Oznaka "Planinski proizvod" može se koristiti za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda na osnovu odobrenja Ministarstva.
- (2) Oznaka „Planinski proizvod“ može se koristiti za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda za čiju se proizvodnju koriste sirovine i hrana za životinje pretežno iz planinskih oblasti.
- (3) Oznaka iz stava 1 ovog člana može se koristiti za prerađene proizvode, ako se prerada tih proizvoda odvija u planinskim područjima.
- (4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, prerada proizvoda može se vršiti i izvan planinskih područja ukoliko udaljenost tih područja ne prelazi 30 kilometara i to: prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, klanje životinja, rezanje i otkoštavanje trupova i cijedenje maslinovog ulja.
- (5) Planinska područja su područja u kojima je korišćenje zemljišta ograničeno zbog:
 - klimatskih uslova koji znatno smanjuju sezonu uzgoja;
 - postojanja većih uzbrdica na nižim visinama i ograničene upotrebe mehanizacije i opreme.
- (6) Oznaka "Planinski proizvod" može se koristiti za poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode koji potiču sa planinskih područja koja ispunjavaju sljedeće uslove:
 - čija je prosječna nadmorska visina najmanje 700 m; ili
 - prosječan nagib najmanje 20%, a najmanje 50% površine pod nagibom mora da ima nagib 20%, (vodne površine se ne računaju); ili
 - prosječna nadmorska visina najmanje 500 m i prosječni nagib najmanje 15%.

Izdavanje odobrenja za korišćenje oznake "Planinski proizvod"

Član 47

- (1) Odobrenje za korišćenje oznake "Planinski proizvod" za poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode izdaje Ministarstvo na osnovu podnijetog zahtjeva za korišćenje oznake "Planinski proizvod".
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može podnijeti fizičko lice, privredno društvo ili preduzetnik koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
- (3) Zahtjev iz stava 2 ovog člana može podnijeti i udruženje poljoprivrednih proizvođača i/ili prerađivača.
- (4) Zahtjev iz stava 2 ovog člana sadrži podatke o:
 - proizvođaču (naziv, sjedište, odnosno ime i adresa, jedinstveni matični broj, poreski broj, šifra djelatnosti i kontakt podatke);
 - odgovornom licu (ime i prezime, odnosno ime i adresa i jedinstveni matični broj);
 - vrsti i kategoriji proizvoda;
 - opisu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, uključujući opis sirovine u pogledu osnovnih fizičkih, hemijskih, mikrobioloških ili organoleptičkih karakteristika tog proizvoda;
 - opisu metode proizvodnje ili prerade.
- (5) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se sljedeća dokumentacija:
 - statut o osnivanju, ukoliko zahtjev podnosi udruženje proizvođača;
 - dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 46 i čl. 52 do 55 ovog zakona, za proizvode sa oznakom „Planinski proizvod“.
- (6) Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Postupanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za korišćenje oznake "Planinski proizvod"

Član 48

- (1) Nakon prijema zahtjeva za odobrenje za korišćenje oznake "Planinski proizvod", Ministarstvo vrši kontrolu na licu mjesta i utvrđuje da li je zahtjev uredan u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.
- (2) Ukoliko zahtjev za odobrenje za korišćenje oznake "Planinski proizvod" nije uredan, Ministarstvo obavještava podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana otkloni utvrđene nedostatke.
- (3) Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni utvrđene nedostatke u roku iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za korišćenje oznake "Planinski proizvod".
- (4) Odobrenje za korišćenje oznake "Planinski proizvod" izdaje Ministarstvo podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove za korišćenje oznake "Planinski proizvod".
- (5) Lista poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koju je izdato odobrenje za korišćenje oznake "Planinski proizvod" objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Evidencija korisnika oznake planinski proizvod

Član 49

- (1) Odobrenje za korišćenje oznake planinski proizvod upisuje se u evidenciju korisnika oznake planinski proizvod.
- (2) Evidenciju iz stava 1 ovog člana vodi Ministarstvo.
- (3) Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Ukidanje odobrenja za korišćenje oznake planinski proizvod

Član 50

- (1) Odobrenje za korišćenje oznake "Planinski proizvod" ukinuće se ako se utvrdi da poljoprivredni i/ili prehrambeni proizvod ne ispunjava uslove iz člana 46 i čl. 52 do 55 ovog zakona i kada najmanje pet godina nijedan proizvoda zaštićen oznakom planinski proizvod nije stavljen na tržište.
- (2) Zahtjev za ukidanje odobrenja za korišćenje oznake "Planinski proizvod" Ministarstvu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.
- (3) Rješenje o ukidanju odobrenja o korišćenja oznake "Planinski proizvod" objavljuje se na internet stranici Ministarstva.
- (4) Zabranjeno je nakon ukidanja odobrenja za korišćenje oznake "Planinski proizvod" koristiti oznaku "Planinski proizvod".
- (5) Na osnovu rješenja iz stava 2 ovog člana, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi brisaće se iz liste iz člana 48 stav 5 ovog zakona i evidencije korisnika oznake planinski proizvod.

Upotreba oznake "Planinski proizvod"

Član 51

- (1) Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje je izdato odobrenje za korišćenje oznake planinski proizvod označavaju se oznakom "Planinski proizvod" i znakom koji predstavlja grafički prikaz te oznake.
- (2) Oznaka "Planinski proizvod" treba da se nalazi u istom vidnom polju kao kategorija i vrsta proizvoda.
- (3) Izgled, dimenzije, sadržaj tehničke karakteristike znaka iz stava 1 ovog člana i način označavanja proizvoda propisuje Ministarstvo.

Proizvodi životinjskog porijekla

Član 52

- (1) Oznakom „Planinski proizvod” mogu se označavati proizvodi dobijeni od životinja koje su najmanje posljednje dvije trećine svog života uzgajane na planinskim područjima i ako se prerađuju na tim područjima.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana oznaka „Planinski proizvod” može se koristiti za proizvode dobijene od životinja koje se sezonski premještaju i koje su uzgajane najmanje jednu četvrtinu svog života u sezonskoj ispaši na pašnjacima na planinskim područjima.
- (3) Hrana za životinje iz stava 1 ovog člana, treba da potiče pretežno iz planinskih područja, a udio hrane za životinja koji se ne može proizvesti na planinskim područjima na godišnjem nivou, ne smije da prelazi 50 % suve materije, a za preživare 40 %.
- (4) Udio hrane iz stava 3 ovog člana za svinje, ne smije da prelazi 75 % suve materije godišnje.
- (5) Odredba stava 3 ovog člana ne primjenjuje se na životinje koje se sezonski premještaju.

Proizvodi pčelarstva

Član 53

Oznakom „Planinski proizvod” mogu se označavati proizvodi pčelarstva, ako su pčele sakupile nektar i polen na planinskim područjima, s tim da šećer kojim se pčele hrane ne mora da potiče sa planinskih područja.

Proizvodi biljnog porijekla

Član 54

Oznakom „Planinski proizvod” mogu se označavati proizvodi biljnog porijekla, samo ako je bilje uzgojeno na planinskim područjima.

Sastojci

Član 55

Sastojci koji se upotrebljavaju u proizvodima iz člana 52 ovo zakona mogu da potiču sa mjesta izvan planinskih područja, pod uslovom da više od 50 % ukupne težine sastojaka su:

- proizvodi koji nijesu navedeni u članu 3 ovog zakona;
- začinsko bilje, začini i šećer.

Oznaka „Sa moje farme”

Član 56

- (1) Označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda oznakom „Sa moje farme” može se koristiti samo na osnovu odobrenja Ministarstva.
- (2) Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se samo za poljoprivredne i prehrambene proizvode ako:
 - su proizvedeni na istoj farmi;
 - su sirovine od kojih se proizvode ili prerađuju poljoprivredni i/ili prehrambeni proizvodi proizvedene na istoj farmi;
 - je proizvođač – vlasnik farme i prodavac proizvoda do krajnjeg potrošača.
- (3) Izuzetno od stava 2 alineja 1 ovog člana prerada proizvoda može se obavljati i izvan farme i to:
 - klanje, rasijecanje i otkošavanje;
 - priprema proizvoda od mesa;
 - cijedenje;
 - mljevenje;
 - dimljenje;
 - pasterizacija;
 - proizvodnja proizvoda od pčela.
- (4) U slučaju proizvoda od životinja, životinje moraju da provedu najmanje dvije trećine života na istoj farmi, a u slučaju sezonskog seljenja životinja period sezonskog seljenja uračunava se u period obračuna.
- (5) Izuzetno od stava 2 alineja 2 ovog člana, sirovine koje nijesu proizvedene na farmi, mogu se upotrebljavati kao dodaci proizvodu ako njihova masa ne prelazi 15% od ukupnih sastojaka tog proizvoda, osim šećera koji se može upotrebljavati u potrebnim količinama.

Izdavanje odobrenja za korišćenje oznake “Sa moje farme”

Član 57

- (1) Odobrenje za korišćenje oznake "Sa moje farme" za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda izdaje Ministarstvo na osnovu podnijetog zahtjeva.
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može podnijeti fizičko lice, privredno društvo ili preduzetnik koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
- (3) Privredno društvo iz stava 2 ovog člana može podnijeti zahtjev za korišćenje oznake „sa moje farme“ pod uslovom da ima manje od tri zaposlena i da promet na godišnjem nivou ne prelazi 200.000,00 eura.
- (4) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o:
 - 1) proizvođaču (naziv, sjedište, odnosno ime i adresa, jedinstveni matični broj, poreski broj, šifra djelatnosti i kontakt podatke);
 - 2) odgovornom licu (ime i prezime, odnosno ime i adresa i jedinstveni matični broj);
 - 3) vrsti i kategoriji proizvoda;
 - 4) opisu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, uključujući, opis sirovine u pogledu osnovnih fizičkih, hemijskih, mikrobioloških ili organoleptičkih karakteristika tog proizvoda;
 - 5) opisu metode proizvodnje ili prerade.
- (5) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 56 ovog zakona.
- (6) Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Postupanje po zahtjevu za izdavanje odobrenje za korišćenje oznake "Sa moje farme"

Član 58

- (1) Nakon prijema zahtjeva za korišćenje oznake "Sa moje farme", Ministarstvo vrši kontrolu na licu mjesta i utvrđuje da li je zahtjev uredan, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.
- (2) Ukoliko zahtjev za odobrenje oznake iz stava 1 ovog člana nije uredan, Ministarstvo obavještava podnosioca zahtjeva da u roku iz od 30 dana otkloni utvrđene nedostatke.
- (3) Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni utvrđene nedostatke u roku iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo odbija zahtjev za korišćenje oznake.
- (4) Odobrenje za korišćenje oznake "Sa moje farme" izdaje Ministarstvo podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove za korišćenje oznake "Sa moje farme".
- (5) Lista poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koju je izdato odobrenje za korišćenje oznake "Sa moje farme" objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Evidencija korisnika oznake sa moje farme

Član 59

- (1) Odobrenje za korišćenje oznake sa moje farme upisuje se u evidenciju korisnika oznake.
- (2) Evidenciju iz stava 1 ovog člana vodi Ministarstvo.
- (3) Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Ukidanje odobrenja za korišćenje oznake "Sa moje farme"

Član 60

- (1) Odobrenje za korišćenje oznake "Sa moje farme" ukinuće se ako se utvrdi da poljoprivredni i/ili prehrambeni proizvod ne ispunjava uslove iz člana 56 ovog zakona.

- (2) Zahtjev za ukidanje odobrenja za korišćenje oznaka "Sa moje farme" Ministarstvu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.
- (3) Rješenje o ukidanju odobrenja o korišćenja oznake "Sa moje farme" objavljuje se na internet stranici Ministarstva.
- (4) Zabranjeno je nakon ukidanja odobrenja za korišćenje oznake "Sa moje farme" koristiti oznaku "Sa moje farme".
- (5) Na osnovu rješenja iz stava 3 ovog člana, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi brisaće se iz liste iz člana 58 ovog zakona i evidencije korisnika oznake.

Oznake i znaci

Član 61

- (1) Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi označavaju se oznakom „Sa moje farme“ i znakom koji predstavlja grafički prikaz te oznake.
- (2) Oznaka „Sa moje farme“, treba da se nalazi u istom vidnom polju kao kategorija i vrsta proizvoda.
- (3) Izgled, dimenzije, sadržaj, tehničke karakteristike znaka iz stava 1 ovog člana i način označavanja proizvoda propisuje Ministarstvo.

III. OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Kontrolno tijelo

Član 62

- (1) Ocjenjivanje usaglašenosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom, vrši se nakon donošenja rješenja o upisu u registar oznake porijekla, geografske oznake, garantovano tradicionalnog specijaliteta i oznake "Viši kvalitet".
- (2) Ocjenjivanje usaglašenosti sa specifikacijom iz stava 1 ovog člana, vrši kontrolno tijelo koje ovlasti Ministarstvo.
- (3) Ovlašćenje iz stava 2 ovog člana izdaje se kontrolnom tijelu koje:
 - ima sjedište u Crnoj Gori;
 - je akreditovano u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17065;
 - ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i stručnog kadra.
- (4) Spisak ovlašćenih kontrolnih tijela objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Postupak ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom

Član 63

- (1) Postupak ocjenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom započinje podnošenjem zahtjeva kontrolnom tijelu.
- (2) Ukoliko se postupkom ocjenjivanja usaglašenosti utvrdi da su poljoprivredni i/ili prehrambeni proizvodi usaglašeni sa specifikacijom, kontrolno tijelo izdaje ispravu o usaglašenosti poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda koju dostavlja podnosiocu zahtjeva i Ministarstvu.
- (3) Ukoliko kontrolno tijelo utvrdi značajne neusaglašenosti sa specifikacijom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda, dužno je da obavijesti Ministarstvo.
- (4) Obavještenje iz stava 3 ovog člana, mora da sadrži stepen neusaglašenosti i mjere koje treba preduzeti, radi otklanjanja neusaglašenosti.

- (5) Kontrolno tijelo dužno je da dostavlja Ministarstvu godišnje izvještaj o ocjenama usaglašenosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.
- (6) Troškove ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom plaća podnosilac zahtjeva.
- (7) Ocjenjivanje usaglašenosti poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom vrši se na osnovu plana kontrole kontrolnog tijela.
- (8) Obrazac izvještaja iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 64

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslova preko tržišnog inspektora.

Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora

Član 65

Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, poljoprivredni inspektor ima i ovlašćenja da:

- 1) prati vođenje registara i evidencija u skladu sa ovim zakonom;
- 2) prati korišćenje registrovanih oznaka i naziva, u skladu sa ovim zakonom;
- 3) provjerava ispunjenost uslova za vršenje poslova ocjenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa specifikacijom proizvoda;
- 4) uzima uzorke poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz specifikacije proizvoda;
- 5) predlaže Ministarstvu brisanje proizvođača i prerađivača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz odgovarajućih evidencija, ako utvrdi da njihovi proizvodi ne ispunjavaju uslove iz specifikacije;
- 6) provjerava i druge uslove predviđene ovim zakonom

Upravne mjere i radnje poljoprivrednog inspektora

Član 66

Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, poljoprivredni inspektor je obavezan da preduzme i sljedeće upravne mjere i radnje:

- 1) zabrani korišćenje registrovane oznake porijekla, geografske oznake ili naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta koje nijesu upisane u registar;
- 2) zabrani korišćenje oznaka proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nijesu upisani u odgovarajuće evidencije korisnika oznaka;
- 3) zabrani stavljanje u promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa registrovanom oznakom, odnosno nazivom koji ne ispunjavaju uslove iz specifikacije proizvoda;
- 4) zabrani stavljanje u promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa registrovanom oznakom kada utvrdi da nijesu deklarirani u skladu sa ovim zakonom;
- 5) odredi i druge mjere i radnje u skladu sa zakonom.

V. KAZNE NE ODREDBE

Član 67

(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) koristi registrovanu oznaku porijekla ili geografsku oznaku, a proizvod ne ispunjava uslove iz odgovarajuće specifikacije (član 13 stav 1);

2) koristi oznaku porijekla, odnosno geografsku oznaku nakon ukidanja rješenja o registraciji oznake porijekla, odnosno geografske oznake (član 15 stav 4);

3) na deklaraciji poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je proizveden ili prerađen u skladu sa odgovarajućom specifikacijom proizvoda, pored registrovanog naziva nema i vidljivu oznaku "Zaštićena oznaka porijekla" ili "ZOP", odnosno "Zaštićena geografska oznaka" ili "ZGO", uz nanošenje odgovarajućeg znaka (član 18 stav 1);

4) na deklaraciji, reklamnoj ili drugoj dokumentaciji koja se odnosi na poljoprivredni ili prehrambeni proizvod stavlja oznake iz člana 18 stav 1 ovog zakona a ne proizvodi, odnosno ne prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode u skladu sa specifikacijom proizvoda i nije upisano u evidenciji iz člana 13 stav 2 ovog zakona (član 18 stav 3);

5) koristi naziv "Garantovano tradicionalni specijalitet" nakon ukidanja rješenja o registraciji naziva "Garantovano tradicionalni specijalitet" (član 27 stav 4);

6) koristi oznaku "Garantovano tradicionalni specijalitet" za proizvod koji ne ispunjava uslove iz specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta (član 30 stav 1);

7) proizvodi, odnosno prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode u skladu sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta i koji je upisan u evidenciju, a pri deklarisanju ili reklamiranju ili na drugoj dokumentaciji koja se odnosi na poljoprivredni ili prehrambeni proizvod ne koristi naziv, oznaku i znak "Garantovano tradicionalni specijalitet", u skladu sa ovim zakonom (član 30 stav 4);

8) se naziv proizvoda garantovano tradicionalnog specijaliteta prilikom označavanja ne nalazi u istom vidnom polju sa oznakom „Garantovano tradicionalni specijalitet“ ili „GTS“ (član 30 stav 5);

9) koristi oznaku "Garantovano tradicionalni specijalitet" ili "GTS" i znak koji može potrošača dovesti u zabludu, kao i ako koristi svaku imitaciju registrovanog naziva (član 32 stav 1);

10) koristi registrovani naziv na način koji može potrošača dovesti u zabludu, uključujući i načine koji sugerišu da je neki poljoprivredni ili prehrambeni proizvod registrovan kao garantovano tradicionalni specijalitet (član 32 stav 2);

11) označi poljoprivredni ili prehrambeni proizvod oznakom "Viši kvalitet", a ne ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda sa oznakom "Viši kvalitet" (član 36 stav 1);

12) ne vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda sa oznakom "Viši kvalitet" (član 37 stav 3);

13) koristi registrovanu oznaku „Viši kvalitet“ proizvoda bez rješenja o registraciji oznake viši kvalitet i bez sprovedenog postupka ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom u skladu sa članom 63 ovog zakona (član 40 stav 1);

14) koristi oznaku "Viši kvalitet" nakon ukidanja rješenja o registraciji oznake „Viši kvalitet“ (član 42 stav 4);

15) se oznaka "Viši kvalitet" ne nalazi u istom vidnom polju kao kategorija i vrsta proizvoda (član 44 stav 3);

16) koristi oznaku "Planinski proizvod" za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda bez odobrenja Ministarstva (član 46 stav 1);

17) koristi oznaku "Planinski proizvod" nakon ukidanja odobrenja za korišćenje oznake "Planinski proizvod" (član 50 stav 4);

18) se oznaka "Planinski proizvod" ne nalazi u istom vidnom polju kao kategorija i vrsta proizvoda (član 51 stav 2);

19) označava poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode oznakom „Sa moje farme” bez odobrenja Ministarstva (član 56 stav 1);

20) koristi oznaku "Sa moje farme" nakon ukidanja odobrenja za korišćenje oznake "Sa moje farme" (član 60 stav 4);

21) se oznaka „Sa moje farme“, ne nalazi u istom vidnom polju kao kategorija i vrsta proizvoda (član 61 stav 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 tač. 11 do 21 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 6.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura.

(5) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, pravnom i fizičkom licu, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

(6) Za prekršaj iz stava 1 tač. 11 do 21 ovog člana, osim novčane kazne, preduzetniku, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 68

(1) Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list CG", br. 18/11 i 52/16).

Registracija šema kvaliteta

Član 69

Oznake porijekla, geografske oznake i oznake garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje su registrovane do stupanja na snagu ovoga zakona upisaće se u registar iz čl. 12 i 21 ovog zakona.

Vršenje poslova ocjene usaglašenosti

Član 70

Do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa članom 62 ovog zakona, poslove ocjenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom, vršiće najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, kontrolno tijelo koje je u postupku akreditacije i koje ovlasti Ministarstvo.

Prestanak važenja

Član 71

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list CG", br. 18/11 i 52/16)

Stupanje na snagu

Član 72

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izvršavanje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (član 33) i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva iz oblasti poljoprivrede u koju spada i područje šema kvaliteta, kao područje „politike kvaliteta“, stvorilo je potrebu za daljim usklađivanjem ovog područja kako bi se omogućila harmonizacija s relevantnim propisima EU.

Ovim zakonom propisuju se šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, način i registracije šema, ocjenjivanje usaglašenosti, kao i druga pitanja od značaja za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda šemama kvaliteta. Definisane su sljedeće šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i to: oznaka porijekla; geografska oznaka; oznaka garantovano tradicionalnih specijaliteta; oznaka viši kvalitet; oznaka planinski proizvod i oznaka sa moje farme.

Potpuno usklađivanje u navedenom području moguće je jedino kroz donošenje jedinstvenog zakonskog akta, jer će se na ovakav način omogućiti uspostavljanje sistema registracije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i sistema ocjenjivanja usaglašenosti i uređenje područja zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakama kvaliteta, kao pretpostavke za zaštitu na nivou Evropske unije.

Donošenje Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda neophodno je radi:

- usklađivanja sa propisima EU;
- prihvatanja obaveza koje proističu iz članstva u WTO (World Trade Organization) – TRIPS sporazum;
- uspostavljanja međunarodnih normi koje će omogućiti:
 - kontrolu proizvodnje i kontrolu kvaliteta proizvoda;
 - poštenu međunarodnu trgovinu;
 - zaštitu prava potrošača;
 - sprečavanje prevara;
 - usklađivanje kriterijuma za dodjelu i zaštitu šema kvaliteta s ciljem njihove evropske i međunarodne zaštite.

Osim navedenog, imali su se u vidu i realni razlozi, potrebe i ciljevi koji se žele ostvariti primjenom ovog zakona, a naročito:

- da proizvodnja i distribucija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ima važnu ulogu u privredi svake države;
- da treba podstaći diverzifikaciju poljoprivredne proizvodnje, tako da se postigne bolja ravnoteža između potražnje i ponude na tržištu, a promovisanje proizvoda koji imaju određene karakteristike podstiče ruralni razvoj, posebno u manje povoljnim i udaljenim područjima, povećavajući prihod poljoprivrednim gazdinstvima i zadržavanjem seoske populacije u tim područjima;
- u cilju dobrog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, proizvođačima je potrebno obezbijediti instrumente koji će im omogućiti da povećaju tržišnu vrijednost svojih proizvoda i istovremeno zaštite potrošače od neodgovarajućih praksi, garantujući jednake uslove prometa;
- da konstantno raste broj potrošača koji veći značaj daju kvalitetu nego kvantitetu namirnica u svojoj ishrani, njihovo interesovanje za posebnim proizvodima povećava potražnju za poljoprivrednim proizvodima i prehrambenim proizvodima sa geografskom oznakom i oznakom porijekla, kao i oznakom garantovano tradicionalnih specijaliteta, koji se mogu indentifikovati;
- da, zbog širokog asortiman proizvoda koji se plasiraju na tržište i mnoštva informacija o proizvodima, potrošačima treba pružiti jasne i sažete informacije o porijeklu proizvoda, kako bi mogli napraviti najbolji izbor;
- da je zaštita šema kvaliteta oblik prava intelektualne svojine, i pruža mogućnost ugrađivanju dodatne vrijednosti u proizvode koji se odlikuju posebnim kvalitetom.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Prilikom izrade teksta zakona korišćeni su sljedeći EU propisi:

Regulativa (EU) br. 1151/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. novembra 2012. o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;

Potpuno usklađeno/full harmonized;

Delegirana Regulativa komisije (EU) br. 665/2014 od 11. marta 2014. o dopuni Regulative (EU) br. 1151/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu uslova uporabe neobavezne oznake kvaliteta „planinski proizvod”; Potpuno usklađeno/full harmonized

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Ovim zakonom propisuju se šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, način i registracije oznaka, ocjenjivanje usaglašenosti, kao i druga pitanja od značaja za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakama kvaliteta. Definisane su sledeće šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda su: oznaka porijekla; geografska oznaka; oznaka garantovano tradicionalnih specijaliteta; oznaka viši kvalitet; oznaka planinski proizvod i oznaka sa moje farme.

U poglavlju I definisan je predmet zakona, područje primjene, vrste šema kvaliteta, značenje izraza upotrijebljenih u ovom zakonu.

U poglavlju II definisana je oznaka porijekla; geografska oznaka; oznaka garantovano tradicionalnih specijaliteta; oznaka viši kvalitet; oznaka planinski proizvod i oznaka sa moje farme, načini registracije navedenih oznaka, uslovi koje moraju zadovoljiti, evidencije i načini vođenja evidencija korisnika, registri šema kvaliteta, međunarodna i evropska zaštita šema kvaliteta i druga pitanja od značaja za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda šemama kvaliteta.

U poglavlju III definisan je postupak ocjenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom proizvoda, uslovi koje mora da ispuni kontrolno tijelo koje obavlja kontrolu šema kvaliteta.

U poglavlju IV uređena je inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo i Uprava za inspekcijske poslove.

U poglavlju V - kaznenim odredbama utvrđeni su prekršaji za radnje izvršene protivno odredbama ovog zakona, kao i kazne za izvršeni prekršaj.

U poglavlju VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno dodatno obezbjeđivati finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.



Crna Gora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Naziv propisa	Predlog zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XIX. Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda	1.Poljoprivreda
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	11. Poljoprivreda i ruralni razvoj	11.05 Uopšteno [03.05]
Ključni termini - eurovok deskriptori	Šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo poljoprivrede i ruralog razvoja

NAZIV PROPISA

Zakon o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Predloženim zakonom propisuju se šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, način i registraciješema, ocjenjivanje usaglašenosti, kao i druga pitanja od značaja za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda šemama kvaliteta. Definisane su sledeće šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda su: oznaka porijekla; geografska oznaka; oznaka garantovano tradicionalnih specijaliteta; oznaka viši kvalitet; oznaka planinski proizvod i oznaka sa moje farme. treba da se usaglasi važeći Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
- Razlog donošenja propisa je potreba za daljim usklađivanjem ovog područja kako bi se omogućila harmonizacija s relevantnim propisima EU. Potpuno usklađivanje u navedenom području moguće je jedino kroz donošenje jedinstvenog zakonskog akta, jer će se na ovakav način omogućiti uspostavljanje sistema registracije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i sistema ocjenjivanja usaglašenosti i uređenje područja zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakama kvaliteta, kao pretpostavke za zaštitu na nivou Evropske unije;
- Pored navedenog, a s obzirom na složenost sektora označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakama kvaliteta, odredbe predloga akta trebaju spriječiti zloupotrebe, imitacije ili evociranja naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Takođe trebaju spriječiti dovođenje potrošača u zabludu u pogledu porijekla, prirode ili bitnih osobina proizvoda na spoljnoj ili unutrašnjoj ambalaži i sl;
- Navedenim predlogom akta se proizvođačima otvaraju mogućnosti za novim sistemima označavanja kao što su „viši kvalitet“, „planinski proizvod“ i proizvod „sa moje farme“. Uzimajući u obzir prilike u zemlji, veličinu prosječnog gazdinstva i proizvedene količine, proizvođačima definisani sistemi otvaraju mogućnost za poboljšavanje kvaliteta proizvoda, pomoću čije dodatne vrijednosti će ostvariti i veću cijenu, samim tim i povećati prihode;
- Donošenjem predmetnog zakona neće biti oštećenih subjekata.

2. Ciljevi

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

Donošenjem Zakona o oznakama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, stvara se osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja tržišta, fer konkurencije, očuvanje povjerenja i zaštitu interesa potrošača.

Donošenje Zakona o oznakama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda neophodno je radi:

- usklađivanja sa propisima EU;
- prihvatanja obaveza koje proističu iz članstva u WTO (World Trade Organization) – TRIPS sporazum;
- uspostavljanja međunarodnih normi koje će omogućiti:
 - kontrolu proizvodnje i kontrolu kvaliteta proizvoda;
 - poštenu međunarodnu trgovinu;
 - zaštitu prava potrošača;
 - sprečavanje prevara;
 - usklađivanje kriterijuma za dodjelu i zaštitu oznaka kvaliteta s ciljem njihove evropske i međunarodne zaštite.

Osim navedenog, imali su se u vidu i realni razlozi, potrebe i ciljevi koji se žele ostvariti primjenom ovog zakona, a naročito:

- da proizvodnja i distribucija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ima važnu ulogu u privredi svake države;
- da treba podstaći diverzifikaciju poljoprivredne proizvodnje, tako da se postigne bolja ravnoteže između potražnje i ponude na tržištu, a promovisanje proizvoda koji imaju određene karakteristike podstiče ruralni razvoj, posebno u manje povoljnim i udaljenim područjima, povećavajući prihod poljoprivrednim gazdinstvima i zadržavanjem seoske populacije u tim područjima;
- u cilju dobrog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, proizvođačima je potrebno obezbijediti instrumente koji će im omogućiti da povećaju tržišnu vrijednost svojih proizvoda i istovremeno zaštite potrošače od neodgovarajućih praksi, garantujući jednake uslove prometa;
- da konstantno raste broj potrošača koji veći značaj daju kvalitetu nego kvantitetu namirnica u svojoj ishrani, njihovo interesovanje za posebnim proizvodima povećava potražnju za poljoprivrednim proizvodima i prehrambenim proizvodima sa geografskom oznakom i oznakom porijekla, kao i oznakom garantovano tradicionalnih specijaliteta, koji se mogu indentifikovati;
- da, zbog širokog asortiman proizvoda koji se plasiraju na tržište i mnoštva informacija o

proizvodima, potrošačima treba pružiti jasne i sažete informacije o porijeklu proizvoda, kako bi mogli napraviti najbolji izbor;

- da je zaštita oznaka kvaliteta oblik prava intelektualne svojine, i pruža mogućnost ugrađivanju dodatne vrijednosti u proizvode koji se odlikuju posebnim kvalitetom.
- predloženim zakonom postiže se potpuna usaglašenost važećeg Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa novim Zakonom o upravnom postupku;
- navedeni cilj, osim što proizilazi iz obaveze usklađivanja posebnog zakona sa sistemskim zakonom, u saglasnosti je i sa zaključcima Vlade Crne Gore donijetim u vezi sa tim.

3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

- Nema drugih opcija;
- Donošenjem predloženog zakona postiže se potpuna usaglašenost ove oblasti sa relevantnim EU propisima.

4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.**
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

- Rješenje u propisu imaće izuzetno pozitivan uticaj na sve subjekte koji se bave proizvodnjom kvalitetnih i specifičnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Predloženo rješenje omogućava povećan nivo zaštite potrošača. Smanjenje zloupotreba i fer tržišnu utakmicu. Postupak zaštite oznaka kvaliteta omogućuje proizvođačima da povećaju svoje prihode, doprinosi prepoznatljivosti krajeva u kojima se pića proizvode, održavanju specifičnosti i raznolikosti crnogorske proizvodnje, povećan nivo kontrole i sl;
- Primjena predloženog zakona ne izaziva troškove građanima i privredi;
- Propisom se podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Predloženim zakonom se ne stvaraju administrativna opterećenja i biznis barijere, već se predloženim propisom prevazilaze. Što se tiče administrativne opterećenosti neophodno Nema dodatnih administrativnih opterećenja u odnosu na predhodni Zakon o alkoholnim pićima.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- **Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?**
- **Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.**
- **Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.**
- **Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?**

- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za implementaciju predloženog zakona nijesu potrebna sredstva iz Budžeta Crne Gore, zbog čega ista ne treba planirati ni u tekućoj ni u narednoj godini;
- Implementacijom predloženog zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze;
- Usvajanjem predloženog zakona nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih bi proistekle finansijske obaveze;

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- U izradi Predloga zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda korištena je TAIEX ekspertna podrška. Angažovan je ekspert iz Slovenije (Lucijan Cencic).
- Pri izradi konsultovani su: predstavnici proizvođačkih grupa specifičnih proizvoda, fakulteti (Biotehnički fakultet i), Akreditaciono tijelo Crne Gore, sertifikaciono tijelo „Monteorganika“ doo i prestavnici lokalnih samouprava.
- U okviru Javne rasprave, održane su tri tribine – javne konsultacije sa zainteresovanim subjektima: u Podgorici, Bijelom Polju i Baru. Predlozi i sugestije dati su u izvještaju sa Javne rasprave.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Do akreditacije kontrolnog tijela u skladu sa članom 63 ovog zakona, poslove ocjenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom, vršiće najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, kontrolno tijelo koje je u postupku akreditacije i koje ovlasti Ministarstvo.
- Prepreke za implementaciju propisa ne postoje ako se obezbijede predviđena sredstva za akreditaciju pravnog lica u skladu sa standardom ISO 17065, u cilju ocjenjivanja usaglašenosti sa predviđenim proizvođačkim specifikacijama.
- Indikatori za ispunjavanje ciljeva biće: podaci iz registara i evidencija u kojima se upisuju oznake porijekla, geografske oznake, oznake garantovano tradicionalnih specijaliteta, oznake „viši

kvalitet, planinski proizvodi i proizvodi „sa moje farme “.
- Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa biće zaduženo resorno Ministarstvo.

Datum i mjesto: Podgorica, 22.12.2016. godine



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPRR/IU/PZ/16/27
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on quality schemes for agricultural and food products	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poljoprivredu i ribarstvo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Danijela Stolica, 020 482 266 danijela.stolica@mpr.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Merisa Čekić, 020 482 292 merisa.cekic@mpr.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2015 - 2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj 2. Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir; C) Politika kvaliteta	
- Rok za donošenje propisa	IV/2016	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, član 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions, Title III, Agriculture and Fisheries, Article 38 and 39		
Potpuno usklađeno / fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32012R1151		
Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 1151/2012 od 21. novembra 2012. godine o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode / Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, OJ L 343, 14.12.2012.		

Potpuno usklađeno / fully harmonized	
32014R0665	
Delegirana Regulativa Komisije (EU) br. 665/2014 od 11. marta 2014. o dopuni Regulative (EU) br. 1151/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu uslova upotrebe neobavezne oznake kvaliteta „planinski proizvod“ / Commission delegated Regulation (EU) No 665/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to conditions of use of the optional quality term 'mountain product', OJ L 179, 19.6.2014.	
Potpuno usklađeno / fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se nacrt propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvori prava prevedeni su na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda učestvovao je Lucijan Cencić, predstavnik Ministarstva poljoprivrede Slovenije, angažovan posredstvom Tajeksa.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
Datum: 20. decembar 2016. godine	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi			
MPRR/TU/PZ/16/27	MPRR/IU/PZ/16/27			
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 1151/2012 od 21. novembra 2012. godine o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode - 32012R1151				
Delegirana Regulativa Komisije (EU) br. 665/2014 od 11. marta 2014. o dopuni Regulative (EU) br. 1151/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu uslova upotrebe neobavezne oznake kvaliteta „planinski proizvod- 32014R0665				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda		Proposal for the Law on quality schemes for agricultural and food products		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa (EU) br. 1151/2012				
GLAVA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ciljevi	I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1	Potpuno usklađeno		

<p>1. Cilj ove regulative je da pomogne proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prilikom obavještanja kupaca i potrošača o obilježjima i svojstvima proizvodnje tih proizvoda, čime obezbjeđuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fer tržišnu konkurenciju za poljoprivrednike i proizvođače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji imaju karakteristike i obilježja proizvoda s dodatnom vrijednošću; b) dostupnost pouzdanih informacija potrošačima u vezi s takvim proizvodima; c) poštovanje prava intelektualne svojine; d) cjelovitost unutrašnjeg tržišta. <p>Mjere utvrđene ovom regulativom namijenjene su pružanju podrške poljoprivrednim i proizvodnim djelatnostima i poljoprivrednim sistemima koji su povezani s visokokvalitetnim proizvodima, čime doprinose ostvarivanju ciljeva politike ruralnog razvoja.</p> <p>2. Ovom regulativom uspostavljaju se sistemi kvaliteta koji služe kao osnova za označavanje, i po potrebi, zaštitu naziva i pojmova, koji naročito navode ili opisuju poljoprivredni proizvod sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> karakteristikama proizvoda s dodatnom vrijednošću; ili svojstvima s dodatnom vrijednošću koje su rezultat poljoprivrednih metoda ili metoda prerade koji se koriste prilikom njihove proizvodnje, ili mjesta njihove proizvodnje ili prodaje. 	<p>Ovim zakonom propisuju se način i postupak utvrđivanja šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i ocjenjivanje usaglašenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa specifikacijom tih proizvoda.</p> <p style="text-align: center;">Zaštita oznaka Član 16</p> <p>(1) Registrovana oznaka porijekla ili geografska oznaka zaštićene su od:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) direktne ili indirektna komercijalne upotrebe registrovane oznake za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koji nijesu obuhvaćeni registracijom, ako se ti proizvodi mogu uporediti sa proizvodima registrovanim pod tim nazivom ili ukoliko se upotrebom tog naziva eksploatiše reputacija registrovane oznake; 2) zloupotrebe, imitacije ili evociranja, čak i ako je pravo porijeklo proizvoda naznačeno ili naziv proizvoda preveden ili ako ga prate izrazi: "stil", "tip", "metod", "proizvodi se u", "imitacija" ili slično, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi koriste kao sastojci; 3) lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu porijekla, prirode ili bitnih osobina proizvoda na spoljnoj ili unutrašnjoj ambalaži, promotivnim materijalima ili dokumentima koja se odnose na dati proizvod i 			
--	--	--	--	--

	<p>pakovanja proizvoda u ambalažu koja stvara pogrešan utisak o njegovom porijeklu;</p> <p>4) radnje koja može potrošača dovesti u zabludu u pogledu stvarnog porijekla proizvoda.</p> <p>(2) Kada registrovani naziv sadrži naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se smatra generičnim, upotreba tog generičnog naziva na odgovarajućem poljoprivrednom ili prehrambenom proizvodu zaštićena je u skladu sa stavom 1 tač. 1 i 2 ovog člana.</p> <p>(3) Registrovana oznaka porijekla ili geografska oznaka ne može postati generična.</p> <p>(4) Zaštita oznaka porijekla i geografskih oznaka koje su registrovane u Evropskoj uniji ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>Zabrana korišćenja oznake Član 32</p> <p>(1) Zabranjena je svaka zloupotreba ili korišćenje oznake "Garantovano tradicionalni specijalitet" ili "GTS" i znaka koji može potrošača dovesti u zabludu, kao i svaka imitacija registrovanog naziva.</p> <p>(2) Zabranjeno je registrovani naziv koristiti na način koji može potrošača dovesti u zabludu, uključujući i načine koji sugerišu da je neki poljoprivredni ili prehrambeni proizvod registrovan, kao</p>			
--	--	--	--	--

	garantovano tradicionalni specijalitet.			
<p style="text-align: center;">Član 2 Područje primjene</p> <p>1. Ova regulativa obuhvata poljoprivredne proizvode namijenjene ishrani ljudi, koji su navedeni u Aneksu I Ugovora, kao i druge poljoprivredne proizvode navedene u Aneksu I ove regulative. Radi uvažavanja međunarodnih obaveza ili novih proizvodnih metoda, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, kojima se dopunjava lista proizvoda navedena u Aneksu I ove regulative. Ti proizvodi treba da budu usko povezani s poljoprivrednim proizvodima ili ruralnom privredom.</p> <p>2. Ova regulativa ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića, aromatizovana vina i proizvode od vinove loze, kako su navedeni u Aneksu XIb Regulative br. 1234/2007, s izuzetkom vinskog sirćeta.</p> <p>3. Ova regulativa primjenjuje se ne dovodeći u pitanje određene odredbe Unije u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište i naročito s jedinstvenom zajedničkom organizacijom tržišta, kao i označavanjem hrane.</p> <p>4. Na sisteme kvaliteta uspostavljene ovom regulativom ne primjenjuje se Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 98/34/EZ od 22. juna 1998. godine kojom se utvrđuje postupak obezbjeđenja informacija u oblasti tehničkih standarda i propisa kao i pravila za usluge informacionog društva.</p>	<p style="text-align: center;">Primjena zakona Član 3</p> <p>(1) Ovaj zakon primjenjuje se na:</p> <p>1) oznake porijekla i geografske oznake:</p> <p>a) poljoprivrednih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meso i jestive iznutrice, - sir, - drugi proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med i drugi proizvodi od mlijeka), - masti (maslac, margarin i ulja), - voće, povrće i žitarice (neprerađene ili prerađene), - ribe, školjke, rakovi i njihovi proizvodi, - začini, - vinsko sirće; <p>b) poljoprivrednih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sijeno, - esencijalna ulja, - pluta, - cochineal boja (sirovina životinjskog porijekla), - cvijeće i ukrasno bilje, - vuna, - pruće, - lan; - pamuk; - koža; - krzno. <p>c) prehrambenih proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pivo, - napici proizvedeni od biljnih ekstrakta, - hljeb, keks, kolači, poslastičarski i drugi pekarski proizvodi, - prirodne gume i smole, 	Potpuno usklađeno		

	<p>- senf, - tjestenine, - so;</p> <p>2) oznake garantovano tradicionalnih specijaliteta: a) poljoprivrednih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi: - meso i jestive iznutrice, - sir, - drugi proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med i drugi proizvodi od mlijeka), - masti (maslac, margarin i ulje), - voće, povrće i žitarice (neprerađene ili prerađene), - ribe, školjke, rakovi i njihovi proizvodi, - začini, - vinsko sirće;</p> <p>b) prehrambenih proizvoda: - pivo, - čokolada i drugi prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao, - slatkiši, hljeb, peciva, kolači, keks i ostali pekarski proizvodi, - tjestenina (kuvana ili nekuvana, punjena ili prazna), - gotova jela, - gotovi začinski sosovi, - supe ili čorbe, - napici proizvedeni od biljnih ekstrakta, - sladoledi i sorbei.</p> <p>3) oznake viši kvalitet, oznake planinski proizvod i oznake sa moje farme na poljoprivredne i prehrambene proizvode.</p> <p>(2) Ovaj zakon ne primjenjuje se na alkoholna pića, aromatizovana vina i proizvode od grožđa i vina, osim vinskog sirćeta.</p>			
--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 3 Značenje izraza</p> <p>Za svrhe ove regulative podrazumijeva se da su:</p> <p>Sistemi kvaliteta - sistemi definisani u glavama II, III, i IV;</p>	<p style="text-align: center;">Oznaka porijekla i geografska oznaka Član 5, st.1 i 2</p> <p>(1) Oznaka porijekla je naziv regiona, određenog mjesta ili u izuzetnim slučajevima, države koja se koristi za označavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koji potiče iz tog regiona, odnosno iz tog mjesta ili države; - čiji je kvalitet ili karakteristike isključivo ili bitno uslovljen prirodnim i ljudskim faktorima određene geografske sredine; - čija se proizvodnja, prerada i priprema odvijaju na određenom geografskom području. <p>(2) Geografska oznaka je naziv regiona, određenog mjesta ili u izuzetnim slučajevima, države koja se koristi za označavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koji potiče iz tog regiona, odnosno iz tog mjesta ili države; - koji ima specifičan kvalitet, reputaciju ili druge karakteristike koje se mogu pripisati njegovom geografskom porijeklu; - čija se proizvodnja i/ili prerada, i/ili priprema odvijaju u određenom geografskom području. <p style="text-align: center;">Oznaka naziva “Garantovano tradicionalni specijalitet” Član 19, st.1</p> <p>1) Garantovano tradicionalni specijalitet je poljoprivredni</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Sistemi kvaliteta opisani kroz poglavlje II (čl. 5, 19 i 46) Predloga ovog zakona</p>	
--	--	--	---	--

	<p>ili prehrambeni proizvod koji je specifičan i koji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. je rezultat načina proizvodnje, prerade ili sastava odgovarajuće tradicionalne prakse za taj proizvod ili prehrambeni proizvod; ili 2. se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno koriste. <p>Oznaka "Planinski proizvod" Član 46</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oznaka "Planinski proizvod" može se koristiti za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda na osnovu odobrenja Ministarstva. 2) Oznaka „Planinski proizvod“ može se koristiti za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda za čiju se proizvodnju koriste sirovine i hrana za životinje pretežno iz planinskih oblasti. 			
<p>2grupa - svako udruženje, bez obzira na njegov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda;</p>	<p>Zahtjev za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake Član 8</p> <p>1) Zahtjev za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti samo udruženje proizvođača, odnosno prerađivača koje proizvodi ili prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode (u daljem tekstu: udruženje).</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Definicija posredno data u članu 8 Predloga ovog zakona</p>	
<p>3tradicionalan - dokazana upotreba na domaćem tržištu tokom vremenskog perioda koji omogućava prenos s generacije na</p>	<p>Oznaka naziva "Garantovano tradicionalni specijalitet"</p>		<p>Definicija</p>	

<p>generaciju; taj period mora trajati najmanje 30 godina;</p>	<p>Član 19 (4) Tradicionalno korišćenje proizvoda je dokazana upotreba tog proizvoda na tržištu kroz vremenski period koji pokazuje prenošenje sa generacije na generaciju u trajanju od najmanje 30 godina.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>posredno data u članu 19 Predloga ovog zakona</p>	
<p>4označavanje - svaka riječ, pojedinost, žig, robna marka, slikovni prikaz ili znak koji se odnosi na prehrambeni proizvod i koji se nalazi na bilo kom pakovanju, dokumentaciji, obavještenju, deklaraciji, prstenu ili omotu, koji prate ili se odnose na takav prehrambeni proizvod;</p>	<p>Značenje izraza Član 4 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1. označavanje je svaka riječ, pojedinost, žig, robna marka, slikovni prikaz ili znak koji se odnosi na prehrambeni proizvod, koji se nalazi na pakovanju, dokumentaciji, obavještenju, deklaraciji, prstenu ili omotu, koji prate ili se odnose na taj prehrambeni proizvod;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>5posebna karakteristika u vezi s proizvodom - posebna svojstva proizvodnje po kojima se proizvod jasno razlikuje od ostalih sličnih proizvoda iste kategorije;</p>	<p>Značenje izraza Član 4 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 2.posebna karakteristika proizvoda je posebno svojstvo proizvodnje po kojima se proizvod jasno razlikuje od ostalih sličnih proizvoda iste kategorije;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>6generični izrazi - nazivi proizvoda koji su, uprkos povezanosti s mjestom, regionom ili državom u kojoj je proizvod prvobitno proizveden ili stavljen na tržište, postali uobičajeni naziv nekog proizvoda u Uniji;</p>	<p>Generični nazivi, homonimi i žigovi Član 6 (1) Generični naziv je naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je i ako se odnosi na mjesto ili region gdje je proizvod prvobitno proizveden ili stavljen na tržište, postao uobičajeni</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	naziv nekog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.			
3. faza proizvodnje - proizvodnja, prerada ili izrada;	<p style="text-align: center;">Značenje izraza Član 4</p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>3. faza proizvodnje je proizvodnja, prerada ili izrada;</p>	Potpuno usklađeno		
4. prerađeni proizvodi - prehrambeni proizvodi koji nastaju preradom neprerađenih proizvoda. Prerađeni proizvodi mogu sadržati sastojke koji su potrebni za njihovu proizvodnju ili da bi im dali posebne karakteristike.	<p style="text-align: center;">Značenje izraza Član 4</p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>4. prerađeni proizvod je prehrambeni proizvod koji nastaje preradom neprerađenih proizvoda, koji može da sadrži sastojke koji su potrebni za njihovu proizvodnju ili za davanje posebnih karakteristika;</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;">GLAVA II ZAŠTIĆENA OZNAKA PORIJEKLA I ZAŠTIĆENA GEOGRAFSKA OZNAKA <i>Član 4</i> Cilj</p> <p>Sistem zaštićenih oznaka porijekla i zaštićenih geografskih oznaka uspostavlja se radi pružanja pomoći proizvođačima proizvoda povezanih s geografskim područjem tako da: (obezbjeđuje ostvarivanje pravične adobiti za kvalitet njihovih) proizvoda, (obezbjeđuje ujednačenu zaštitu b naziva kao prava intelektualne) svojine na području Unije, (obezbjeđuje potrošačima jasne c informacije o svojstvima proizvoda) s dodatnom vrijednošću.</p>	Materija je regulisana čl.5-18 Predloga ovog zakona			
<p style="text-align: center;">Član 5 Zahtjevi za oznake porijekla i geografske oznake</p>	<p style="text-align: center;">Oznaka porijekla i geografska oznaka Član 5</p>	Potpuno usklađeno		

<p>1. Za svrhe ove regulative, „oznaka porijekla” je naziv kojim se označava proizvod: (koji potiče iz određenog mjesta, a regiona, ili u posebnim slučajevima) države, (čiji kvalitet ili karakteristike bsuštinski ili isključivo nastaju pod) uticajem posebnih prirodnih i ljudskih faktora određene geografske sredine; i (čije se sve faze proizvodnje odvijaju cu određenom geografskom) području;</p> <p>2. Za svrhe ove regulative, „geografska oznaka” je naziv kojim se označava proizvod: (koji potiče iz određenog mjesta, a regiona, ili države;) (čiji se kvalitet, reputacija ili ostale b karakteristike pripisuju njegovom) geografskom porijeklu; i (čija se najmanje jedna faza c proizvodnje odvija u određenom) geografskom području.</p> <p>3. Bez obzira na stav 1, određeni nazivi smatraće se oznakama porijekla iako sirovine za proizvode dolaze iz geografskog područja koje je veće ili različito od definisanog geografskog područja, pod uslovom da: (je područje proizvodnje sirovina a definisano;) (postoje posebni uslovi za b proizvodnju sirovina;) (postoje sistemi kontrole koji c obezbjeđuju ispunjavanje uslova iz) tačke b; i (navedene oznake porijekla bile su d priznate kao oznake porijekla u) zemlji porijekla prije 1. maja 2004. godine.</p>	<p>(1) Oznaka porijekla je naziv regiona, određenog mjesta ili u izuzetnim slučajevima, države koja se koristi za označavanje poljoprivrednog ili prehranbenog proizvoda: - koji potiče iz tog regiona, odnosno iz tog mjesta ili države; - čiji je kvalitet ili karakteristike isključivo ili bitno uslovljen prirodnim i ljudskim faktorima određene geografske sredine; - čija se proizvodnja, prerada i priprema odvijaju na određenom geografskom području.</p> <p>(2) Geografska oznaka je naziv regiona, određenog mjesta ili u izuzetnim slučajevima, države koja se koristi za označavanje poljoprivrednog ili prehranbenog proizvoda: - koji potiče iz tog regiona, odnosno iz tog mjesta ili države; - koji ima specifičan kvalitet, reputaciju ili druge karakteristike koje se mogu pripisati njegovom geografskom porijeklu; - čija se proizvodnja i/ili prerada, i/ili priprema odvija u određenom geografskom području.</p> <p>(3) U slučaju oznake porijekla, hrana za životinje mora da bude u cjelini iz određenog geografskog područja.</p> <p>(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, hrana za životinje može da potiče i izvan geografskog područja, s tim</p>			
--	--	--	--	--

<p>Samo žive životinje, meso i mlijeko mogu se smatrati sirovinama u smislu ovog stava.</p>	<p>da ne smije da prelazi 50% suve materije na godišnjem nivou i da nema uticaj na kvalitet proizvoda.</p>			
<p>4. Kako bi se uzela u obzir specifična priroda proizvodnje proizvoda životinjskog porijekla, u skladu s članom 56, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata, s obzirom na ograničenja i izuzeća u pogledu porijekla hrane za životinje u slučaju oznake porijekla.</p> <p>Osim toga, kako bi se uzela u obzir specifična priroda određenih proizvoda ili područja, u skladu s članom 56, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u pogledu ograničenja i izuzeća u vezi s klanjem živih životinja ili u vezi s porijeklom sirovina.</p> <p>Ta ograničenja i izuzeća, na osnovu objektivnih kriterijuma, uzimaju u obzir kvalitet ili upotrebu i priznato znanje i iskustvo ili prirodne faktore.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 6</p> <p>Generični nazivi, nazivi koji su u suprotnosti s nazivima sorti biljaka i rasa životinja, homonimi i žigovi</p> <p>1. Generični nazivi se ne mogu registrovati kao zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake.</p> <p>2. Naziv se ne može registrovati kao oznaka porijekla ili geografska oznaka ukoliko je u suprotnosti s nazivom sorte biljaka ili rase životinja, što bi potrošača moglo dovesti u zabludu o pravom porijeklu proizvoda.</p> <p>3. Naziv čija se registracija predlaže koji je u potpunosti ili djelimično homonim s nazivom već upisanim u registar iz člana 11 ne može se registrovati, osim ako nema dovoljno razlike u praksi između uslova lokalne i tradicionalne upotrebe i prezentacije naknadno</p>	<p>Generični nazivi, homonimi i žigovi</p> <p>Član 6</p> <p>(1) Generični naziv je naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je i ako se odnosi na mjesto ili region gdje je proizvod prvobitno proizveden ili stavljen na tržište, postao uobičajeni naziv nekog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.</p> <p>(2) Generični naziv ne može se registrovati kao oznaka porijekla ili geografska oznaka.</p> <p>(3) Pri utvrđivanju da li je jedan naziv postao generičan uzimaju se u obzir svi faktori, a naročito postojeća situacija u područjima potrošnje.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>registrovanog homonima i naziva već upisanog u registar, uvažavajući potrebu da se jednako postupa prema proizvođačima, kao i da se potrošači ne dovode u zabludu. Naziv koji je homonim i koji pogrešno upućuje potrošača da proizvodi dolaze iz nekog drugog područja, čak i ako je takav naziv tačan u odnosu na stvarno područje, region ili mjesto porijekla tih proizvoda, neće biti registrovan.</p> <p>4. Naziv koji se predlaže za registraciju kao oznaka porijekla ili geografska oznaka ne treba registrovati ukoliko takva registracija naziva predloženog kao oznaka porijekla ili geografska oznaka zbog ugleda, priznatosti i dužine perioda upotrebe žiga, može dovesti potrošača u zabludu u pogledu pravog porijekla proizvoda.</p>	<p>(4) Oznaka porijekla ili geografska oznaka ne može se registrovati kada je u suprotnosti sa nazivom biljne sorte ili rase životinja koja može dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarnog porijekla proizvoda.</p> <p>(5) Homonimni naziv je identičan naziv dva ili više mjesta odakle proizvod potiče.</p> <p>(6) Naziv koji je u potpunosti ili dijelom homoniman sa nazivom koji je registrovan u skladu sa ovim zakonom registrovaće se uz poštovanje lokalne i tradicionalne upotrebe tog naziva i stvarnog rizika od zablude potrošača u pogledu porijekla proizvoda.</p> <p>(7) Homonimni naziv neće se registrovati ako dovodi potrošača u zabludu da proizvod potiče sa neke druge teritorije, čak i ako je takav naziv precizan u pogledu stvarnog područja, regiona ili mjesta porijekla tog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.</p> <p>(8) Upotreba registrovanog homonimnog naziva mora biti takva da obezbijedi adekvatno razlikovanje u praksi između homonima koji je naknadno registrovan i naziva koji je već u registru, uzimajući u obzir potrebu da se prema proizvođačima postupa na nepristrasan način i da se potrošači ne dovode u zabludu.</p> <p>(9) Oznaka porijekla ili geografska oznaka neće se registrovati ukoliko bi to</p>			
---	--	--	--	--

	<p>registrovanje, zbog reputacije i dužine upotrebe žiga, moglo dovesti potrošače u zabludu o pravom porijeklu proizvoda.</p>			
<p>Član 7 Specifikacija proizvoda</p> <p>1. Zaštićena oznaka porijekla ili zaštićena geografska oznaka mora biti u skladu sa specifikacijom proizvoda koja uključuje najmanje: (naziv koji se zaštićuje kao oznaka a porijekla ili geografska oznaka,) kako se koristi u trgovini ili svakodnevnom govoru, i to samo na jezicima koji se koriste ili su se koristili kroz istoriju za opis određenog proizvoda u određenom geografskom području;</p> <p>(opis proizvoda uključujući, po potrebi, sirovine, kao i glavna) fizička, hemijska, mikrobiološka i organoleptička svojstva proizvoda;</p> <p>(definiciju geografskog područja, c ograničenog u pogledu veze iz) tačke f podtač. i ili ii ovog stava, i, po potrebi, detalje koji pokazuju usklađenost sa zahtjevima iz člana 5 stav 3;</p> <p>(dokaz da proizvod potiče iz d određenog geografskog područja iz) člana 5 st. 1 ili 2;</p> <p>(opis metode dobijanja proizvoda i, e po potrebi, autentične i) nepromjenljive lokalne metode kao i podatke o pakovanju ukoliko grupa koja podnosi zahtjev tako odluči i navede razloge zbog kojih se pakovanje mora obaviti na određenom geografskom području kako bi se sačuvao kvalitet ili obezbijedilo porijeklo ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, a naročito ono o slobodnom kretanju robe i slobodnom pružanju usluga;</p>	<p>Specifikacija proizvoda Član 7</p> <p>(1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi mogu se označavati registrovanom oznakom porijekla ili registrovanom geografskom oznakom ako ispunjavaju uslove iz specifikacije proizvoda.</p> <p>(2) Specifikacija iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:</p> <p>1) naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji čini oznaka porijekla ili geografska oznaka koja se koristi u trgovini ili svakodnevnom govoru, na jezicima koji se koriste ili su se koristili kroz istoriju za opis određenog proizvoda u određenom geografskom području;</p> <p>2) opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, uključujući opis sirovine u smislu osnovnih fizičkih, hemijskih, mikrobioloških ili organoleptičkih karakteristika tog proizvoda, prema potrebi;</p> <p>3) prostorno definisanje geografskog područja i detaljne podatke o ispunjavanju uslova iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona, prema potrebi;</p> <p>4) dokaz da poljoprivredni ili prehrambeni proizvod potiče iz prostorno definisanog geografskog područja iz člana 5 st. 1 ili 2</p>	Potpuno usklađeno		

<p>(podatke kojima se utvrđuje: f iveza između kvaliteta ili) .karakteristika proizvoda i geografskog okruženja iz člana 5 stav 1; ili i prema potrebi, veza između i specifičnog kvaliteta, reputacije ili . neke druge karakteristike poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i geografskog porijekla iz člana 5 stav 2;</p> <p>(naziv i adresu organa ili, ako su g dostupni, naziv i adresu tijela koja) provjeravaju usklađenost s odredbama specifikacije u skladu s članom 37 i njihove specifične zadatke;</p> <p>(sva specifična pravila označavanja hproizvoda;)</p>	<p>ovog zakona, u zavisnosti od oznake;</p> <p>5) opis metode za dobijanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, opis autentičnih i nepromjenljivih lokalnih metoda prema potrebi, kao i informacije o pakovanju, ukoliko podnositelj zahtjeva utvrdi i obrazloži zbog čega se pakovanje mora obavljati u prostorno definisanom geografskom području da bi se sačuvao kvalitet ili obezbijedilo porijeklo ili kontrola;</p> <p>6) detaljne podatke o: - vezi između kvaliteta ili karakteristika poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i geografskog porijekla iz člana 5 stav 1 ovog zakona, ili - vezi između specifičnog kvaliteta, reputacije ili drugih karakteristika poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i geografskog porijekla iz člana 5 stav 2 ovog zakona;</p> <p>7) naziv i sjedište kontrolnog tijela koje provjerava usaglašenost proizvoda sa specifikacijom i njegove zadatke;</p> <p>8) posebna pravila označavanja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;</p> <p>9) druge zahtjeve utvrđene posebnim propisima.</p> <p>(3)Bliži sadržaj i obrazac specifikacije i dokumentacija koja se prilaže uz specifikaciju proizvoda propisuje organ državne uprave nadležan za poslove</p>			
---	---	--	--	--

	poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).			
2. Kako bi se obezbijedilo da specifikacije proizvoda pružaju bitne i sažete informacije, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, utvrđujući pravila koja ograničavaju informacije sadržane u specifikaciji iz stava 1 ovog člana, kada je takvo ograničenje neophodno za izbjegavanje podnošenja pretjerano opširnih zahtjeva za registraciju. Komisija može da donijeti akte za sprovođenje kojima se utvrđuju pravila o obliku specifikacije. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2 ove regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>Sadržaj zahtjeva za registraciju</p> <p>1. Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake u skladu s članom 49 st. 2 ili 5 obavezno sadrži najmanje:</p> <p>(naziv i adresu grupe koja podnosi a zahtjev i organa, ako je dostupna,) koji provjeravaju usklađenost s odredbama specifikacije proizvoda;</p> <p>(specifikaciju proizvoda iz člana 7; b)</p> <p>(jedinstveni dokument koji sadrži c sljedeće:</p> <p>) i glavne tačke specifikacije .proizvoda; naziv, opis proizvoda, uključujući, gdje je to potrebno, specifična pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje, kao i sažetu definiciju geografskog područja;</p> <p>i opis povezanosti između i proizvoda i geografskog .okruženja ili geografskog porijekla iz člana 5 st. 1 ili 2,</p>	<p>Zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake</p> <p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>(1) Zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti samo udruženje proizvođača, odnosno prerađivača koje proizvodi ili prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode (u daljem tekstu: udruženje).</p> <p>(2) Članovi udruženja mogu biti i drugi proizvođači drugih poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda.</p> <p>(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti fizičko ili pravno lice, ako:</p> <p>1) dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog proizvoda u</p>	Potpuno usklađeno		

<p>uključujući, tamo gdje je to potrebno, specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koji opravdavaju ovu povezanost.</p> <p>Zahtjev iz člana 49 stav 5 mora, pored navedenog, sadržati dokaz da je naziv proizvoda zaštićen u zemlji porijekla.</p> <p>2. Dokumentacija zahtjeva iz člana 49 stav 4 obuhvata:</p> <p>(naziv i adresu grupe koja podnosi zahtjev;</p> <p>)</p> <p>(jedinstveni dokument iz stava 1 btačka c ovog člana;</p> <p>)</p> <p>(izjavu države članice da smatra da c zahtjev koji je podnijela grupa i) koji se uzima u razmatranje ispunjava uslove ove regulative i odredbe za sprovođenje donijete u skladu s njom;</p> <p>(pozivanje na mjesto objavljivanja dspefikacije proizvoda.</p> <p>)</p>	<p>određenom geografskom području, i/ili</p> <p>2) da to geografsko područje posjeduje karakteristike koje ga značajno razlikuju od susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od proizvoda proizvedenih u susjednim područjima.</p> <p>(4) Udruženje je dužno da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom.</p> <p>(5) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i adresu podnosioca zahtjeva, oznaku porijekla ili geografsku oznaku čija se registracija traži.</p> <p>(6) Uz zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se:</p> <p>1) specifikacija iz člana 7 ovog zakona;</p> <p>2) jedinstveni dokument koji sadrži:</p> <p>- glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan prostor geografskog područja, prema potrebi;</p> <p>- opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona i specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi.</p>			
---	--	--	--	--

	<p>3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja.</p> <p>(7) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti samo za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake.</p> <p>(8) Način podnošenja zahtjeva za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake i obrazac jedinstvenog dokumenta iz stava 6 tačka 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p>Postupanje po zahtjevu za registraciju Član 9</p> <p>(1) Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se Ministarstvu.</p> <p>(2) Ispunjenost uslova za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake utvrđuje komisija za sprovođenje postupka registracije oznake porijekla ili geografske oznake poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu podnijetog zahtjeva i dokumentacije, koju obrazuje Ministarstvo.</p> <p>(3) Komisija vrši provjeru urednosti zahtjeva u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.</p> <p>(4) Ukoliko zahtjev za registraciju nije uredan, Komisija obavještava podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja otkloni utvrđene nedostatke.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>(5) Ako podnosilac zahtjeva za registraciju u roku iz stava 4 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, Ministarstvo, na predlog Komisije, rješenjem odbija zahtjev za registraciju oznake.</p> <p>(6) Uredan zahtjev iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(7) Specifikacija proizvoda i jedinstveni dokument objavljuju se na internet stranici Ministarstva.</p>			
<p>Član 9 Prelazna nacionalna zaštita</p> <p>Država članica može, samo na prelaznoj osnovi, na nacionalnom nivou odobriti zaštitu naziva u skladu s ovom regulativom koja važi od datuma podnošenja zahtjeva Komisiji.</p> <p>Ovakva prelazna nacionalna zaštita prestaje na dan donošenja odluke o registraciji u skladu s ovom regulativom ili na dan povlačenja zahtjeva.</p> <p>Ukoliko naziv nije registrovan u skladu s ovom regulativom, posljedice takve nacionalne zaštite isključivo postaju odgovornost predmetne države članice.</p> <p>Mjere koje preduzima država članica u skladu sa stavom 1 imaju uticaja samo na nacionalnom nivou, a nemaju nikakvog uticaja na trgovinu unutar Zajednice niti na međunarodnu trgovinu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 10 Osnove za prigovor</p> <p>1. Obrazložena izjava o prigovoru iz člana 51 stav 2 prihvata se samo ukoliko je Komisija primi u roku utvrđenom u tom stavu i ako:</p>	<p>Prigovor na zahtjev za registraciju Član 10</p> <p>(1) Pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori može podnijeti prigovor na</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(dokaže da nijesu ispunjeni uslovi iz a člana 5 i člana 7 stav 1;) (ukaže da bi registrovanje b predloženog naziva bilo u) suprotnosti s članom 6 st. 2, 3 ili 4; (ukaže da bi registrovanje c predloženog naziva ugrozilo) postojanje potpuno ili djelimično identičnog naziva ili žiga, ili postojanje proizvoda koji je već bio legalno na tržištu najmanje tokom pet godina prije datuma objavljivanja iz člana 50 stav 2 tačka a; ili (sadrži podatke iz kojih se može d zaključiti da je naziv za koji je) zatražena registracija generični naziv.</p> <p>2. Razlozi podnošenja prigovora ocjenjuju se u odnosu na područje Unije.</p>	<p>zahtjev za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake.</p> <p>(2) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zahtjeva u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(3) Prigovor iz stava 1 ovog člana prihvata se, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) je podnijet u propisanom roku; 2) je ukazano da oznaka porijekla ili geografska oznaka čija se registracija zahtjevom traži ne ispunjava uslove za registraciju u skladu sa članom 5 ovog zakona; 3) je ukazano da bi registracija predloženog naziva bila u suprotnosti sa članom 6 st. 4, 6 i 7 ovog zakona; 4) je ukazano da bi se registracijom predloženog naziva ugrozilo postojanje potpuno ili djelimično istog naziva ili žiga ili postojanje proizvoda koji su zastupljeni na tržištu najmanje pet godina prije dana objavljivanja zahtjeva u "Službenom listu Crne Gore"; 5) sadrži informacije iz kojih se može zaključiti da je naziv za koji se traži registracija generičan u skladu sa članom 6 ovog zakona. <p>(4) Način podnošenja prigovora iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Postupanje po prigovoru Član 11</p>			
---	--	--	--	--

	<p>(1) Osnovanost prigovora na zahtjev za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake utvrđuje Komisija.</p> <p>(2) Ako nije podniet nijedan prigovor u roku iz člana 10 stav 2 ovog zakona, Komisija predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o registraciji oznake porijekla ili geografske oznake.</p> <p>(3) Ako je prigovor podniet u skladu sa članom 10 ovog zakona, Komisija poziva zainteresovane strane da se dogovore.</p> <p>(4) Ukoliko zainteresovane strane ne postignu dogovor, Komisija predlaže Ministarstvu prihvatanje ili odbijanje zahtjeva za registraciju, odnosno dalje postupanje po zahtjevu za registraciju, uvažavajući mišljenja podnosioca zahtjeva i podnosioca prigovora.</p> <p>(5) Oznake porijekla registruju se upisom u registar oznaka porijekla, a geografske oznake u registar geografskih oznaka rješenjem Ministarstva.</p>			
<p>Član 11</p> <p>Registar zaštićenih oznaka porijekla i zaštićenih geografskih oznaka</p> <p>1. Komisija donosi akte za sprovođenje bez primjene postupka iz člana 57 stav 2, kojima uspostavlja i održava ažurirani javno dostupan registar zaštićenih oznaka porijekla i zaštićenih geografskih oznaka, koje su priznate u okviru ovog sistema.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>2. Geografske oznake koje se odnose na proizvode trećih zemalja koje su zaštićene u Uniji na osnovu međunarodnog sporazuma čija je</p>	<p>Međunarodna registracija</p> <p>Član 34</p> <p>(1) Međunarodna registracija oznaka porijekla,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>ugovorna strana Unija mogu se upisati u registar. Nazive treba upisati u registar kao zaštićene geografske oznake izuzev ako u skladu s ovom regulativom nijesu posebno označeni u navedenom sporazumu kao zaštićene oznake porijekla.</p>	<p>geografskih oznaka i garantovano tradicionalnih specijaliteta sprovodi se u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima. (2) Zahtjev za međunarodnu registraciju oznaka porijekla, geografskih oznaka i garantovano tradicionalnih specijaliteta podnosi se prvo nadležnom organu Crne Gore</p>			
<p>3. Komisija može donijeti akte za sprovođenje kojima se utvrđuju detaljna pravila o obliku i sadržaju registra. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2. 4. Komisija objavljuje i redovno ažurira listu međunarodnih sporazuma iz stava 2 kao i listu geografskih oznaka zaštićenih na osnovu tih sporazuma</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 12 Nazivi, simboli i oznake Zaštićene oznake porijekla i zaštićene geografske oznake može koristiti svaki privredni subjekat koji stavlja na tržište proizvod proizveden u skladu s odgovarajućom specifikacijom. 2. Utvrdiće se simboli Unije kako bi se objavile zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake geografskog porijekla. . U slučaju proizvoda koji potiču iz Unije i koji su stavljeni na tržište pod zaštićenom oznakom porijekla ili zaštićenom geografskom oznakom registrovanom u skladu s postupcima utvrđenim ovom regulativom, na njihovoj deklaraciji moraju se nalaziti pripadajući simboli Unije. Pored toga, registrovani naziv proizvoda treba da se nalazi u istom vidnom polju. Nazivi „zaštićena oznaka porijekla” ili „zaštićena geografska oznaka” ili sa</p>	<p>Nazivi, oznake i znaci Član 18 (1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod koji je proizveden ili prerađen u skladu sa odgovarajućom specifikacijom proizvoda, na deklaraciji pored registrovanog naziva, mora da ima i vidljivu oznaku "Zaštićena oznaka porijekla" ili "ZOP", odnosno "Zaštićena geografska oznaka" ili "ZGO", uz nanošenje odgovarajućeg znaka. (2) Pored oznake i znaka iz stava 1 ovog člana, na deklaraciji se može nalaziti i prikaz geografskog područja porijekla, kao i tekst, grafički prikazi ili simboli koji se odnose na mjesto, region ili državu u kojoj se to geografsko područje nalazi.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>njima povezane skraćenice „ZOP” ili „ZGO” mogu se staviti na deklaraciju.</p> <p>4. Pored toga, na deklaraciji se može nalaziti i: prikaz geografskog područja porijekla, kako je navedeno u članu 5, kao i tekst, grafički prikazi ili simboli koji se odnose na državu članicu i/ili region u kojem se to geografsko područje nalazi.</p> <p>5. Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2001/13/EZ, kolektivne geografske oznake iz stava 15 Direktive 2008/95/EZ mogu se koristiti na deklaracijama, zajedno sa zaštićenom oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla.</p> <p>6. Na deklaraciji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji potiču iz trećih zemalja i stavljeni su na tržište pod nazivom registrovanim u skladu s ovom regulativom, mogu se nalaziti i oznake iz stava 3 i s njima povezani simboli Unije.</p>	<p>(3) Samo proizvođači ili prerađivači koji proizvode, odnosno prerađuju poljoprivredne ili prehrambene proizvode u skladu sa specifikacijom proizvoda i koji su upisani u evidencije iz člana 13 stav 2 ovog zakona, mogu na deklaraciji, reklamnoj ili drugoj dokumentaciji koja se odnosi na poljoprivredni ili prehrambeni proizvod stavljati oznake iz stava 1 ovog člana.</p> <p>(4) Znak iz stava 1 ovog člana je grafički prikaz registrovane oznake poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.</p> <p>(5) Izgled, dimenzije znaka i način označavanja proizvoda oznakom i znakom iz st. 1 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>7. U cilju obezbjeđenja adekvatne informisanosti potrošača, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56 koji određuje simbole Unije.</p> <p>Komisija može da donosi akte za sprovođenje kojima se određuju tehničke karakteristike simbola Unije i oznaka kao i pravila za njihovo korišćenje na proizvodima koji se stavljaju na tržište kao zaštićena oznaka porijekla ili zaštićena geografska oznaka, uključujući pravila za odgovarajuće jezičke verzije koje će se koristiti. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2 ove regulative.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 13 Zaštita</p> <p>1. Registrovani nazivi zaštićeni su od:</p>	<p>Zaštita oznaka Član 16</p> <p>(1) Registrovana oznaka porijekla ili geografska oznaka zaštićene su od:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(bilo kakve neposredne ili posredne a komercijalne upotrebe) registrovanog naziva za proizvode koji nijesu obuhvaćeni registracijom, ako su ti proizvodi uporedivi s proizvodima registrovanim pod tim nazivom, ili ukoliko se korišćenjem tog naziva iskorišćava ugled zaštićenog naziva, uključujući i situacije kada se ti proizvodi koriste kao sastojak;</p> <p>(bilo kakve zloupotrebe, imitacije ili bevociranja, čak i ako je naznačeno) pravo porijeklo proizvoda, ili ako je naziv proizvoda preveden, ili ako mu je dodat izraz poput „stil“, „tip“, „metoda“, „kako se proizvodi u“, „imitacija“ ili slično, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi koriste kao sastojak;</p> <p>(bilo kakve druge lažne oznake ili c oznake koja dovodi u zabludu u vezi) s izvorom, porijeklom, prirodom ili bitnim osobinama proizvoda na unutrašnjem ili spoljašnjem pakovanju, na promotivnim materijalima ili dokumentima koji se odnose na predmetni proizvod, kao i pakovanja proizvoda u ambalažu koja stvara pogrešan utisak o njegovom porijeklu;</p> <p>(bilo kakve druge prakse koja može d potrošača dovesti u zabludu u vezi) s pravim porijeklom proizvoda.</p> <p>U slučajevima kada zaštićena oznaka porijekla ili zaštićena geografska oznaka sadrži u sebi naziv proizvoda koji se smatra generičnim, upotreba tog generičnog naziva neće se smatrati suprotnim podstavu 1 tač. a ili b.</p> <p>2. Zaštićene oznake porijekla ili geografske oznake ne mogu postati generične.</p> <p>3. Države članice preduzimaju odgovarajuće administrativne i pravosudne korake za sprečavanje ili zaustavljanje nezakonite upotrebe</p>	<p>1) direktne ili indirektne komercijalne upotrebe registrovane oznake za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koji nijesu obuhvaćeni registracijom, ako se ti proizvodi mogu uporediti sa proizvodima registrovanim pod tim nazivom ili ukoliko se upotrebom tog naziva eksploatiše reputacija registrovane oznake;</p> <p>2) zloupotrebe, imitacije ili evociranja, čak i ako je pravo porijeklo proizvoda naznačeno ili naziv proizvoda preveden ili ako ga prate izrazi: "stil", "tip", "metod", "proizvodi se u", "imitacija" ili slično, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi koriste kao sastojci;</p> <p>3) lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu porijekla, prirode ili bitnih osobina proizvoda na spoljnoj ili unutrašnjoj ambalaži, promotivnim materijalima ili dokumentima koja se odnose na dati proizvod i pakovanja proizvoda u ambalažu koja stvara pogrešan utisak o njegovom porijeklu;</p> <p>4) radnje koja može potrošača dovesti u zabludu u pogledu stvarnog porijekla proizvoda.</p> <p>(2) Kada registrovani naziv sadrži naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se smatra generičnim, upotreba tog generičnog naziva na odgovarajućem poljoprivrednom ili</p>			
--	---	--	--	--

<p>zaštićenih oznaka porijekla ili zaštićenih geografskih oznaka, kako je navedeno u stavu 1, na proizvode koji se proizvode ili stavljaju na tržište u toj državi članici.</p> <p>U tu svrhu, države članice imenuju organe koji su nadležni za preduzimanje tih koraka u skladu s postupcima koje određuje svaka pojedina država članica.</p> <p>Ti organi moraju ponuditi odgovarajuće garancije objektivnosti i nepristrasnosti i imati na raspolaganju kvalifikovani kadar i sredstva potrebna za obavljanje svojih dužnosti.</p>	<p>prehrambenom proizvodu zaštićena je u skladu sa stavom 1 tač. 1 i 2 ovog člana.</p> <p>(3) Registrovana oznaka porijekla ili geografska oznaka ne može postati generična.</p> <p>(4) Zaštita oznaka porijekla i geografskih oznaka koje su registrovane u Evropskoj uniji ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 14</p> <p style="text-align: center;">Odnos između žiga, oznaka porijekla i geografskih oznaka</p> <p>1. Kada se oznaka porijekla ili geografska oznaka registruje u skladu s ovom regulativom, registracija žiga čija bi upotreba bila u suprotnosti s članom 13 stav 1 i koji se odnosi na istu kategoriju proizvoda odbija se, ukoliko je zahtjev za registraciju žiga podnijen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju Komisiji.</p> <p>Žigovi koji su registrovani u suprotnosti s podstavom 1 poništavaju se.</p> <p>Odredbe ovog stava primjenjuju se bez obzira na odredbe Direktive 2008/95/EZ.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje član 6 stav 4, upotreba žiga koja je u suprotnosti s članom 13 stav 1, za koji je prije datuma zaštite oznake porijekla ili geografske oznake u dobroj vjeri na području Unije podnesen zahtjev za registraciju ili je registrovan, ili je uspostavljen upotrebom ako tu mogućnost dozvoljava odgovarajuće zakonodavstvo, može se nastaviti koristiti i obnoviti bez obzira na registraciju oznake porijekla ili geografske oznake, pod uslovom da</p>	<p style="text-align: center;">Odnos prema žigovima</p> <p style="text-align: center;">Član 17</p> <p>(1) Kada su oznake porijekla ili geografske oznake registrovane u skladu sa ovim zakonom, prijava za registraciju žiga, radi zaštite u skladu sa članom 16 ovog zakona, a koje se odnose na istu kategoriju proizvoda, prijava za registraciju žiga odbiće se ako je podnijeta nakon dana podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili geografske oznake.</p> <p>(2) Žigovi koji su registrovani suprotno stavu 1 ovog člana, ukinuće se u skladu sa zakonom.</p> <p>(3) Žig čija je upotreba zaštićena u skladu sa članom 16 ovog zakona i koji je registrovan u dobroj vjeri prije podnošenja zahtjeva za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake u skladu sa ovim zakonom, može se koristiti ukoliko ne postoji osnov za</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>ne postoji nikakva osnova za njegovo proglašavanje ništavnim ili za njegovo povlačenje, u skladu s Regulativom Savjeta (EZ) br. 207/2009 od 29. februara 2009. godine o žigu Zajednice ili u skladu s Direktivom 2008/95/EC. U tim slučajevima dozvoljava se upotreba zaštićenih oznaka porijekla ili zaštićenih geografskih oznaka, kao i upotreba odgovarajućih žigova.</p>	<p>njegovo ukidanje u skladu sa posebnim propisom.</p>			
<p>Član 15</p> <p>Prelazni periodi za upotrebu zaštićenih oznaka porijekla i zaštićenih geografskih oznaka</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 14, Komisija može donijeti akte za sprovođenje koji obezbjeđuju prelazni period od pet godina kako bi omogućili proizvodima porijeklom iz države članice ili treće zemlje čija se oznaka sastoji od naziva koji je u suprotnosti s članom 13 stav 1 da koriste oznaku pod kojom se proizvod stavljao na tržište, pod uslovom da izjava o prigovoru, dopuštena u skladu s članom 49 stav 3 ili članom 51, dokazuje:</p> <p>(da bi registrovanje naziva ugrozilo a postojanje potpuno ili djelimično) identičnog naziva;</p> <p>(da su se takvi proizvodi zakonito bstavljali na tržište predmetnog) područja pod tim nazivom najmanje pet godina prije datuma objavljivanja kako je predviđeno članom 50 stav 2 tačka a.</p> <p>Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje član 14, Komisija može donijeti akte za sprovođenje koji produžavaju prelazni period iz stav 1 ovog člana na 15 godina u opravdanim slučajevima kada se dokaže da:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>(se oznaka iz stava 1 ovog člana a zakonito neprekidno koristi tokom) najmanje 25 godina prije podnošenja zahtjeva za registraciju Komisiji;</p> <p>(svrha korišćenja oznake iz stava 1 bovog člana ni u jednom trenutku) nije bila iskorišćavanje ugleda registrovanog naziva i potrošač nije bio niti mogao biti doveden u zabludu u vezi s pravim porijeklom proizvoda;</p> <p>Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p> <p>3. Prilikom upotrebe oznake iz st. 1 i 2, navođenje zemlje porijekla mora biti jasno i vidljivo označeno na deklaraciji.</p> <p>4. U cilju prevazilaženja privremene poteškoće s dugoročnim ciljem obezbjeđenja da svi proizvođači u predmetnoj oblasti ispunjavaju uslove specifikacije, država članica može odobriti prelazni period u trajanju do 10 godina, koji počinje od dana podnošenja zahtjeva Komisiji, pod uslovom da su ti privredni subjekti zakonito stavljali na tržište proizvode upotrebljavajući nazive kontinuirano u neprekinutom periodu od najmanje pet posljednjih godina prije podnošenja zahtjeva nadležnim organima države članice i da su to naveli u nacionalnom postupku povodom prigovora iz člana 49 stav 3.</p> <p>Podstav 1 primjenjuje se na odgovarajući način na zaštićene oznake porijekla i zaštićene geografske oznake koje se odnose na geografsko područje koje se nalazi u trećoj zemlji, osim u slučaju postupka prigovora.</p> <p>Takav prelazni period mora se navesti u dokumentaciji zahtjeva iz člana 8 stav 2.</p> <p>Član 16</p>				
---	--	--	--	--

<p>Prelazne odredbe</p> <p>1. Nazivi upisani u registar iz člana 7 stav 6 Regulative br. 510/2006 automatski se upisuju u registar iz člana 11 ove regulative. Odgovarajuće specifikacije smatraju se specifikacijama iz člana 7 ove regulative. Nastavlja se primjena svih specifičnih prelaznih odredaba povezanih s ovakvim registracijama.</p> <p>2. Da bi se zaštitila prava i opravdani interesi proizvođača ili zainteresovanih strana, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, koji se odnosi na dodatna prelazna pravila.</p> <p>3. Ova regulativa ne dovodi u pitanje pravo istovremenog postojanja koje je priznato u skladu s Regulativom (EZ) br. 510/2006 u pogledu zaštićenih oznaka porijekla i zaštićenih geografskih oznaka s jedne i žigova s druge strane.</p>				
<p>GLAVA III GARANTOVANO TRADICIONALNI SPECIJALITETI Član 17 Cilj</p> <p>Sistem za garantovano tradicionalne specijalitete uspostavljen je u cilju čuvanja tradicionalnih metoda proizvodnje i recepata pružajući pomoć proizvođačima tradicionalnog proizvoda prilikom stavljanja na tržište i obavještanja potrošača o svojstvima koja dodaju vrijednost njihovim tradicionalnim receptima i proizvodima.</p>	<p>Materija je regulisana čl.19-34 Predloga ovog zakona</p>			
<p>Član 18 Kriterijumi</p> <p>1. Naziv je prihvatljiv za registraciju kao garantovano tradicionalni specijalitet kada opisuje specifičan proizvod ili prehrambeni proizvod koji: (je rezultat načina proizvodnje, a prerade ili sastava odgovarajuće)</p>	<p>Oznaka naziva “Garantovano tradicionalni specijalitet” Član 19</p> <p>Garantovano tradicionalni specijalitet je poljoprivredni ili prehrambeni proizvod koji je specifičan i koji: (1) je rezultat načina proizvodnje, prerade ili</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>tradicionalne prakse za taj proizvod ili prehrambeni proizvod; ili (se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno)koriste.</p> <p>2. Da bi naziv bio registrovan kao garantovano tradicionalni specijalitet, on mora: (biti tradicionalno korišćen za označavanje specifičnog proizvoda;) ili (opisivati tradicionalna svojstva ili bspecifična svojstva proizvoda.)</p> <p>3. Ukoliko se u postupku prigovora u skladu s članom 51 dokaže da se naziv isto tako koristi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, kako bi se razlikovali uporedivi proizvodi ili proizvodi istog ili sličnog imena, prema odluci donijetoj u skladu s članom 52 stav 3 o registraciji, može se obezbijediti da naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta prati izjava „proizvedeno prema tradiciji”, nakon koje odmah slijedi naziv države ili regiona predmetnog proizvoda.</p> <p>4. Naziv se ne može registrovati ukoliko se odnosi samo na tvrdnje opšte prirode koje se upotrebljavaju za određene proizvode, ili tvrdnje propisane posebnim zakonodavstvom Unije.</p> <p>5. Radi obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja sistema, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, koji se odnose na dalje pojedinosti u vezi s kriterijumima prihvatljivosti utvrđenim ovim članom.</p>	<p>sastava odgovarajuće tradicionalne prakse za taj proizvod ili prehrambeni proizvod; ili se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno koriste.</p> <p>(2) Naziv registrovanog garantovano tradicionalnog specijaliteta, mora: biti tradicionalno korišćen za označavanje specifičnog proizvoda; ili opisivati tradicionalna svojstva ili posebna svojstva proizvoda.</p> <p>(3)Oznaka naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta ne može se registrovati, ukoliko se odnosi samo na tvrdnje opšte prirode koje se upotrebljavaju za određene proizvode.</p> <p>(4) Tradicionalno korišćenje proizvoda je dokazana upotreba tog proizvoda na tržištu kroz vremenski period koji pokazuje prenošenje sa generacije na generaciju u trajanju od najmanje 30 godina.</p> <p>(5) Posebna svojstva proizvoda su karakteristike ili niz karakteristika koje jasno razlikuju poljoprivredni ili prehrambeni proizvod od sličnih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda iste kategorije, koje mogu da se odnose na posebne karakteristike proizvoda kao što su fizičke, hemijske, mikrobiološke ili organoleptičke ili na metod proizvodnje koji proizvođač koristi ili na posebne uslove tokom njegove proizvodnje.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>(6) Posebnim svojstvom ne smatraju se prezentacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.</p> <p>(7) Posebna svojstva proizvoda ne mogu se ograničiti na kvantitativan ili kvalitativan sastav ili na način proizvodnje utvrđen posebnim propisima ili standardima, osim ako su tim propisima ili standardima utvrđena posebna svojstva proizvoda.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 19</p> <p style="text-align: center;">Specifikacija proizvoda</p> <p>1. Garantovano tradicionalni specijalitet mora biti u skladu sa specifikacijom proizvoda koja uključuje najmanje:</p> <p>(naziv koji se predlaže za registraciju, u odgovarajućim) jezičkim verzijama;</p> <p>(opis proizvoda uključujući njegova glavna fizična, hemijska,) mikrobiološka i organoleptička svojstva, koja dokazuju njegov specifičan karakter;</p> <p>(opis metode proizvodnje koju c proizvođači moraju poštovati,) uključujući, tamo gdje je to moguće, prirodu i svojstva upotrebljenih sirovina ili sastojaka i metodu pripreme proizvoda; i</p> <p>(ključne elemente koji određuju d tradicionalna svojstva proizvoda.)</p>	<p style="text-align: center;">Specifikacija garantovano tradicionalnih specijaliteta</p> <p style="text-align: center;">Član 20</p> <p>(1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod smatraće se garantovano tradicionalnim specijalitetom, ako ispunjava uslove iz specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p> <p>(2) Specifikacija iz stava 1 ovog člana sadrži:</p> <p>1) naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda na crnogorskom ili drugom jeziku, prema potrebi;</p> <p>2) opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda uključujući i njegova glavna fizička, hemijska, mikrobiološka ili organoleptička svojstva;</p> <p>3) opis metode proizvodnje koje se proizvođači moraju pridržavati, svojstva sirovina ili sastojaka koji se koriste, prema potrebi i metodu pripreme poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;</p> <p>4) bitne elemente koji određuju posebna poljoprivredna ili prehrambena svojstva</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>proizvoda sa referentnom oznakom, prema potrebi;</p> <p>5) bitne elemente koji dokazuju tradicionalne karakteristike proizvoda u skladu sa članom 19 stav 4 ovog zakona;</p> <p>6) minimum zahtjeva i postupaka za provjeru posebnih svojstava.</p> <p>(3) Bliži sadržaj i obrazac specifikacije poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, kao garantovano tradicionalog specijaliteta propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>2. Kako bi se obezbijedilo da specifikacije proizvoda pružaju odgovarajuće i sažete informacije, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, utvrđujući pravila koja ograničavaju informacije sadržane u specifikaciji iz stava 1 ovog člana, kada je takvo ograničenje nužno za izbjegavanje podnošenja obimnih zahtjeva za registraciju.</p> <p>Komisija može da donese akte za sprovođenje koji utvrđuju pravila o izgledu specifikacije. Ti akti za sprovođenje donese se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2 ove regulative.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 20</p> <p>Sadržaj zahtjeva za registraciju</p> <p>1. Zahtjev za registraciju naziva kao garantovano tradicionalnog specijaliteta iz člana 49 st. 2 ili 5 obavezno sadrži:</p> <p>(naziv i adresu grupe koja je apodnosilac zahtjeva;</p> <p>)</p> <p>(specifikaciju proizvoda navedenu u članu 19;</p> <p>)</p> <p>2. Dokumentacija zahtjeva iz člana 49 stav 4 obuhvata:</p>	<p>Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta</p> <p>Član 23</p> <p>(1) Zahtjev za upis u registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(elemente iz stava 1 ovog člana; a) (izjavu države članice da smatra da bzahtjev koji je podnijela grupa i koji) se uzima u razmatranje, ispunjava uslove ove regulative i odredaba za sprovođenje koje su donijete u skladu s njom.</p>	<p>(2) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje. (3) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet. (4) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. (5) Uz zahtjev za registraciju podnosi se: 1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona; 2) naziv i adresa kontrolnog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda; 3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda; 4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (6) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta. (7) Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Postupanje po zahtjevu za registraciju Član 24</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(1) Zahtjev za registraciju podnosi se Ministarstvu.</p> <p>(2) Ispunjenost uslova za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda utvrđuje komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta na osnovu podnijetog zahtjeva i dokumentacije, koju obrazuje Ministarstvo.</p> <p>(3) Komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta vrši provjeru urednosti zahtjeva za registraciju u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva za registraciju.</p> <p>(4) Ukoliko zahtjev za registraciju nije uredan, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta obavještava podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja otkloni utvrđene nedostatke.</p> <p>(5) Ako podnosilac zahtjeva za registraciju u roku iz stava 4 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, Ministarstvo, na predlog komisije za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta, rješenjem odbija zahtjev za registraciju.</p> <p>(6) Uredan zahtjev iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(7) Specifikacija iz člana 20 ovog zakona objavljuje se</p>			
--	--	--	--	--

	na internet stranici Ministarstva.			
<p style="text-align: center;">Član 21</p> <p style="text-align: center;">Osnovi za prigovor</p> <p>1. Obrazložena izjava o prigovoru iz člana 51 stav 2 prihvata se samo ukoliko ga Komisija primi prije isteka roka i ako:</p> <p>(pruži adekvatno obrazložene a razloge zbog kojih predložena) registracija nije u skladu s uslovima iz ove regulative; ili</p> <p>(dokaže da je korišćenje naziva b zakonito, poznato i ekonomski) značajno za slične poljoprivredne ili prehrambene proizvode.</p> <p>2. Kriterijumi navedeni u tački b stav 1 ocjenjuju se u odnosu na područje Unije.</p>	<p style="text-align: center;">Prigovor na zahtjev za registraciju</p> <p style="text-align: center;">Član 25</p> <p>(1) Pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, može podnijeti obrazložen prigovor na zahtjev za registraciju.</p> <p>(2) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zahtjeva za registraciju u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(3) Prigovor iz stava 1 ovog člana prihvata se ako je:</p> <p>1) podnijet u propisanom roku;</p> <p>2) ukazano da garantovano tradicionalni specijalitet čija se registracija zahtjevom traži ne ispunjava uslove iz čl. 19 i 23 ovog zakona;</p> <p>3) prigovorom ukazano da je korišćenje naziva zakonito, opštepoznato i ekonomski značajno za slične poljoprivredne ili prehrambene proizvode.</p> <p>(4) Način podnošenja prigovora iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Postupanje po prigovoru za registraciju</p> <p style="text-align: center;">Član 26</p> <p>(1) Komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta utvrđuje osnovanost prigovora iz člana 25 ovog zakona.</p>	Potpuno usklađeno		

	<p>(2) Ako nije podniet nijedan prigovor iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p> <p>(3) Ako je prigovor podniet u skladu sa članom 25 st. 2 i 3 ovog zakona, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta poziva zainteresovane strane da se dogovore.</p> <p>(4) Ukoliko zainteresovane strane ne postignu dogovor, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta predlaže Ministarstvu prihvatanje ili odbijanje zahtjeva za registraciju, odnosno dalje postupanje po zahtjevu za registraciju, uvažavajući mišljenja podnosioca zahtjeva i podnosioca prigovora o čemu Ministarstvo donosi rješenje.</p> <p>(5) Naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta registrovan u skladu sa st. 2 i 4 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(6) Način podnošenja prigovora i obrazac izvještaja o dogovoru iz stava 3 ovog člana, propisuje Ministarstvo.</p>			
--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 22</p> <p style="text-align: center;">Registar garantovano tradicionalnih specijaliteta</p> <p>1. Komisija donosi akte za sprovođenje, bez primjene postupka iz člana 57 stav 2, kojima uspostavlja i održava ažurirani javno dostupan registar garantovano tradicionalnih specijaliteta, priznatih prema ovom programu.</p> <p>2. Komisija može donijeti akte za sprovođenje kojima se utvrđuju detaljna pravila o obliku i sadržaju registra. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Član 23</p> <p style="text-align: center;">Nazivi, znakovi i oznake</p> <p>1. Naziv registrovan kao garantovano tradicionalni specijalitet može upotrebljavati svaki privredni subjekat koji stavlja na tržište proizvod koji je u skladu s odgovarajućom specifikacijom.</p> <p>2. Osmisliće se simbol Unije kako bi se informisala javnost o garantovano tradicionalnim specijalitetima.</p> <p>3. Na proizvode porijeklom iz Unije koji se stavljaju na tržište kao garantovano tradicionalni specijaliteti registrovani u skladu s ovom regulativom, pripadajući simbol iz stava 2, bez uticaja na stav 4, stavlja se na deklaraciju. Pored toga, naziv proizvoda treba da se nalazi u istom vidnom polju. Oznaka „garantovano tradicionalni specijalitet“ ili odgovarajuća skraćenica „GTS“ mogu se isto tako nalaziti na deklaraciji.</p> <p>Kod označavanja garantovano tradicionalnih specijaliteta proizvedenih izvan Unije, upotreba simbola navedenog u stavu 2 nije obavezna.</p>	<p style="text-align: center;">Oznake i znaci</p> <p style="text-align: center;">Član 29</p> <p>1) Naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda je registrovani naziv iz člana 19 stav 2 ovog zakona.</p> <p>(2) Oznaka garantovano tradicionalni specijalitet je navod "Garantovano tradicionalni specijalitet" ili "GTS" uz navođenje odgovarajućeg znaka.</p> <p>(3) Znak iz stava 2 ovog člana je grafički prikaz registrovanog garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p> <p>(4) Izgled, dimenzije znaka i način označavanja oznakom, način upotrebe oznake i znaka iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>4. Radi obezbjeđenja odgovarajuće informisanosti potrošača, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, koji određuje simbole Unije.</p> <p>Komisija može donijeti akte za sprovođenje koji određuju tehničke karakteristike simbola i oznaka Unije kao i pravila njihove upotrebe na proizvodima koji se stavljaju na tržište kao garantovano tradicionalni specijaliteti, uključujući pravila s odgovarajućim jezičkim verzijama koje se koriste. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 24 Ograničenja upotrebe registrovanih naziva</p> <p>1. Registrovani nazivi zaštićeni su od svake zloupotrebe, imitacije ili evociranja i svakog drugog postupka koji bi mogao dovesti potrošača u zabludu.</p> <p>2. Države članice moraju obezbijediti da se prodajni opisi koji se koriste na nacionalnom nivou greškom ne zamijene registrovanim nazivima.</p>	<p>Zabrana korišćenja oznake Član 32</p> <p>(1) Zabranjena je svaka zloupotreba ili korišćenje oznake "Garantovano tradicionalni specijalitet" ili "GTS" i znaka koji može potrošača dovesti u zabludu, kao i svaka imitacija registrovanog naziva.</p> <p>(2) Zabranjeno je registrovani naziv koristiti na način koji može potrošača dovesti u zabludu, uključujući i načine koji sugerišu da je neki poljoprivredni ili prehrambeni proizvod registrovan, kao garantovano tradicionalni specijalitet.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>3. Komisija može donijeti akte za sprovođenje kojima se propisuju pravila za zaštitu garantovano tradicionalnih specijaliteta. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p style="text-align: center;">Član 25</p> <p style="text-align: center;">Prelazne odredbe</p> <p>1. Nazivi upisani u registar iz člana 13 stav 2 Regulative br. 509/2006 automatski se upisuju u registar iz člana 22 ove regulative. Odgovarajuće specifikacije smatraju se specifikacijama iz člana 19 ove regulative. Sve ostale posebne prelazne odredbe povezane s tim registracijama nastaviće da se primjenjuju.</p> <p>2. Nazivi registrovani u skladu sa zahtjevima iz člana 13 stav 1 Regulative (EZ) br. 509/2006, uključujući one registrovane u skladu sa specifikacijama iz člana 58 stav 1 podstav 2 ove regulative, mogu se i dalje koristiti pod uslovima utvrđenim Regulativom (EZ) br. 509/2006 do 4. januara 2023. godine, osim ako države članice primijene postupke iz člana 26 ove regulative.</p> <p>3. Radi zaštite prava i opravdanih interesa proizvođača ili zainteresovanih strana, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, kojima se propisuju dodatna prelazna pravila.</p> <p style="text-align: center;">Član 26</p> <p style="text-align: center;">Pojednostavljeni postupak</p> <p>1. Na zahtjev grupe, država članica može najkasnije do 4. januara 2016. godine Komisiji podnijeti nazive garantovano tradicionalnih specijaliteta koji su registrovani u skladu s članom 13 stav 1 Regulative (EZ) br. 509/2006 i u skladu su s ovom regulativom.</p> <p>Prije podnošenja naziva, država članica može pokrenuti postupak prigovora u skladu s članom 49 st. 3 i 4.</p> <p>Ukoliko se tokom postupka utvrdi da se naziv koristi i u smislu uporedivih proizvoda ili proizvoda koji imaju identičan ili sličan naziv, naziv se</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
---	----------------------------------	--------------------	--	--

<p>može dopuniti izrazom koji označava njegova tradicionalna ili specifična svojstva.</p> <p>Grupa iz treće zemlje može podnijeti te nazive Komisiji ili direktno ili putem nadležnih tijela treće zemlje.</p> <p>2. Komisija objavljuje nazive iz stava 1 zajedno sa specifikacijama za svaki od tih naziva u Službenom listu Evropske unije, u roku od dva mjeseca od prijema.</p> <p>3. Primjenjuju se čl. 51 i 52.</p> <p>4. Kada se postupak prigovora završi, Komisija, gdje je to potrebno, usklađuje upise u registar iz člana 22. Odgovarajuće specifikacije smatraju se specifikacijama iz člana 19.</p> <p style="text-align: center;">GLAVA IV NEOBAVEZNE OZNAKE KVALITETA Član 27 Cilj</p> <p>Sistem neobaveznih oznaka kvaliteta uspostavlja se kako bi se proizvođačima na unutrašnjem tržištu omogućilo lakše informisanje o svojstvima poljoprivrednih proizvoda s dodatnom vrijednošću.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 28 Nacionalna pravila</p> <p>Države članice sprovode nacionalna pravila o neobaveznim oznakama kvaliteta koje nijesu obuhvaćene ovom regulativom, pod uslovom da su ta pravila u skladu s pravom Unije.</p>	<p>Pravila o neobaveznim oznakama kvaliteta relevantna na nacionalnom nivou regulisana su članovima 35-58 Predloga ovog zakona</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">Član 29 Neobavezne oznake kvaliteta</p> <p>1. Neobavezne oznake kvaliteta moraju da zadovolje sljedeće kriterijume: (oznaka se odnosi na karakteristiku a jedne ili više kategorija proizvoda,) poljoprivrednih metoda ili na svojstvo proizvodnje ili prerade koje se primjenjuje u određenim područjima; (upotreba oznake povećava bvrijednost proizvodu u poređenju) s proizvodima sličnog tipa; i</p>	<p style="text-align: center;">Vrste oznaka kvaliteta Član 2</p> <p>(1) Šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda su: - oznaka porijekla; - geografska oznaka; - oznaka garantovano tradicionalnih specijaliteta; - oznaka viši kvalitet; - oznaka planinski proizvod; i - oznaka sa moje farme.</p> <p>(2) Radi sprečavanja dovođenja potrošača u</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(oznaka ima evropski značaj. c)</p> <p>2. Neobavezne oznake kvaliteta kojima se opisuju tehnički kvaliteti proizvoda s ciljem sprovođenja obaveznih tržišnih standarda i čija namjera nije informisanje potrošača o kvalitetu tih proizvoda, isključuju se iz ovog programa.</p> <p>3. Neobavezne oznake kvaliteta isključuju neobavezne rezervisane oznake koje podržavaju i dopunjuju specifične tržišne standarde utvrđene na osnovu sektorske kategorije ili kategorije proizvoda.</p>	<p>zabludu o porijeklu, prirodni ili bitnim osobinama proizvoda, šemama kvaliteta ograničava se upotreba nekih imena/naziva/oznaka hrane i pića za određene proizvode.</p> <p>Oznaka “Viši kvalitet”</p> <p>Član 35</p> <p>1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod može se označiti oznakom “Viši kvalitet” ako se prema svojim specifičnim svojstvima izdvaja u pogledu kvaliteta od drugih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda iste kategorije.</p> <p>2) Karakteristike poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda sa oznakom “Višeg kvaliteta” određuju se prema sastavu, organoleptičkim, fizičko-hemijskim osobinama i metodama proizvodnje ili prerade.</p>			
<p>4. Radi uvažavanja specifičnih svojstava određenih sektora kao i očekivanja potrošača, u skladu s članom 56, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte, kojima se propisuju detaljna pravila u pogledu kriterijuma iz stava 1 ovog člana.</p> <p>5. Komisija može donijeti akte za sprovođenje kojima se propisuju sve mjere u vezi s formama, postupcima ili tehničkim detaljima potrebnim za primjenu ove glave. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p> <p>6. Prilikom donošenja delegiranih i akata za sprovođenje u skladu sa st. 4 i 5 ovog člana, Komisija uzima u obzir sve relevantne međunarodne standarde.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p style="text-align: center;">Član 30</p> <p style="text-align: center;">Rezervacija i izmjena</p> <p>1. Kako bi se uzela u obzir očekivanja potrošača, razvoj naučnih i tehničkih saznanja, stanje na tržištu, kao i razvoj tržišnih standarda i međunarodnih standarda, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, kojima se rezerviše dodatna neobavezna oznaka kvaliteta i propisuju uslovi upotrebe.</p> <p>2. U opravdanim slučajevima i s ciljem uvažavanja odgovarajuće upotrebe dodatne neobavezne oznake kvaliteta, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, kojima se utvrđuju izmjene uslova za upotrebu iz stava 1 ovog člana.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Član 31</p> <p style="text-align: center;">Planinski proizvod</p> <p>1. Izraz „planinski proizvod” uvodi se kao neobavezna oznaka kvaliteta. Ta oznaka koristi se samo za opisivanje proizvoda namijenjenih za ishranu ljudi navedenih u Aneksu I Ugovora u pogledu kojeg: (i sirovine i hrana za životinje dolaze pretežno iz planinskih oblasti;) (u slučaju prerađenih proizvoda, i bprerada se odvija u planinskim)oblastima.</p> <p>2. U smislu ovog člana, planinska područja unutar Unije su ona razgraničena u skladu s članom 18 stav 1 Regulative (EZ) br. 1257/1999. Za proizvode trećih zemalja, planinska područja uključuju područja koja su treće zemlje službeno označile kao planinska ili koja ispunjavaju kriterijume identične onima navedenim u članu 18 stav 1 Regulative (EZ) br. 1257/1999.</p>	<p style="text-align: center;">Oznaka “Planinski proizvod”</p> <p style="text-align: center;">Član 46</p> <p>1. Oznaka “Planinski proizvod” može se koristiti za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda na osnovu odobrenja Ministarstva.</p> <p>2. Oznaka „Planinski proizvod“ može se koristiti za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda za čiju se proizvodnju koriste sirovine i hrana za životinje pretežno iz planinskih oblasti.</p> <p>3. Oznaka iz stava 1 ovog člana može se koristiti za prerađene proizvode, ako se prerada tih proizvoda odvija u planinskim područjima.</p> <p>4. Izuzetno od stava 3 ovog člana, prerada proizvoda može se vršiti i izvan planinskih područja ukoliko udaljenost tih područja ne prelazi 30 kilometara i to:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, klanje životinja, rezanje i otkoštavanje trupova i cijedenje maslinovog ulja.</p> <p>5. Planinska područja su područja u kojima je korišćenje zemljišta ograničeno zbog:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klimatskih uslova koji znatno smanjuju sezonu uzgoja; <p>postojanja većih uzbrdica na nižim visinama i ograničene upotrebe mehanizacije i opreme</p> <p>6. Oznaka "Planinski proizvod" može se koristiti za poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode koji potiču sa planinskih područja koja ispunjavaju sljedeće uslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čija je prosječna nadmorska visina najmanje 700 m; ili - prosječan nagib najmanje 20%, a najmanje 50% površine pod nagibom mora da ima nagib 20%, (vodne površine se ne računaju); ili - prosječna nadmorska visina najmanje 500 m i prosječni nagib najmanje 15%. 			
<p>3. U opravdanim slučajevima i s ciljem uvažavanja prirodnih ograničenja koja utiču na poljoprivredne proizvode u planinskim područjima, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, kojima se propisuju izuzeća od uslova upotrebe iz stava 1 ovog člana. Naročito, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte kojima se propisuju uslovi pod kojima sirovine ili hrana za životinje dolaze izvan planinskih oblasti, uslove pod kojima</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>se prerada proizvoda može odvijati izvan planinskih područja u geografskom području koje treba definisati, kao i definisanje tog geografskog područja.</p> <p>4. Radi uvažavanja prirodnih ograničenja koja utiču na poljoprivrednu proizvodnju u planinskim područjima, Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, kojima se propisuju metode proizvodnje i drugi kriterijumi od značaja za primjenu neobaveznih oznaka kvaliteta određenih stavom 1 ovog člana.</p>				
<p>Član 32 Proizvod ostrvske poljoprivrede</p> <p>Najkasnije 4. januara 2014. godine Komisija podnosi izvještaj Evropskom parlamentu i Savjetu o novom izrazu „proizvod ostrvske poljoprivrede”. Taj izraz može se koristiti samo za opis proizvoda namijenjenih za ishranu ljudi navedenih u Aneksu I Ugovora čije sirovine dolaze s ostrva. Osim toga, kako bi se izraz primjenjivao na prerađene proizvode, prerada se isto tako mora odvijati na ostrvima kada to značajno utiče na određena svojstva konačnog proizvoda.</p> <p>Ukoliko je potrebno, Izvještaj prate odgovarajući zakonodavni predlozi kojima se rezerviše neobavezna oznaka kvaliteta „proizvod ostrvske poljoprivrede”.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Crna Gora nema proizvodnju ove vrste na ostrvima</p>	
<p>Član 33 Ograničenja upotrebe</p> <p>1. Neobavezna oznaka kvaliteta može se koristiti samo za opis proizvoda usklađenih s odgovarajućim uslovima upotrebe.</p>	<p>Oznaka “Viši kvalitet” Član 35, st.1</p> <p>1. Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod može se označiti oznakom “Viši kvalitet” ako se prema svojim specifičnim svojstvima izdvaja u pogledu kvaliteta od drugih poljoprivrednih ili</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

prehrambenih proizvoda iste kategorije.

Oznaka "Planinski proizvod"

Član 46

1. Oznaka "Planinski proizvod" može se koristiti za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda na osnovu odobrenja Ministarstva.

2. Oznaka „Planinski proizvod“ može se koristiti za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda za čiju se proizvodnju koriste sirovine i hrana za životinje pretežno iz planinskih oblasti.

3. Oznaka iz stava 1 ovog člana može se koristiti za prerađene proizvode, ako se prerada tih proizvoda odvija u planinskim područjima.

4. izuzetno od stava 3 ovog člana, prerada proizvoda može se vršiti i izvan planinskih područja ukoliko udaljenost tih područja ne prelazi 30 kilometara i to: prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, klanje životinja, rezanje i otkoštavanje trupova i cijedenje maslinovog ulja.

5. Planinska područja su područja u kojima je korišćenje zemljišta ograničeno zbog:

- klimatskih uslova koji znatno smanjuju sezonu uzgoja;

postojanja većih uzbrdica na nižim visinama i ograničene upotrebe mehanizacije i opreme

	<p>6. Oznaka "Planinski proizvod" može se koristiti za poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode koji potiču sa planinskih područja koja ispunjavaju sljedeće uslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čija je prosječna nadmorska visina najmanje 700 m; ili - prosječan nagib najmanje 20%, a najmanje 50% površine pod nagibom mora da ima nagib 20%, (vodne površine se ne računaju); ili - prosječna nadmorska visina najmanje 500 m i prosječni nagib najmanje 15%. <p style="text-align: center;">Oznaka „Sa moje farme“ Član 56</p> <p>1. Označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda oznakom „Sa moje farme“ može se koristiti samo na osnovu odobrenja Ministarstva.</p> <p>2. Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se samo za poljoprivredne i prehrambene proizvode ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su proizvedeni na istoj farmi; - su sirovine od kojih se proizvode ili prerađuju poljoprivredni i/ili prehrambeni proizvodi proizvedene na istoj farmi; - je proizvođač – vlasnik farme i prodavac proizvoda 			
--	--	--	--	--

	<p>do krajnjeg potrošača.</p> <p>3. Izuzetno od stava 2 alineja 1 ovog člana prerada proizvoda može se obavljati i izvan farme i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klanje, rasijecanje i otkoštavanje; - priprema proizvoda od mesa; - cijedenje; - mljevenje; - dimljenje; - pasterizacija; - proizvodnja proizvoda od pčela. <p>4. U slučaju proizvoda od životinja, životinje moraju da provedu najmanje dvije trećine života na istoj farmi, a u slučaju sezonskog seljenja životinja period sezonskog seljenja uračunava se u period obračuna.</p> <p>5. Izuzetno od stava 2 alineja 2 ovog člana, sirovine koje nijesu proizvedene na farmi, mogu se upotrebljavati kao dodaci proizvodu ako njihova masa ne prelazi 15% od ukupnih sastojaka tog proizvoda, osim šećera koji se može upotrebljavati u potrebnim količinama.</p>			
2. Komisija može donijeti akte za sprovođenje kojima se propisuju pravila upotrebe neobaveznih oznaka kvaliteta. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 34 Praćenje</p> <p>Države članice preduzimaju provjere zasnovane na analizi rizika kako bi se obezbijedila usklađenost sa zahtjevima iz ove glave, a u slučaju</p>	<p>III. OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI Kontrolno tijelo Član 62</p> <p>1. Ocjenjivanje usaglašenosti poljoprivrednih ili</p>	Potpuno usklađeno	Materija je detaljno regulisana i čl.63, 65	

<p>prekršaja, primjenjuju odgovarajuće administrativne kazne.</p>	<p>prehrambenih proizvoda sa specifikacijom, vrši se nakon donošenja rješenja o upisu u registar oznake porijekla, geografske oznake, garantovano tradicionalnog specijaliteta i oznake "Viši kvalitet".</p> <p>2. Ocjenjivanje usaglašenosti sa specifikacijom iz stava 1 ovog člana, vrši kontrolno tijelo koje ovlasti Ministarstvo.</p> <p>3. Ovlašćenje iz stava 2 ovog člana izdaje se kontrolnom tijelu koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ima sjedište u Crnoj Gori; - je akreditovano u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17065; - ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i stručnog kadra. <p>4. Spisak ovlašćenih kontrolnih tijela objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p style="text-align: center;">IV. INSPEKCIJSKI NADZOR</p> <p style="text-align: center;">Član 64</p> <p>Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslova preko tržišnog inspektora.</p>		<p>i 66 Predlog a ovog zakona</p>	
<p style="text-align: center;">GLAVA V ZAJEDNIČKE ODREDBE POGLAVLJE I</p> <p>Službene kontrole zaštićenih oznaka porijekla, zaštićenih geografskih</p>	<p style="text-align: center;">III. OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI</p>			

<p>oznaka i garantovano tradicionalnih specijaliteta</p> <p>Član 35</p> <p>Područje primjene</p> <p>Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se u pogledu sistema kvaliteta iz Glave II i Glave III</p>				
<p>Član 36</p> <p>Određivanje nadležnog organa</p> <p>1. U skladu s Regulativom (EZ) br. 882/2004, države članice određuju nadležni organ ili organe odgovorne za službene kontrole koje se sprovode radi verifikacije usklađenosti sa zakonskim zahtjevima u vezi sa sistemima kvaliteta utvrđenim ovom regulativom.</p> <p>Postupci i zahtjevi Regulative (EZ) br. 882/2004 primjenjuju se od slučaja do slučaja na službene kontrole koje se sprovode radi verifikacije usklađenosti sa zakonskim zahtjevima u vezi sa sistemima kvaliteta za sve proizvode obuhvaćene Aneksom I ove regulative.</p> <p>2. Nadležni organi iz stava 1 moraju da ponude odgovarajuće garancije objektivnosti i nepristrasnosti i da imaju na raspolaganju kvalifikovani kadar i sredstva potrebna za obavljanje svojih dužnosti.</p> <p>3. Službene kontrole obuhvataju: (verifikaciju da je proizvod usklađen sa odgovarajućom specifikacijom) proizvoda; i (praćenje upotrebe registrovanih naziva koji opisuju proizvod) stavljen na tržište, u skladu s članom 13 za nazive registrovane u skladu s Glavom II i u skladu s članom 24 za nazive registrovane u skladu s Glavom III.</p>	<p>III. OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI</p> <p>Kontrolno tijelo</p> <p>Član 62</p> <p>1. Ocjenjivanje usaglašenosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom, vrši se nakon donošenja rješenja o upisu u registar oznake porijekla, geografske oznake, garantovano tradicionalnog specijaliteta i oznake "Viši kvalitet".</p> <p>2. Ocjenjivanje usaglašenosti sa specifikacijom iz stava 1 ovog člana, vrši kontrolno tijelo koje ovlasti Ministarstvo.</p> <p>3. Ovlašćenje iz stava 2 ovog člana izdaje se kontrolnom tijelu koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ima sjedište u Crnoj Gori; - je akreditovan o u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17065; - ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i stručnog kadra. <p>4. Spisak ovlašćenih kontrolnih tijela objavljuje</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>IV. INSPEKCIJSKI NADZOR Član 64</p> <p>Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslova preko tržišnog inspektora.</p>			
<p>Član 37 Verifikacija usklađenosti sa specifikacijom proizvoda</p> <p>1. U pogledu zaštićenih oznaka porijekla, zaštićenih geografskih oznaka i garantovano tradicionalnih specijaliteta koje označavaju proizvode porijeklom iz Unije, provjeru usklađenosti sa specifikacijama prije stavljanja proizvoda na tržište sprovodi: (jedan ili više nadležnih organa iz ačlana 36 ove regulative; i/ili) (jedno ili više kontrolnih tijela u bsmislu tačke 5 člana 2 Regulative) (EZ) br. 882/2004 koja postupaju kao sertifikaciona tijela za proizvode.</p> <p>Troškove verifikacije usklađenosti sa specifikacijama mogu da snose privredni subjekti koji podliježu tim kontrolama. Države članice isto tako mogu učestvovati u pokrivanju tih troškova.</p> <p>2. U pogledu oznaka porijekla, geografskih oznaka, i garantovano tradicionalnih specijaliteta koje se odnose na proizvode koji potiču iz treće zemlje, verifikaciju usklađenosti sa specifikacijama prije stavljanja proizvoda na tržište sprovodi:</p>	<p>III. OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI Kontrolno tijelo Član 62</p> <p>1. Ocjenjivanje usaglašenosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom, vrši se nakon donošenja rješenja o upisu u registar oznake porijekla, geografske oznake, garantovano tradicionalnog specijaliteta i oznake "Viši kvalitet".</p> <p>2. Ocjenjivanje usaglašenosti sa specifikacijom iz stava 1 ovog člana, vrši kontrolno tijelo koje ovlasti Ministarstvo.</p> <p>3. Ovlašćenje iz stava 2 ovog člana izdaje se kontrolnom tijelu koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ima sjedište u Crnoj Gori; - je akreditovano u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17065; - ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i stručnog kadra. <p>4. Spisak ovlašćenih kontrolnih tijela objavljuje</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(jedan ili više javnih organa koje aimenuje treća zemlja; i/ili) (jedno ili više sertifikacionih tijela bza proizvode.) 3. Države članice javno objavljuju nazive i adrese nadležnih i kontrolnih organa i tijela iz stava 1 ovog člana i povremeno ih ažuriraju. Komisija javno objavljuje nazive i adrese nadležnih i kontrolnih organa i tijela iz stava 2 ovog člana i povremeno ih ažurira. 4. Komisija može donijeti akte za sprovođenje, bez primjene postupka iz člana 57 stav 2, kojima se određuje način javnog objavljivanja naziva i adresa sertfikacionog tijela iz st. 1 i 2 ovog člana.</p>	<p>se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p style="text-align: center;">Postupak ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom Član 63</p> <p>1. Postupak ocjenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom započinje podnošenjem zahtjeva kontrolnom tijelu.</p> <p>2. Ukoliko se postupkom ocjenjivanja usaglašenosti utvrdi da su poljoprivredni i/ili prehrambeni proizvodi usaglašeni sa specifikacijom, kontrolno tijelo izdaje ispravu o usaglašenosti poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda koju dostavlja podnosiocu zahtjeva i Ministarstvu.</p> <p>3. Ukoliko kontrolno tijelo utvrdi značajne neusaglašenosti sa specifikacijom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda, dužno je da obavijesti Ministarstvo.</p> <p>4. Obavještenje iz stava 3 ovog člana, mora da sadrži stepen neusaglašenosti i mjere koje treba preduzeti, radi otklanjanja neusaglašenosti.</p> <p>5. Kontrolno tijelo dužno je da dostavlja Ministarstvu godišnje izvještaj o ocjenama usaglašenosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>6. Troškove ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom plaća podnosilac zahtjeva.</p> <p>7. Ocjenjivanje usaglašenosti poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom vrši se na osnovu plana kontrole kontrolnog tijela.</p> <p>8. Obrazac izvještaja iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>Član 38 Nadzor nad korišćenjem naziva na tržištu</p> <p>Države članice obavještavaju Komisiju o nazivima i adresama nadležnih organa iz člana 36. Komisija javno objavljuje nazive i adrese tih organa.</p> <p>Države članice obavljaju preglede koji se zasnivaju na analizi rizika kako bi se obezbijedila usklađenost sa zahtjevima iz ove regulative, a u slučaju kršenja, preduzimaju sve potrebne mjere.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 39 Prenos zadataka na kontrolna tijela od strane nadležnih organa</p> <p>1. Nadležni organi mogu, u skladu s članom 5 Regulative (EZ) br. 882/2004, da izvrše prenos određenih zadataka u vezi sa službenim kontrolama programa kvaliteta na jedno ili više kontrolnih tijela.</p> <p>2. Ta kontrolna tijela moraju biti akreditovana u skladu s evropskim standardom EN 45011 ili Vodičem ISO/IEC 65 (Opšti zahtjevi za tijela koja upravljaju sistemima sertifikacije proizvoda).</p> <p>3. Akreditaciju iz stava 2 može izvršiti samo: (nacionalno akreditaciono tijelo u skladu s odredbama Regulative) (EZ) br. 765/2008; ili</p>	<p>Kontrolno tijelo Član 62, st.3</p> <p>3. Ovlašćenje iz stava 2 ovog člana izdaje se kontrolnom tijelu koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ima sjedište u Crnoj Gori; - je akreditovano u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17065; - ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i stručnog kadra. 	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je ovlastilo DOO „Monte organica“ za kontrolu . U toku je procedura dobijanja akreditacije za</p>	

<p>(akreditaciono tijelo izvan Unije bkoje je potpisnik multilateralnog) sporazuma o priznavanju pod okriljem Međunarodnog akreditacionog foruma.</p>			<p>ovo kontrolno tijelo od strane Akreditacionog tijela Crne Gore</p>	
<p>Član 40 Planiranje i izvještavanje o kontrolnim aktivnostima</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da su aktivnosti za kontrolu obaveza iz ovog poglavlja posebno uključene u odvojeni dio u okviru višegodišnjih nacionalnih planova kontrola u skladu s čl. 41, 42 i 43 Regulative (EZ) br. 882/2004.</p> <p>2. Godišnji izvještaji o kontroli obaveza utvrđenih ovom regulativom uključuju posebne dijelove koji obuhvataju informacije iz člana 44 Regulative (EZ) br. 882/2004.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>POGLAVLJE II Izuzeci za određene prethodne upotrebe Član 41 Generični nazivi</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 13, ova regulativa ne utiče na upotrebu generičnih naziva u Uniji, čak i u slučaju da je generični naziv dio naziva koji je zaštićen u okviru sistema kvaliteta.</p> <p>2. Kako bi se utvrdilo da li je neki naziv postao generični ili nije, potrebno je voditi računa o svim važnim faktorima, a naročito o: (postojećoj situaciji u oblasti apotrošnje;)</p>	<p>Generični nazivi, homonimi i žigovi Član 6</p> <p>(1) Generični naziv je naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je i ako se odnosi na mjesto ili region gdje je proizvod prvobitno proizveden ili stavljen na tržište, postao uobičajeni naziv nekog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.</p> <p>(2) Generični naziv ne može se registrovati kao oznaka porijekla ili geografska oznaka.</p> <p>(3) Pri utvrđivanju da li je jedan naziv postao generičan uzimaju se u obzir svi faktori,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu ili zakonodavstvu)Unije.</p> <p>3. U cilju potpune zaštite prava zainteresovanih stranaka, Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56 kojima se propisuju dodatna pravila vezana za određivanje generičkog statusa naziva iz stava 1 ovog člana.</p> <p style="text-align: center;">Član 42</p> <p style="text-align: center;">Sorte biljaka i rase životinja</p> <p>1. Ova regulativa ne sprečava stavljanje na tržište proizvoda čija deklaracija uključuje naziv ili izraz zaštićen ili rezervisan u skladu sa sistemom kvaliteta opisanim u glavi II, glavi III, ili glavi IV koji sadrži ili uključuje naziv sorte biljaka ili rase životinja, pod uslovom da su ispoštovani sljedeći uslovi: (taj proizvod se sastoji ili je dobijen a iz naznačene sorte ili rase;) (potrošači nijesu dovedeni u zabludu;) (korišćenje naziva sorte ili rase predstavlja fer tržišnu konkurenciju;) (korišćenje ne predstavlja diskorišćavanje ugleda zaštićenog)izraza; i (za sisteme kvaliteta opisane u glavi e II, proizvodnja i stavljanje u promet) proizvoda su se proširili izvan područja iz kojeg potiče prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju geografske oznake.</p>	<p>a naročito postojeća situacija u područjima potrošnje.</p> <p>(4) Oznaka porijekla ili geografska oznaka ne može se registrovati kada je u suprotnosti sa nazivom biljne sorte ili rase životinja koja može dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarnog porijekla proizvoda.</p> <p>(5) Homonimni naziv je identičan naziv dva ili više mjesta odakle proizvod potiče.</p> <p>(6) Naziv koji je u potpunosti ili dijelom homoniman sa nazivom koji je registrovan u skladu sa ovim zakonom registrovaće se uz poštovanje lokalne i tradicionalne upotrebe tog naziva i stvarnog rizika od zablude potrošača u pogledu porijekla proizvoda.</p> <p>(7) Homonimni naziv neće se registrovati ako dovodi potrošača u zabludu da proizvod potiče sa neke druge teritorije, čak i ako je takav naziv precizan u pogledu stvarnog područja, regiona ili mjesta porijekla tog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.</p> <p>(8) Upotreba registrovanog homonimnog naziva mora biti takva da obezbijedi adekvatno razlikovanje u praksi između homonima koji je naknadno registrovan i naziva koji je već u registru, uzimajući u obzir potrebu da se prema proizvođačima postupa na nepristrasan način i da se potrošači ne dovode u zabludu.</p>			
--	---	--	--	--

	(9) Oznaka porijekla ili geografska oznaka neće se registrovati ukoliko bi to registrowanje, zbog reputacije i dužine upotrebe žiga, moglo dovesti potrošače u zabludu o pravom porijeklu proizvoda.			
2. Radi daljeg pojašnjenja obima prava i sloboda privrednih subjekata u prehrambenom sektoru za korišćenje naziva sorte biljaka ili rase životinja iz stava 1 ovog člana, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, koji se odnose na pravila za određivanje upotrebe tih naziva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 43</p> <p>Odnos s intelektualnom svojinom</p> <p>Sistemi kvaliteta opisani u glavama III i IV primjenjuju se ne dovodeći u pitanje pravila Unije ili država članica kojima se uređuje intelektualna svojina a naročito ona pravila koja se odnose na oznake porijekla, geografske oznake i žigove, kao i prava dodijeljena prema tim pravilima.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisana zakona iz oblasti intelektualne svojine	
<p>POGLAVLJE III</p> <p>Oznake i simboli sistema kvaliteta i uloga proizvođača</p> <p>Član 44</p> <p>Zaštita oznaka i simbola</p> <p>1. Oznake, skraćenice i simboli koji se odnose na sisteme kvaliteta mogu se koristiti samo u vezi s proizvodima proizvedenim u skladu s pravilima sistema kvaliteta koji se na njih primjenjuju. To se naročito odnosi na sljedeće oznake, skraćenice i simbole: („zaštićena oznaka porijekla“, a „zaštićena geografska oznaka“,) „geografska oznaka“, „ZOP“, „ZGO“ i s njima povezani simboli, kako je navedeno u Glavi II;</p>	<p>Nazivi, oznake i znaci</p> <p>Član 18</p> <p>(1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod koji je proizveden ili prerađen u skladu sa odgovarajućom specifikacijom proizvoda, na deklaraciji pored registrovanog naziva, mora da ima i vidljivu oznaku "Zaštićena oznaka porijekla" ili "ZOP", odnosno "Zaštićena geografska oznaka" ili "ZGO", uz nanošenje odgovarajućeg znaka.</p> <p>(2) Pored oznake i znaka iz stava 1 ovog člana, na deklaraciji se može nalaziti i</p>	Potpuno usklađeno		

<p>(„garantovano tradicionalni bspecijalitet“, „GTS“ i s njom) povezani simbol, kako je navedeno u Glavi III („planinski proizvod“, kako je bnavedeno u Glavi IV.)</p>	<p>prikaz geografskog područja porijekla, kao i tekst, grafički prikazi ili simboli koji se odnose na mjesto, region ili državu u kojoj se to geografsko područje nalazi. (3) Samo proizvođači ili prerađivači koji proizvode, odnosno prerađuju poljoprivredne ili prehrambene proizvode u skladu sa specifikacijom proizvoda i koji su upisani u evidencije iz člana 13 stav 2 ovog zakona, mogu na deklaraciji, reklamnoj ili drugoj dokumentaciji koja se odnosi na poljoprivredni ili prehrambeni proizvod stavljati oznake iz stava 1 ovog člana. (4) Znak iz stava 1 ovog člana je grafički prikaz registrovane oznake poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda. (5) Izgled, dimenzije znaka i način označavanja proizvoda oznakom i znakom iz st. 1 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Oznake i znaci Član 29</p> <p>Naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda je registrovani naziv iz člana 19 stav 2 ovog zakona. (2) Oznaka garantovano tradicionalni specijalitet je navod "Garantovano tradicionalni specijalitet" ili "GTS" uz navođenje odgovarajućeg znaka. (3) Znak iz stava 2 ovog člana je grafički prikaz registrovanog garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p>			
--	--	--	--	--

	(4) Izgled, dimenzije znaka i način označavanja oznakom, način upotrebe oznake i znaka iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.			
<p>2. U skladu s članom 5 Regulative (EZ) br. 1290/2005, Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) može, na inicijativu Komisije ili u njeno ime, na centraliziranoj osnovi finansirati administrativnu podršku u vezi s razvojem, pripremnim radovima, kontrolom, administrativnom i pravnom podrškom, pravnom zaštitom, naknadama za registraciju, naknadama za obnavljanje, naknadama za provjeru žiga, naknadom troškova parničnog postupka i svim drugim povezanim mjerama koje su potrebne za zaštitu upotrebe oznaka, skraćenica i simbola u vezi sa sistemima kvaliteta, od zloupotrebe, imitacije, evociranja ili bilo kojeg drugog postupka koji bi mogao dovesti potrošače u zabludu, unutar Unije ili u trećim zemljama.</p> <p>3. Komisija donosi akte za sprovođenje kojima se propisuju pravila za ujednačenu zaštitu oznaka, skraćenica i simbola iz stava 1 ovog člana. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 45</p> <p>Uloga grupa</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje specifične odredbe o organizacijama proizvođača i međugranskim organizacijama kako je utvrđeno Regulativom (EZ) br. 1234/2007, grupa ima pravo:</p> <p>(da doprinese da su kvalitet, ugled i a autentičnost njihovih proizvoda) garantovani na tržištu nadziranjem upotrebe naziva u trgovini i, ako je</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>potrebno, obavještavajući nadležne organe kako je navedeno u članu 36, ili bilo koji drugi nadležni organ u okviru člana 13 stav 3;</p> <p>(preduzeti mjere za obezbjeđenje bodgovarajuće pravne zaštite za) zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake i prava intelektualne svojine koja su sa njima direktno povezana;</p> <p>(razvijati informativne i promotivne djelatnosti koje su usmjerene na) obavještavanje potrošača o svojstvima koja proizvodu dodaju vrijednost;</p> <p>(razvijati aktivnosti koje se odnose na obezbjeđenje usklađenosti) proizvoda s njegovom specifikacijom;</p> <p>(preduzeti mjere za poboljšanje efikasnosti sistema, uključujući) razvoj ekonomskog stručnog znanja, izradu ekonomskih analiza, širenje ekonomskih informacija o programu i savjetovanje proizvođača;</p> <p>(preduzeti mjere za poboljšanje vrijednosti proizvoda i, kada je) potrebno, preduzeti korake za sprečavanje ili suzbijanje svih mjera koje narušavaju, ili bi mogle narušiti ugled tih proizvoda.</p> <p>2. Države članice mogu administrativnim sredstvima podržati osnivanje i djelovanje grupa na svojim teritorijama. Države članice obavještavaju Komisiju o nazivu i adresi grupe iz člana 3 tačka 2. Komisija javno objavljuje te podatke.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 46</p> <p style="text-align: center;">Pravo na korišćenje sistema</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da svaki privredni subjekat koji je u skladu s pravilima sistema kvaliteta iz glava II i III ima pravo da bude</p>	<p>Korišćenje oznake porijekla i geografske oznake</p> <p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>(1) Registrovanu oznaku porijekla ili geografsku oznaku može koristiti proizvođač ili prerađivač</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>obuhvaćen provjerom usklađenosti utvrđenom u skladu s članom 37.</p> <p>2. Privredni subjekti koji pripremaju i skladište proizvod koji se stavlja na tržište kao dio sistema garantovano tradicionalnog specijaliteta, zaštićene oznake porijekla ili zaštićene geografske oznake ili koji stavljaju te proizvode na tržište isto tako podliježu kontrolama iz Poglavlja I ove glave.</p> <p>3. Države članice obezbjeđuju da su privredni subjekti koji žele da se pridržavaju pravila sistema kvaliteta iz glava III i IV to i u mogućnosti i da ne moraju da se suočavaju s preprekama za njihovo učešće koje su diskriminatorne ili na drugi način nijesu objektivne.</p>	<p>poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, ako proizvod ispunjava uslove iz odgovarajuće specifikacije.</p> <p>(2) Nakon registracije oznaka iz stava 1 ovog člana i nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom u skladu sa članom 63 ovog zakona, proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, dužan je da podnese zahtjev za upis u evidenciju korisnika registrovanih oznaka porijekla ili evidenciju korisnika registrovanih geografskih oznaka.</p> <p>(3) Upis u evidencije iz stava 2 ovog člana, vrši se rješenjem Ministarstva.</p> <p>(4) Proizvođač ili prerađivač poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda brisaće se iz evidencije iz stava 2 ovog člana, ako prestane da ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda.</p> <p>(5) Obrazac zahtjeva za upis u evidenciju korisnika registrovanih oznaka porijekla i korisnika geografskih oznaka, sadržaj i način vođenja evidencije propisuje Ministarstvo.</p> <p>Korišćenje oznake "Garantovano tradicionalni specijalitet"</p> <p>Član 30</p> <p>(1) Oznaku "Garantovano tradicionalni specijalitet" može da koristi proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji ispunjava uslove iz</p>			
---	--	--	--	--

	<p>specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p> <p>(2) Nakon upisa naziva u registar garantovano tradicionalnog specijaliteta i dobijanja isprave o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom u skladu sa članom 63 ovog zakona, proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda može podnijeti zahtjev za upis u evidenciju korisnika oznake "Garantovano tradicionalni specijalitet" ili "GTS" (u daljem tekstu: evidencija) Ministarstvu.</p> <p>(3) Proizvođač ili prerađivač poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda brisaće se iz evidencije ako prestane da ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda.</p> <p>(4) Proizvođač ili prerađivač koji proizvodi, odnosno prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode u skladu sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta i koji je upisan u evidenciju, dužan je da pri deklarisanju ili reklamiranju ili na drugoj dokumentaciji koja se odnosi na poljoprivredni ili prehrambeni proizvod, koristi naziv, oznaku i znak "Garantovano tradicionalni specijalitet" u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(5) Naziv proizvoda garantovano tradicionalnog specijaliteta, treba da se nalazi u istom vidnom polju sa oznakom „Garantovano tradicionalni specijalitet” ili „GTS” prilikom označavanja.</p>			
--	---	--	--	--

	(6) Sadržaj i obrazac zahtjeva za upis u evidenciju i način vođenja evidencije propisuje Ministarstvo.			
<p style="text-align: center;">Član 47 Naknade</p> <p>Ne dovodeći u pitanje Regulativu (EZ) br. 882/2004, a naročito odredbe iz Poglavlja VI Glave II, države članice mogu obračunati naknadu za pokrivanje troškova upravljanja sistemima kvaliteta, uključujući one nastale prilikom prijema zahtjeva za registraciju, prigovora, zahtjeva za izmjene i zahtjeva za poništenje iz ove regulative.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet reguliranja Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2016. godinu – Agrobudžeta, ("SL list CG", br.13/16)	
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE IV Postupci podnošenja zahtjeva i registracije oznaka porijekla, geografskih oznaka i garantovano tradicionalnih specijaliteta Član 48 Područje primjene postupka podnošenja zahtjeva</p> <p>Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se u pogledu sistema kvaliteta iz Glave II i Glave III.</p>	Materija je regulisana članovima 8 i 23 Predloga ovog zakona			
<p style="text-align: center;">Član 49 Zahtjev za registraciju naziva</p> <p>1. Zahtjeve za registraciju naziva u okviru sistema kvaliteta iz člana 48</p>	Zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake Član 8	Potpuno usklađeno		

<p> mogu podnijeti samo grupe koje rade s proizvodima čije nazive treba registrovati. U slučaju naziva „zaštićenih oznaka porijekla” ili „zaštićenih geografskih oznaka” koji označava prekogranično geografsko područje ili u slučaju naziva „garantovano tradicionalnih specijaliteta”, nekoliko grupa iz različitih država članica ili trećih zemalja može podnijeti zajednički zahtjev za registraciju. </p> <p> Grupom se može smatrati jedno fizičko ili pravno lice kada se dokaže da su ispunjena oba sljedeća uslova: (jedini je proizvođač koji želi da apodnese zahtjev;) </p> <p> (u pogledu zaštićene oznake bporijekla i zaštićene geografske) oznake, definisano geografsko područje posjeduje svojstva koja se znatno razlikuju od onih susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od onih proizvedenih u susjednim područjima. </p> <p> 2. Kada zahtjev u skladu sa sistemom navedenim u Glavi II koji se odnosi na geografsko područje u državi članici ili zahtjev u okviru sistema iz Glave III podnosi grupa osnovana u državi članici, zahtjev se upućuje nadležnim organima te države članice. </p> <p> Država članica razmatra zahtjev na adekvatan način kako bi provjerila da li je on opravdan i da li ispunjava uslove određenog sistema. </p> <p> 3. Kao dio razmatranja iz stava 2 podstav 2 ovog člana, država članica pokreće nacionalni postupak prigovora, obezbjeđujući objavu zahtjeva i određujući razuman rok u kojem svako fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes i koje ima sjedište ili boravište na njenoj teritoriji može da uloži prigovor na zahtjev. </p>	<p> (1) Zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti samo udruženje proizvođača, odnosno prerađivača koje proizvodi ili prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode (u daljem tekstu: udruženje). </p> <p> (2) Članovi udruženja mogu biti i drugi proizvođači drugih poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda. </p> <p> (3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti fizičko ili pravno lice, ako: </p> <p> 1) dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog proizvoda u određenom geografskom području, i/ili </p> <p> 2) da to geografsko područje posjeduje karakteristike koje ga značajno razlikuju od susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od proizvoda proizvedenih u susjednim područjima. </p> <p> (4) Udruženje je dužno da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom. </p> <p> (5) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i adresu podnosioca zahtjeva, oznaku porijekla ili geografsku oznaku čija se registracija traži. </p> <p> (6) Uz zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se: </p>			
---	--	--	--	--

<p>Država članica ispituje prihvatljivost prigovora primljenih kao dio sistema Glave II u odnosu na kriterijume navedene u članu 10 stav 1, ili prihvatljivost prigovora primljenih u okviru sistema iz Glave III u svijetlu kriterijuma iz člana 21 stav 1.</p> <p>4. Ukoliko, nakon ocjene primljenih prigovora, država članica smatra da su ispunjeni zahtjevi ove regulative, može donijeti odluku u korist zahtjeva i Komisiji podnijeti dokumentaciju o zahtjevu. U tom slučaju obavijestit će Komisiju o prihvatljivim prigovorima koje je primila od fizičkog ili pravnog lica koji su proizvod zakonito stavili na tržište pod nazivima bez prekida, najmanje pet godina prije datuma objavljivanja iz stava 3.</p> <p>Država članica obezbjeđuje objavljivanje njene pozitivne odluke i da svako fizičko ili pravno lice koje ima legitiman interes ima mogućnost žalbe.</p> <p>Država članica obezbjeđuje objavljivanje specifikacije proizvoda na kojoj se zasniva njena pozitivna odluka, kao i elektronski pristup specifikaciji proizvoda.</p> <p>Uz pozivanje na zaštićene oznake porijekla i zaštićene geografske oznake, države članice obezbjeđuju i odgovarajuće objavljivanje specifikacije proizvoda na osnovu koje je Komisija donijela svoju odluku shodno članu 50 stav 2.</p> <p>5. Kada se zahtjev u okviru sistema iz Glave II odnosi na geografsko područje u trećoj zemlji, ili kada zahtjev u okviru sistema iz Glave III podnosi grupa osnovana u trećoj zemlji, zahtjev se podnosi Komisiji, bilo direktno bilo putem nadležnih organa treće zemlje.</p> <p>6. Dokumenta iz ovog člana šalju se Komisiji na jednom od službenih jezika Unije.</p>	<p>1) specifikacija iz člana 7 ovog zakona;</p> <p>2) jedinstveni dokument koji sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan prostor geografskog područja, prema potrebi; - opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona i specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi. <p>3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja.</p> <p>(7) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti samo za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake.</p> <p>(8) Način podnošenja zahtjeva za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake i obrazac jedinstvenog dokumenta iz stava 6 tačka 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta</p> <p style="text-align: center;">Član 23</p> <p>(1) Zahtjev za upis u registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za</p>			
--	---	--	--	--

	<p>registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p> <p>(2) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje.</p> <p>(3) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet.</p> <p>(4) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p> <p>(5) Uz zahtjev za registraciju podnosi se:</p> <ol style="list-style-type: none">1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona;2) naziv i adresa kontrolnog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda;3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda;4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. <p>(6) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p> <p>(7) Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za</p>			
--	--	--	--	--

	registraciju propisuje Ministarstvo.			
<p>7. Kako bi se olakšao postupak podnošenja zahtjeva, Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, kojima se propisuju pravila nacionalnog postupka prigovora za zajedničke zahtjeve koji se odnose na više od jednog nacionalnog područja i dopunjuju pravila postupka podnošenja zahtjeva.</p> <p>Komisija može donijeti akte za sprovođenje kojima se propisuju detaljna pravila o postupcima, obliku i podnošenju zahtjeva, uključujući zahtjeve u vezi s više nacionalnih područja. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosiv o		
<p>Član 50 Ispitivanje od strane Komisije i objavljivanje prigovora</p> <p>1. Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev primljen u skladu s članom 49, kako bi provjerila opravdanost i ispunjenost uslova odgovarajućeg sistema. To razmatranje ne smije trajati duže od šest mjeseci. Ukoliko se taj period produži, Komisija pisanim putem obrazlaže razloge produženja podnosiocu zahtjeva.</p> <p>Komisija, najmanje svakog mjeseca, javno objavljuje lista naziva za koje su podneseni zahtjevi za registraciju, kao i datum podnošenja zahtjeva.</p> <p>2. Ukoliko na osnovu razmatranja sprovedenog u skladu sa stavom 1 podstav 1 Komisija smatra da su uslovi propisani ovom regulativom ispunjeni, ona objavljuje u Službenom listu Evropske unije: (za zahtjeve u okviru sistema iz a Glave II, jedinstveni dokument i)</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosiv o (odredbe koje se odnose na postupak koji sprovodi EK)	Postupa nje po prigovor u na nacional nom nivou propisa no je članovi ma 10,11,2 5 i 26 Predlog a ovog zakona	

mjesto objavljivanja specifikacije proizvoda;
(za zahtjeve u okviru programa iz bGlave III, specifikaciju.
)

Član 51

Postupak prigovora

1. U roku od tri mjeseca od datuma objavljivanja u Službenom listu Evropske unije, nadležni organi države članice ili treće zemlje, ili fizičko ili pravno lice s legitimnim interesom osnovano u trećoj zemlji može podnijeti prigovor Komisiji.

Svako fizičko ili pravno lice s legitimnim interesom, koje ima sjedište ili boravište u državi članici koja nije ona u kojoj je zahtjev podniet, može podnijeti prigovor državi članici u kojoj je zahtjev podniet u predviđenom roku, u skladu s podstavom 1.

Prigovor sadrži izjavu da bi zahtjev mogao narušavati uslove iz ove regulative. Prigovor koji ne sadrži ovu izjavu smatra se ništavim.

Komisija bez odlaganja prigovor prosljeđuje nadležnom organu ili tijelu koje je podnijelo zahtjev.

2. Ukoliko je prigovor uložen Komisiji i u roku od dva mjeseca propraćen obrazloženom izjavom, Komisija provjerava opravdanost obrazloženog prigovora.

3. U roku od dva mjeseca nakon primanja opravdanog obrazloženog prigovora, Komisija poziva nadležni organ ili lice koje je uložilo prigovor i nadležni organ ili tijelo koje je podnijelo zahtjev kako bi se uključili u postizanje sporazuma u razumnom roku ne dužem od tri mjeseca.

Nadležni organ ili lice koje je podnijelo prigovor i organ ili tijelo koje je podnijelo zahtjev bez odlaganja započinju postupak postizanja sporazuma. Jedni drugima predstaviće odgovarajuće

<p>informacije kako bi se procijenilo da li je zahtjev za registraciju usklađen s uslovima ove regulative. Ukoliko se ne postigne sporazum, i te informacije se dostavljaju Komisiji. Tokom ta tri mjeseca, Komisija može, na zahtjev podnosioca zahtjeva produžiti rok za konsultacije za najviše tri mjeseca.</p> <p>4. Ukoliko se, nakon postupka postizanja sporazuma iz stava 3 ovog člana, detalji objavljeni u skladu s članom 50 stav 2 značajno izmijene, Komisija ponavlja postupak iz člana 50.</p> <p>5. Prigovor, obrazložena izjava i pripadajuća dokumentacija koji se šalju Komisiji u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana moraju biti na jednom od službenih jezika Unije.</p> <p>6. Kako bi se utvrdili jasni postupci i rokovi za prigovor, Komisija se ovlašćuje da donosi delegirane akte u skladu s članom 56, kojima se dopunjuju pravila postupka prigovora. Komisija može donijeti akte za sprovođenje kojima se propisuju detaljna pravila postupaka, oblika i podnošenja prigovora. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 52 Odluka o registraciji</p> <p>1. Kad na osnovu informacija dostupnih Komisiji iz postupka sprovedenog u skladu s članom 50 stav 1 podstavom 1, Komisija smatra da nijesu ispunjeni uslovi za registraciju, ona donosi akte za sprovođenje kojima se odbija zahtjev. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p> <p>2. Ako Komisija ne primi nikakav prigovor niti prihvatljivu obrazloženu izjavu u skladu s članom 51, ona</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo (odredbe koje se odnose na postupak koji sprovodi EK)</p>	<p>Postupanje po zahtjevu za registraciju nacionalnom nivou propisa</p>	

<p>donosi akte za sprovođenje, bez primjene postupka iz člana 57 stav 2, registrujući naziv.</p> <p>3. Ako Komisija primi prihvatljivu obrazloženu izjavu, ona, nakon postupka postizanja sporazuma iz člana 51 stav 3, imajući u vidu rezultate postizanja sporazuma: (ako je sporazum postignut, a registruje naziv aktima za) sprovođenje donesenim bez primjene postupka iz člana 57 stav 2, i prema potrebi, vrši izmjenu informacija objavljenih u skladu s članom 50 stav 2, pod uslovom da te izmjene nijesu značajne; ili (ako sporazum nije postignut, bdonosi akte za sprovođenje kojima) odlučuje o registraciji. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p> <p>4. Akti u vezi s registracijom i odluka o odbijanju objavljuju se u Službenom listu Evropske unije.</p>			<p>no je članovi ma 9 i 24 Predlog a ovog zakona</p>	
<p style="text-align: center;">Član 53 Izmjena specifikacije proizvoda</p> <p>1. Grupa s legitimnim interesom može podnijeti zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda.</p> <p>Zahtjevi navode i opisuju razloge zatraženih izmjena.</p> <p>2. U slučaju kad izmjene uključuju jednu ili više većih izmjena, zahtjev za izmjenu slijedi postupak propisan čl. 49 do 52.</p> <p>Međutim, ukoliko su predložene manje izmjene, Komisija odobrava ili odbija zahtjev. U slučaju odobrenja izmjena koje podrazumijevaju promjenu djelova iz člana 50 stav 2, Komisija objavljuje te djelove u Službenom listu Evropske unije.</p>	<p style="text-align: center;">Izmjena specifikacije proizvoda Član 14</p> <p>(1) Udruženje koje je podnijelo zahtjev za registrowanje geografske oznake ili oznake porijekla ovlašćeni korisnik registrowane oznake porijekla ili geografske oznake poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, može zahtijevati izmjenu specifikacije proizvoda, naročito radi prihvatanja naučno-tehnoloških dostignuća ili redefinisanja geografskog područja iz člana 7 stav 2 tačka 3 ovog zakona.</p> <p>(2) Zahtjev za izmjenu specifikacije proizvoda koji sadrži opis i razloge</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Postupak na nacionalnom nivou sprovedi se analogno onom pred Evropskom komisijom koji je ovom regulativom propisan</p>	

<p>Da bi se izmjena smatrala manjom u slučaju sistema kvaliteta opisanog u Glavi II, ona:</p> <p>(se ne odnosi na ključna obilježja aproizvoda;)</p> <p>(ne mijenja vezu iz člana 7 stav 1 btačka f podtač. i ili ii;)</p> <p>(ne uključuje promjenu naziva ili bilo kog dijela naziva proizvoda;)</p> <p>(ne utiče na određeno geografsko područje;)</p> <p>(ne predstavlja povećanje e ograničenja u trgovanju) proizvodom ili njegovim sirovinama.</p> <p>Da bi se izmjena smatrala manjom u slučaju sistema kvaliteta opisanog u Glavi III, ona:</p> <p>(se ne odnosi na ključna obilježja aproizvoda;)</p> <p>(ne uvodi važne promjene metoda bproizvodnje; ili)</p> <p>(ne uključuje promjenu naziva, ili bilo kojeg dijela naziva proizvoda.)</p> <p>Razmatranje zahtjeva usmjereno je na predloženu izmjenu.</p>	<p>predloženih izmjena podnosi se Ministarstvu.</p> <p>(3) Na postupak po zahtjevu za izmjenu specifikacije koja obuhvata veće izmjene jedinstvenog dokumenta primjenjuju se odredbe čl. 8 do 12 ovog zakona.</p> <p>(4) Ukoliko se zahtjevom traže manje izmjene specifikacije, Komisija razmatra zahtjev bez primjene postupka iz čl. 10 i 11 ovog zakona, a u slučaju da je zahtjev osnovan, Ministarstvo ga objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(5) Manjom izmjenom specifikacije oznake porijekla i geografske oznake ne smatra se izmjena koja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se odnosi na ključna obilježja proizvoda; - utiče na vezu između kvaliteta ili karakteristika proizvoda, specifičnog kvaliteta, reputacije i geografskog područja; - uključuje promjenu naziva ili bilo kog djela naziva proizvoda; - utiče na određeno geografsko područje; - predstavlja povećanje ograničenja u prometu proizvodom ili njegovim sirovinama. <p>(6) Kada izmjene specifikacije ne podrazumijevaju izmjenu jedinstvenog dokumenta, Ministarstvo na predlog Komisije donosi rješenje o odobravanju predloženih izmjena.</p> <p>(7) Kada izmjena podrazumijeva privremenu</p>			
---	---	--	--	--

<p>3. U cilju olakšavanja upravnog postupka zahtjeva za izmjenu, uključujući i kada izmjena ne uključuje promjenu jedinstvenog dokumenta i odnosi se samo na privremenu promjenu specifikacije koja proizilazi iz nametnutih obaveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera od strane državnih organa, Komisija se ovlašćuje da donese delegirane akte, u skladu s članom 56, kojima se dopunjavaju pravila postupka zahtjeva za izmjenu.</p> <p>Komisija može da donese akte za sprovođenje kojima se propisuju detaljna pravila o postupcima, formama i podnošenju zahtjeva za izmjenu. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p>	<p>promjenu specifikacije, koja je rezultat sprovođenja obaveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera nadležnih državnih organa, podnosioc zahtjeva dostavlja obavještenje o privremenoj izmjeni Ministarstvu koje na predlog Komisije, donosi rješenje o privremenoj promjeni specifikacije.</p> <p>(8) Način podnošenja zahtjeva za izmjenu specifikacije proizvoda i obrazac obavještenja iz stava 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Izmjena specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta</p> <p style="text-align: center;">Član 28</p> <p>(1) Udruženje koje je podnijelo zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta, može zahtijevati izmjenu specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p> <p>(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana, koji sadrži opis i razloge predloženih izmjena specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta podnosi se Ministarstvu.</p> <p>(3) Na postupak po zahtjevu iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe čl. 24 do 27 ovog zakona.</p> <p>(4) Ukoliko se zahtjevom traže manje izmjene specifikacije proizvoda, komisija za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta razmatra zahtjev bez primjene</p>			
--	---	--	--	--

	<p>postupka iz člana 25 stav 6 i čl. 26 i 27 ovog zakona, a u slučaju da je zahtjev osnovan Ministarstvo ga objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(5) Manjom izmjenom specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta ne smatra se izmjena koja:</p> <ul style="list-style-type: none">- se odnosi na ključna obilježja proizvoda;- uvodi važne promjene metoda proizvodnje;- uključuje promjenu naziva, ili bilo kojeg dijela naziva proizvoda. <p>(6) Izmjene specifikacije iz stava 4 ovog člana objavljuju se na internet stranici Ministarstva.</p> <p>(7) Proizvođače ili prerađivače koji koriste registrovani naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta, za koji je predložena izmjena specifikacije, Ministarstvo je dužno da obavijesti o načinu izmjene specifikacije iz stava 6 ovog člana.</p> <p>(8) Kada izmjena specifikacije podrazumijeva privremenu promjenu specifikacije, koja je rezultat obaveznih sanitarnih i fitosanitarnih mjera nadležnih državnih organa, Ministarstvo, na predlog komisije za sprovođenje postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta, donosi rješenje o privremenoj promjeni specifikacije.</p> <p>(9) Način podnošenja zahtjeva za izmjenu specifikacije proizvoda iz</p>			
--	---	--	--	--

	stava 1 ovog člana i obrazac obavještenja iz stava 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.			
<p style="text-align: center;">Član 54 Poništenje</p> <p>1. Komisija može, po službenoj dužnosti ili na zahtjev bilo kog fizičkog ili pravnog lica s legitimnim interesom, donijeti akte za sprovođenje poništenja zaštićene oznake porijekla, zaštićene geografske oznake ili garantovano tradicionalnog specijaliteta u sljedećim slučajevima: (kada nije obezbijeđena usklađenost s uslovima)specifikacije; (kada najmanje sedam godina b nijedan proizvod zaštićen oznakom) garantovano tradicionalni specijalitet, zaštićen oznakom porijekla ili zaštićen geografskom oznakom nije stavljen na tržište. Komisija može, na zahtjev proizvođača proizvoda koji se stavlja na tržište pod registrovanim nazivom, poništiti odgovarajuću registraciju. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p> <p>2. Kako bi se garantovala pravna sigurnost da sve strane imaju priliku da štite svoja prava i legitimne interese, Komisija se ovlašćuje da donese delegirane akte u skladu s članom 56, kojima se dopunjuju pravila postupka poništenja. Komisija može da donese akte za sprovođenje kojima se propisuju detaljna pravila o postupku poništenja, kao i o podnošenju zahtjeva iz stava 1 ovog člana. Ti se akti za sprovođenje donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 57 stav 2.</p>	<p style="text-align: center;">Ukidanje rješenja o registraciji oznake porijekla ili geografske oznake Član 15</p> <p>(1) Rješenje o registraciji oznake porijekla, odnosno geografske oznake ukinuće se ako se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da neće obezbijediti kontinuirano ispunjavanje uslova iz specifikacije proizvoda i kada najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen oznakom porijekla ili geografskom oznakom nije stavljen na tržište.</p> <p>(2) Zahtjev za ukidanje rješenja iz stava 1 ovog člana, Ministarstvu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.</p> <p>(3) Pravosnažno rješenje o ukidanju rješenja o registraciji oznake porijekla ili geografske oznake objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(4) Zabranjeno je nakon ukidanja rješenja o registraciji oznake porijekla, odnosno geografske oznake koristiti oznaku porijekla, odnosno geografsku oznaku.</p> <p>(5) Na osnovu rješenja iz stava 3 ovog člana, Ministarstvo briše registrovanu oznaku</p>	Potpuno usklađeno		

	<p>porijekla, odnosno geografsku oznaku iz registara iz člana 12 ovog zakona.</p> <p>(6) Obrazac zahtjeva iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p>Ukidanje rješenja o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta</p> <p>Član 27</p> <p>Rješenje o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta ukinuće se ako: se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta, utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da neće biti moguće kontinuirano obezbijediti ispunjavanje uslova iz specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta; najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen oznakom garantovano tradicionalnog specijaliteta nije stavljen na tržište; u vremenskom periodu od pet godina Ministarstvo ne dobije od kontrolnog tijela iz člana 62 ovog zakona, obavještenje o provjeri usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta.</p> <p>(2) Zahtjev za ukidanje rješenja iz stava 1 ovog člana, Ministarstvu može podnijeti pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(3) Pravosnažno rješenje o ukidanju rješenja o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(4) Zabranjeno je nakon ukidanja rješenja o registraciji naziva "Garantovano tradicionalni specijalitet" koristiti naziv "Garantovano tradicionalni specijalitet".</p> <p>(5) Na osnovu rješenja iz stava 3 ovog člana, Ministarstvo brisaće garantovano tradicionalni specijalitet iz registra naziva garantovano tradicionalnih specijaliteta.</p>			
<p style="text-align: center;">GLAVA VI PROCEDURALNE I ZAVRŠNE ODREDBE POGLAVLJE I Lokalna poljoprivreda i direktne prodaje Član 55 Izveštavanje o lokalnoj poljoprivredi i direktnim prodajama</p> <p>Najkasnije 4. januara 2014. godine Komisija podnosi izvještaj Evropskom parlamentu i Savjetu o sistemu deklarisanja proizvoda lokalne poljoprivrede i za direktnu prodaju koji bi pomogao proizvođačima u lokalnoj prodaji njihovih proizvoda. Taj izvještaj je usmjeren na sposobnost poljoprivrednika da novom oznakom dodaju vrijednost svojim proizvodima i treba da uzme u obzir ostale kriterijume, kao što je mogućnost smanjenja ispuštanja ugljenika i otpada kroz kratak lanac proizvodnje i distribucije.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosiv o</p>		

Po potrebi, taj izvještaj je praćen odgovarajućim zakonskim predlozima o uspostavljanju sistema deklarisanja za lokalnu poljoprivredu i direktnu prodaju.

POGLAVLJE II

Proceduralna pravila

Član 56

Prenos ovlašćenja

1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodijeljeno je Komisiji, pod uslovima iz ovog člana.
2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 2 stav 1, člana 5 stav 4, člana 7 stav 2 podstav 1, člana 12 stav 5 podstav 1, člana 16 stav 2, člana 18 stav 5, člana 19 stav 2 podstav 1, člana 23 stav 4 podstav 1, člana 25 stav 3, člana 29 stav 4, člana 30, člana 31 st.3 i 4, člana 41 stav 3, člana 42 stav 2, člana 49 stav 7 podstav 1, člana 51 stav 6 podstav 1, člana 53 stav 3 podstav 1 i člana 54 stav 2 podstav 1, dodijeljeno je Komisiji na period od pet godina počev od 3. januara 2013. godine. Komisija sastavlja izvještaj u pogledu prenošenja ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg perioda. Prenos ovlašćenja se prećutno produžava za period identične dužine, osim ukoliko Evropski parlament ili Savjet podnesu prigovor na to produženje najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog perioda.
3. Prenos ovlašćenja iz člana 2 stav 1 podstav 2, člana 5 stav 4, člana 7 stav 2 podstav 1, člana 12 stav 5 podstav 1, člana 16 stav 2, člana 18 stav 5, člana 19 stav 2 podstav 1, člana 23 stav 4 podstav 1, člana 25 stav 3, člana 29 stav 4, člana 30, člana 31 st.3 i 4, člana 41 stav 3, člana 42 stav 2, člana 49 stav 7 podstav 1, člana 51 stav 6 podstav 1, člana 53 stav 3 podstav 1 i člana 54 stav 2 podstav 1, Evropski parlament ili Savjet mogu

<p>ukinuti u svakom trenutku. Odluka o ukidanju prekida prenos ovlaštenja naveden u toj odluci. Ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji datum, kako je u njoj navedeno. Ona ne utiče na važenje bilo kojeg delegiranog akta koji je već na snazi.</p> <p>4. Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istovremeno obavještava Evropski parlament i Savjet.</p> <p>5. Delegirani akt donesen u skladu s članom 2 stav 1 podstav 2, članom 5 stav 4, članom 7 stav 2 podstav 1, članom 12 stav 5 podstav 1, članom 16 stav 2, članom 18 stav 5, članom 19 stav 2 podstav 1, članom 23 stav 4 podstav 1, članom 25 stav 3, članom 29 stav 4, članom 30, članom 31 st. 3 i 4, članom 41 stav 3, članom 42 stav 2, članom 49 stav 7 podstav 1, članom 51 stav 6 podstav 1, članom 53 stav 3 podstav 1 i članom 54 stav 2 podstav 1, stupaju na snagu samo ukoliko Evropski parlament i Savjet u roku od dva mjeseca od obavještavanja Evropskog parlamenta i Savjeta o njima, prije isteka tog perioda, ne podnesu nikakav prigovor i ako su Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće podnositi prigovor. Taj rok se na inicijativu Evropskog parlamenta i Savjeta produžava za dva mjeseca.</p> <p style="text-align: center;">Član 57</p> <p style="text-align: center;">Postupak Odbora</p> <p>1. Komisiji pruža pomoć Odbor za politiku kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Taj odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011.</p> <p>2. Kada se upućuje na ovaj stav, primjenjuje se član 5 Regulative (EU) br. 182/2011.</p> <p>Ukoliko odbor ne donese svoje mišljenje, Komisija ne usvaja nacrt</p>				
--	--	--	--	--

<p>akta za sprovođenje i primjenjuje se člao 5 stav 4 podstav 3 Regulative (EU) br. 182/2011.</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE III Stavljanje van snage i završne odredbe Član 58 Stavljanje van snage</p> <p>1. Regulative (EZ) br. 509/2006 i (EZ) br. 510/2006 prestaju da važe. Međutim, član 13 Regulative (EZ) br. 509/2006 i dalje se primjenjuje u pogledu odredaba o proizvodima koji nijesu obuhvaćeni Glavom III ove regulative koje je Komisija primila prije datuma stupanja na snagu ove regulative.</p> <p>2. Pozivanja na regulative koje prestaju da važe tumače se kao pozivanja na ovu regulativu i tumače se u skladu s uporednom tabelom koja se nalazi u Aneksu II ove regulative.</p> <p style="text-align: center;">Član 59 Stupanje na snagu</p> <p>Ova regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije. Međutim, član 12 stav 3 i član 23 stav 3 primjenjuju se od 4. januara 2016. godine ne dovodeći u pitanje proizvode koji su prije tog datuma već stavljeni na tržište. Ova regulativa obavezujuća je u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">PRILOG I POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI IZ ČLANA 2 stav 1 I Oznake porijekla i geografske oznake</p> <p>- pivo,</p>	<p style="text-align: center;">Primjena zakona Član 3</p> <p>(1) Ovaj zakon primjenjuje se na:</p> <p>1) oznake porijekla i geografske oznake:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<ul style="list-style-type: none"> - čokolada i čokoladni proizvodi - hljeb, pecivo, kolači, slatkiši, keksi i ostali pekarski proizvodi, - napici proizvedeni od biljnih ekstrakata, - tjestenina, - so, - prirodne gume i smole, - senf, - sijeno, - esencijalna ulja, - pluta, - košenil, - cvijeće i ukrasno bilje, - pamuk, - vuna, - šiblje, - upredeni lan, - koža, - krzno, - perje <p>II Garantovano tradicionalni specijaliteti</p> <ul style="list-style-type: none"> - gotova jela, - pivo, - čokolada i čokoladni proizvodi, - hljeb, pecivo, kolači, slatkiši, keksi i ostali pekarski proizvodi, - napici proizvedeni od biljnih ekstrakata, - tjestenina, - so. 	<p>a) poljoprivrednih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meso i jestive iznutrice, - sir, - drugi proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med i drugi proizvodi od mlijeka), - masti (maslac, margarin i ulja), - voće, povrće i žitarice (neprerađene ili prerađene), - ribe, školjke, rakovi i njihovi proizvodi, - začini, - vinsko sirće; <p>b) poljoprivrednih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sijeno, - esencijalna ulja, - pluta, - cochineal boja (sirovina životinjskog porijekla), - cvijeće i ukrasno bilje, - vuna, - prućće, - lan; - pamuk; - koža; - krzno. <p>c) prehrambenih proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pivo, - napici proizvedeni od biljnih ekstrakata, - hljeb, keks, kolači, poslastičarski i drugi pekarski proizvodi, - prirodne gume i smole, - senf, - tjestenine, - so; <p>2) oznake garantovano tradicionalnih specijaliteta:</p> <p>a) poljoprivrednih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meso i jestive iznutrice, - sir, 			
--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - drugi proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med i drugi proizvodi od mlijeka), - masti (maslac, margarin i ulje), - voće, povrće i žitarice (neprerađene ili prerađene), - ribe, školjke, rakovi i njihovi proizvodi, - začini, - vinsko sirće; <p>b) prehrambenih proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pivo, - čokolada i drugi prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao, - slatkiši, hljeb, peciva, kolači, keks i ostali pekarski proizvodi, - tjestenina (kuvana ili nekuvana, punjena ili prazna), - gotova jela, - gotovi začinski sosovi, - supe ili čorbe, - napici proizvedeni od biljnih ekstrakta, - sladoledi i sorbei. <p>3) oznake viši kvalitet, oznake planinski proizvod i oznake sa moje farme na poljoprivredne i prehrambene proizvode.</p> <p>(2) Ovaj zakon ne primjenjuje se na alkoholna pića, aromatizovana vina i proizvode od grožđa i vina, osim vinskog sirćeta.</p>			
PRILOG II UPOREDNA TABELA IZ ČLANA 58 stav 2	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosiv o		
Regulativa (EU) br. 665/2014				
<p style="text-align: center;">Član 1.</p> <p>Proizvodi životinjskog podrijetla</p> <p>1. Oznaka „planinski proizvod” može se primjenjivati na proizvode životinja na planinskim područjima,</p>	<p style="text-align: center;">Oznaka “Planinski proizvod”</p> <p style="text-align: center;">Član 46</p> <p>1. Oznaka “Planinski proizvod” može se koristi za</p>	Potpuno usklađeno		

<p>kako su određena u članku 31. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, koji se prerađuju na tim područjima.</p> <p>2. Oznaka „planinski proizvod” može se primjenjivati na proizvode dobivene od životinja koje su najmanje posljednje dvije trećine svog života uzgajane na tim planinskim područjima ako se proizvodi prerađuju na tim područjima.</p> <p>3. Odstupajući od stavka 2., oznaka „planinski proizvod” može se primjenjivati na proizvode dobivene od sezonski premještenih životinja koje su uzgajane najmanje jednu četvrtinu svog života u sezonskoj ispaši na pašnjacima na planinskim područjima.</p>	<p>označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda na osnovu odobrenja Ministarstva.</p> <p>2. Oznaka „Planinski proizvod” može se koristiti za označavanje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda za čiju se proizvodnju koriste sirovine i hrana za životinje pretežno iz planinskih oblasti.</p> <p>3. Oznaka iz stava 1 ovog člana može se koristiti za prerađene proizvode, ako se prerada tih proizvoda odvija u planinskim područjima.</p> <p>4. Izuzetno od stava 3 ovog člana, prerada proizvoda može se vršiti i izvan planinskih područja ukoliko udaljenost tih područja ne prelazi 30 kilometara i to: prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, klanje životinja, rezanje i otkoštavanje trupova i cijeđenje maslinovog ulja.</p> <p>5. Planinska područja su područja u kojima je korišćenje zemljišta ograničeno zbog:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klimatskih uslova koji znatno smanjuju sezonu uzgoja; <p>postojanja većih uzbrdica na nižim visinama i ograničene upotrebe mehanizacije i opreme.</p> <p>(6) Oznaka “Planinski proizvod” može se koristiti za poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode koji potiču sa planinskih područja koja ispunjavaju sljedeće uslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čija je prosječna nadmorska visina najmanje 700 m; ili 			
---	---	--	--	--

	<p>- prosječan nagib najmanje 20%, a najmanje 50% površine pod nagibom mora da ima nagib 20%, (vodne površine se ne računaju); ili</p> <p>- prosječna nadmorska visina najmanje 500 m i prosječni nagib najmanje 15%.</p>			
<p>Član 2 Stočna hrana</p> <p>1. Za potrebe člana 31. stava 1. tačke (a) Regulative (EU) br. 1151/2012 smatra se da stočna hrana za životinje iz uzgoja pretežno potiče iz planinskih područja ako udio godišnje prehrane životinja koji se ne može proizvesti na planinskim područjima, izražen kao postotak suve materije, ne prelazi 50 % i, u slučaju preživača, 40 %.</p> <p>2. Odstupajući od stava 1., u pogledu svinja, udio stočne hrane koji se ne može proizvesti na planinskim područjima, izražen u procentu suve, ne smije prelaziti 75 % godišnje prehrane životinja.</p> <p>Stav 1. ne primjenjuje se na stočnu hranu za sezonski premještene životinje iz člana 1. stava 3. ako su uzgajane izvan planinskih područja.</p>	<p>Proizvodi životinjskog porijekla Član 52</p> <p>1. Hrana za životinje iz stava 1 ovog člana, treba da potiče pretežno iz planinskih područja, a udio hrane za životinja koji se ne može proizvesti na planinskim područjima na godišnjem nivou, ne smije da prelazi 50 % suve materije, a za preživare 40 %.</p> <p>2. Udio hrane iz stava 3 ovog člana za svinje, ne smije da prelazi 75 % suve materije godišnje.</p> <p>3. Odredba stava 3 ovog člana ne primjenjuje se na životinje koje se sezonski premještaju.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 3 Proizvodi pčelarstva</p> <p>1. Oznaka „planinski proizvod“ može se primjenjivati na proizvode pčelarstva ako su pčele prikupile nektar i polen samo na planinskim područjima.</p> <p>2. Odstupajući od člana 31. stava 1. tačke (a) Regulative (EU) br. 1151/2012, nije</p>	<p>Proizvodi pčelarstva Član 53</p> <p>Oznakom „Planinski proizvod“ mogu se označavati proizvodi pčelarstva, ako su pčele sakupile nektar i polen na planinskim područjima, s tim da šećer kojim se pčele hrane ne mora da potiče sa planinskih područja.</p>	Potpuno usklađeno		

<p>potrebno da šećer kojim se hrane pčele potieče iz planinskih područja.</p>				
<p>Član 4 Proizvodi biljnog porijekla Izuzev od člana 31. stava 1. tačke (a) Regulative (EU) br. 1151/2012, oznaka „planinski proizvod” može se primjenjivati na proizvode biljnog porijekla samo ako je bilje uzgojeno na planinskim područjima kako su određena u članu 31. stavu 2. Regulative (EU) br. 1151/2012.</p>	<p>Proizvodi biljnog porijekla Član 54 Oznakom „Planinski proizvod” mogu se označavati proizvodi biljnog porijekla, samo ako je bilje uzgojeno na planinskim područjima.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 5 Sastojci Kada se upotrebljavaju u proizvodima iz člana 1. i 4., sljedeći sastojci mogu poticati s mjesta izvan planinskih područja, uz uslov da čine više od 50 % ukupne težine sastojaka: (a) ostali proizvodi koji nisu navedeni u Prilogu I. Ugovoru; i (b) začinsko bilje, začini i šećer.</p>	<p>Sastojci Član 55 Sastojci koji se upotrebljavaju u proizvodima iz člana 52 ovo zakona mogu da potiču sa mjesta izvan planinskih područja, pod uslovom da više od 50 % ukupne težine sastojaka su: - proizvodi koji nijesu navedeni u članu 3 ovog zakona; - začinsko bilje, začini i šećer.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 6 Prerada izvan planinskih područja 1. Izuzetno od člana 31. stava 1. tačke (b) Regulativa (EU) br. 1151/2012 i člana 1. stava 1. i 2. te Regulative, sljedeće aktivnosti prerade mogu se obavljati izvan planinskih područja, uz uslov da udaljenost od planinskog područja o kojem je riječ ne prelazi 30 km: a) postupci prerade za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda u pogonima za preradu koji su postojali 3. Januara 2013.; b) klanje životinja i rezanje i otkoštavanje trupova; c) cijedenje maslinovog ulja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opciona odredba</p>	

<p>2. U pogledu proizvoda prerađenih na njihovom državnom području, države članice mogu odrediti da se izuzeća iz stava 1. tačke (a) ne primjenjuje ili da pogoni za preradu moraju biti smješteni na udaljenosti, koju je potrebno odrediti, manjoj od 30 km od planinskog područja o kojem je riječ.</p>				
<p>Član 7 Stupanje na snagu Ova regulativa stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova regulativa obavezujuća je u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosiv o</p>		